


VIRGIL

DE G

35314

35314







Res 3831A

5113


VIRGILO
DEGVISAT.
O
L'ENEIDO
BVRLESCO,

Del Sr de VALES, de Muntech.



A TOVLOVSO,
De l'Imprimario de FRANCES BOVDE Imprimur, à l'Enseinho de
sant Toumas d'Aquin, daban le Coulétge des Paires
de la Coumpainho de IESVS. 1648.

E se benden à la Pourtario enso de Bernard Fouchac.



L' A V T V R,
AL LEGEIRE.

A MIC, en cas que le boun Diu
Me doune siès meses de bido
Te proumeti la Traducciu
De touto la grando Eneido.
Incaro t'en proumeti may
Se me douno vn segoun delay.

A MOVSSVR
DE RABASTENS;

SEINHOV DE COVLOVMIE'S E DE
Bressols: Counseilhé del Rey, é soun Iutge-
Magé al Senechal de Mountalba.



MOVSSVR,

La noubèlo rebolto de la Bilo de Naples,
oun le gran Virgilo fourec reboundut, abio ta-
lomen treblat le calme de soun repaus, que las plus caudos coui-
tos qu'el aguec fourec de prene préstomen soun sac é sas quilhos,
boli dire sous offes é soun susari, é deloutja de soun oustal de
postes permo de se salba. Iou, qu'éri labets le Douyén deis Al-
mouinhés de l'armado de Franso, le rencountrégui de bouno
fourtuno pes passes. E coum'el sabio deja qu'yen fasioy vn vade
mecum de sas Obros, é que per counsequen éri de sous grans
Amics (car les Morts saben toutes causas) me preguéc à mas
juntos de le sourti d'aquel tintamarro, é le coundure en asse-
guranso dins Toulouso, ount el sabio tabe qu'éro fort aimat de
las Gens de Letros. Iou que n'éri pas des plus amounedats,
més que d'autro part besioy qu'el nou me despendrio gaire :
en tout que de fort qu'éro magre el agues boun besoun de s'en-
graiſsa ; fouregui ben-aïse de ly serbi d'escorto é de counduto.
Dounco per le sourti del pays enemic ses éstre counescut de per-

souno, jou le deguisé qui en la modo que le beséts. E s'aro le repre-
 senti vn pauc fadejaire, assegurats bous, qu'an l'ajudo de
 Diu, daban nou sio loung tens jou ly faré teni sa morgo é sous
 grans iours. Més perso que jou me reconneissi indigne de garda
 vno ta ritjo despélho, me soun resoulut de ne sa presen à qualcun
 de mous Amics intimes : é n'é pas cresut la poude metre en mil-
 hounos mas qu'en las bostros. Car yeu sabi pla per de bounis
 remouïnhatges que bous éts le milhoun Amic qu'yeu ajo dins
 le mounde. Recebets le dounc, se bous play, tan pel meriti
 d'vn ta gran Poëto, que per proba de l'oubeïssenso que bous a
 boudado de cor é d'armo,

MOVSSVR,

Bostre tres-humble, é tres-oubeïssent
 scribitou, I. DE VALES.



L'ENEÏDO DE VIRGILO.

LIBRE PRVMIÈ.



OV soun le qu'vn cop en repaus
Sur ma flaüto de nau traucs
Qu'autromen on appélo piffré,
En pastengan moun bestial liffre,
Apailhassat sul berd gasou

Fasio tinda manto causou :
Entr'autros la cansou gailhardo
De Dupoun , é de la Guimbardo ,
La del camarado Lampoun ,
Et cent qu'yeu nou bous disí poun.
Péy quitégui l'estat de Pastre ,
Per aprene al Boé jouts quin astre
Ly calhò travailha sous bes ,
Tant sous affamat é coubes :
Litsou qu'agradao as Pageses .
Més quitat araire é arneses .
Per la Noubleffo countenta ,

Aro me' soun mes à canta
Moun pas sur vn caramél d'ordi
Qu'espigo cadan à sant Iordi,
Més sur vn cournet à bouqui
Le Moussur que coum'vn couqui
Fourec forobandit de Troyo
Amb'vn habilhomen de soyo,
Et vn'espaso ses fourréu,
Pel Sort que serbic de bourréu.
E péy à pics & petassados
Sur de barquos desassipados
Plantéc bougan à l'abandou
Sul bord d'Itailho soun bourdou.
Be fourec el ambe sous Drilhos
Sur le rialme de las cauquilha
E per ténro tracassejat
Néit é iour le paure goujat,
Per l'Arrést des Dius, é la raujo
De lunoun qu'éro miéjo baujo
Del'affroun qu'vn Pastre ly féc
Quan délo é Pallas se trufféc,
E qu'arbitre de lour dispuo
El lour preferéc vno puto
Que s'éro iougado l'aunou:
E d'aqui se doulhò lunou.
Tan patie el dins las bataillhos
Daban nou bastis de murailhos
Dins la Lacô, é n'y loutgés
Sous Dius qu'el salbéc del dangés.
D'el touto la rasso Latino
A tirado son ourigino

An les Albaneses Mouffurs,
 E de Roumo les nautis murs.
 Muso d'Helicoun estatjanto,
 S'aco nou tebroüilho la ganto
 E que teplacio, mout per mout
 Counto me la causo de tout:
 Digos me quin Dius, ô quin Diable
 Ouffenséc aquel miserable?
 O perque la Réyno des Dius
 Oubliguéc d'un cor malicius
 L'homé le milhou de la terro
 A courre tan d'hazars en guérro,
 E dan tout soun poble Trouyén
 Endura may qu'un Galérién?
 Douncos la couléro tresporto
 Les que soun al Cél de la sorto,
 E tapla coumo nous les Dius
 Soun els futgés à las passius?
 El pot abe d'ans prép de milo
 Qu'en Afriquo y-abio vno Bilo,
 Tengudo bél tens, sa dits-on,
 Per las gens de Tyr é Sidon,
 Cartatjo dret é dret d'Itailho,
 (E se jou menti crouts de pailho)
 Des boucals del Tybré ta lén
 Coumo d'aci en Ierusalem:
 Bilo fort richo, pla marchando,
 E d'une balentiso grando:
 Més despey quel loc s'es perdu
 Y a res pelats amb'un toundut.
 Iunoun aquelo bilo aimao

Sur toutis locs, é mespresao
 Samos per elo, qui au dirio
 A qui éro soun escudario,
 E soun rastelhé tabe y éro
 Per penja sa piquo gauchiéro.
 E la Déssio se proumerio,
 Se le destin au permetio,
 Que Cartatjo serio la bilo
 Capitalo de may de milo :
 Car elo sabio fermomen
 Per augi dire, ô autromen
 Que de la Trouyéno semenso
 Vno rasso pendrio naissenso,
 Que Cartatjo quan ly plairio
 A flou de térró boutario
 E qu'un poble glourious enguérros,
 E méstre de gran cop de térrors,
 Bendrio, que mourtal enemio
 Perdrio tout le rialme Punic :
 Qu'atal an las Parquos traidouros
 Fait rouda lours debanadouros.
 Iunoun que d'aco se crenhò,
 E qu'incaro se soubenho
 Des biélhis coumbats qu'è perfouno
 Ses se moustra brico poultrouno
 Abio fait à Troyo pes Grécs
 Ount elo ne poutéc le préx :
 E le surgét de sa couléro,
 Ny la raujo oun soun esprit éro,
 Dins soun entendemen grabats
 Nou n'éron incaro toumbats

Paris, é sa folo sentenso
 La deffenon tout cop qu'y penso,
 E le mespréx de sa beutat
 Dins soun cerbél es empeutat:
 E so que ran lunoun plus rudo
 Qu'el l'ajo bisto touto nudo.
 La Trouyéno rasso tabe
 A qui nou bel brico de be
 E de Ganymédo la glorio
 Rodon toutjour dins sa memorio
 La Déffo pleno coum'vn yooou,
 En roumian à modo de bioou
 Dins son cor flambent talos caufos,
 S'en cour ses fa plus loungos paufos
 En Eolío, oun le maltens
 Granisso, crumados é bens
 S'escarmenon é fan le diantre.
 Eolo aqui dins vn gran antre
 Ten en prisou cauffatz de férs
 L'Autr, le Souledre, é le Sérs
 Que s'entre-mājon coumo gouffes,
 E ran les fols auratges douffes.
 Elis que bouldrion estre as cams
 Brounzinon coumo béis issams,
 E fan ambe lour rinho-ranho
 Reboumbi touto la mountainho.
 Eolo es an soun Scéptre rial
 Affietat en pountifical
 Al cap d'vno tour en cadiéro
 Que lour bous cinglo la courpiéro
 E matigo lour frenesio:

Car se l'boun home n'au fasio
 Dessus, dejours, à dreto, à squérro
 Capejarion Mar, Cél, é Térro,
 E les trigouffarion amb'els
 Toutis tres pel cap, é pes pels
 Per n'engrana l' pailhas de l'aire.
 Més le gran é fouberén Paire
 Que tout so que ly play pot fa,
 Per les garda de trop buffa
 Les ten dedins vno cabérno
 Oun nou ya ny trauc, ny lusérno,
 E a mes sur aquel croutou
 De mountainhos per cubertou:
 Amay lour a dounat vn Seínhe
 Que les sagueffo pla fa creínhe,
 E que quan serio de besoun
 Lour fés moustra le nas al joun.
 A qui lunoun fort mal-countento
 En ly fan vn acatamientou
 Parlo atal entre pauc é mens:
 Eolo le geulhé des bens,
 Iupin la cargo r'a dounado
 De teni la mar aplanado,
 Amay quan l'embejo te pren
 D'anauta les flots an le ben.
 Vno gen que m'es enemigo
 (El m'es forso que iou r'au digo)
 Boguo sur la Toufcano mar,
 Biatge cértto que m'es amar,
 E ba dins l'Itailho descendre,
 Oun porto sous Dius gardo-cendre

Duérb la casamato à tous bens,
Fay abirma barquos é gens,
E qu'al bentre affamat des peïsses
Lours corfes serbiscon de meïsses.
Iou te dounaré de boun dou
De quatorze Damos d'aunou
Qu'yeu é toutjour à ma seguido
Dejopéo la plus poulido
Pel serbici que m'auras fait :
Tu ly faras beni la lait,
E elo te fara dan l'atge
Paire beléu de bél mainatge.

Gran Réyno, jou faré per bous
May que l'roussi peis esperous
Respoun Eolo, é tan qu'yeu bisco
Es rasou que bous oubeïsko.
Le Scéptre en ma bous m'abéts mes,
Dounat moun rialme tal coum'es,
An les Dius fait fa cent repaïsses
Doulan briffai de dus caïsses :
M'abézt dat le goubér des bens,
Deis auratges é del maltens.
Aco dit : dinquios à la gardo
El enfounso soun alabardo
Pel coustat del mout cabarut :
E garo les bens an gran brut
Autaléu la porto alandado
Que sorten à la debandado
Touts en foulo del l'antré larg
Coumo les moutous de lour parc,
E de lour feriouso halenado

Touto la térro es malmenado.
L'Auta, le Sérs, é le Soulan
Fan à barros sur l'Ocean,
E cadun qui may por derraigo
Del fin founs las tripos à l'aigo,
E rullo as bords de dous en dous
Les flots routis de cabalgous.
On auch les crits des miserables,
E le roundinomen des cables,
E nou y a iusqu'al plus maissant
Que nou se bode à quelque Sant :
En cridan santo Catarino
Apasimats la mar mutino,
Que per vn mourtal cabusser.
Nous bol fa beure sense fet.
Vno niboul que les eissorbo
As Trouyéns fa fa catitorbo,
E sur la mar coum'en vn lhéir
S'alarico la negro néit.
Per las campainhos estelados
Les Diabls fan cent petarrados,
E per tout l'aire les meséls
Giton foc é flambo peis éls :
E semblo as Trouyéns dins las bagos
Que la mort les ten per las bragos.
Enéo, quand aco arribéc,
Coumo las cordos d'un rebéc
Sentic sous nérbis se destendre
Del plus gran dinquios al plus mendre.
El bramo à modo d'un bedél,
E lébo las dos mas al Cél

En disen : b'ets bous-aus huroufes
Tres quatre cops , que couratjoufes
Al besen del paire ets estats
Iouts les murs de Troyo entutats !
Que n'é jou pouscut mesirable
Mouri d'un trespas hounourable
Per Diomédo escoutelat ,
Doulan Héctor dins vn balat
Repauso ses armo ny bido
Lardat pel trét de l'Eacido :
E doulan tan de gens negatz
Que les peisses an rousegatz
E menadis dinquios à l'osso
Simoïs jouts l'aigo trigosso
Fourro bouiro dan les cailhaus.
Coun'Enéo ten tal perpaus
Ben dabal Sérs vno tempésto ,
Que brounzis é douno de tésto
Countro las belos del baissél ,
E fa mountra les flots al Cél.
Las ramos tan nautos que bassos
Peton à modo de bargassos ,
E de las bagos turmentat
Le batéu marchó de coustar ;
E le siéc à tésto baissado
Vn'oundo pel ben engrouïssado.
Les vs coumo de pals quilhatz
Al cap d'un flot soun castilhatz ,
Ais autres la bago fendudo
Descruéb la ténro reboundudo.
L'auta bous pren tres gabarrors

E les secout costo de rocs :
Le Sérs tres autres n'acoulet
E lour fa fa la candelero ,
Countro de saulous les flatis ,
E coumo d'yooous les espoutis.
Le nabiri d'Oreunto au pago ,
Car vno grando é reddo bago
Al besén d'Enéo s'en ba
De nas dret al quiouilly donna :
Le truc debranlo le Comito
E de caps dins l'aigo le gito.
E per quanto del garrabot
Aquel maissant é bilén flot
Ly féc fa din mës d'un quart d'houro
Trento tours de debanadouro ,
E tant de cops le birouléc
Qu'un remoulinet l'engouléc.
Ia cërto nou se besen gaires
Dins la largo mar de nadaires ;
Les abirous des Matalots
E las postes bey-on pes flots.
Le fort batéu d'Illionéo ,
Le del camarado d'Enéo ,
Le d'Abas , é del biél Aler
La tempésto ten pel coulet :
L'un amay l'autre debtros margos
Badaillhon de crebassos largos ,
E pes coustats toutis fendurs
Chucon l'aigo à grandis fourrups.
Mës entretan qu'aco se passod
Néptun, que coum'un gous de casso

Sint la mar que groundo é que bul
Trebolado d'un gran marmul,
E que sus flots l'orro tempésto
Fa la diabléro é la raugésto,
Plus courroussat qu'un raffe mal
A flou d'aigo sa tésto sal:
E coumo sous éls el reboto
Bey d'Enéo la pauro floto
Escartado per l'Ocean
Ses tira'n-ré ny per aban:
E sas gens batuts de las bagos
Que n'an cértu lours pleus bragos.
O que le fin asé de Diu
Sabio pla de qu'éro questiu,
E que de lunoun la couléro
Causo de tout le marmul'éro.
El fa beni l'Auta, le Sérs
E lour escounjuro les bér.
Ola bens, de quino gran rasso
Descendézt bous autres, boilasso!
Que sense moun counsentimen
Gausetz aro affrontadomen
Mescla le Cél ambe la térru,
E dins moun rialme fa la guérro?
S'yeu bous. Més me cal mettre pax
Entre les flots ta courroussats.
E se iamay talo fadeso
Per cap de bous aus es coumeso,
Be renégui ma pauretat
Qu'el sera bién espoulsetat.
E léu dounco qu'on se retire:

Y à vostre Rey courréz ly dire
 Que deffur la mar le pendart
 Nou diu pretendre part ny quart :
 Qu'à mi del mounde al gran partatge
 M'endebenguec per heretatge.
 El n'a que de rocs defairatz
 Oun bous autres bous retiratz :
 Qu'an daquel Palais ple d'audacio
 Piaffe Eolo ran que ly placio
 E qu'y coumande, més qu'almens
 Tanque pla la prisou des bens.
 N'a pas puléu dit, qu'el aplano
 Las bossos de l'humido plano,
 Casso las nibouls de pel Cél
 A pilados en grumicél,
 E fa quita le fals bisatge
 Al Soulel masquar d'un nuatge.
 Le Diu Tritoun rabe s'en ba
 D'un cop de muscle soulleba
 Vno barquo que s'es tengudo
 Al guin d'un roco pounchudo :
 Nepruno mémo rour d'un tens
 Ambe sa fourqueto à tres brens
 A modo de pourrets derraigo
 Les batéus affounzats jours-l'aigo,
 Descruéb les saulous è les rocs,
 E ten repasimats les flors :
 Péy aprép sur l'aigo aplanado
 Pren al galop sa permenado.

Coumo arribo entre paucé mens
 Dins vno gran foulo de gens

Quan la fediciu s'y barrejo ,
 E le simple poble foudrejo :
 Qu'on bey deja truc ça , truc là
 Les cailhaus & tifous boula ,
 Car la foulhò qu'a dins la testo
 Ly met en ma d'armos de résto.
 Se qualqu'home d'autouritat
 Ple de meriti é de bountat
 S'aprocho , touts à sa presenfo
 Fan alto , é gardon le silenfo :
 El dan soun fermou tout de mél
 Remet à plasso lour cerbél
 E matigo lour cor feroutge.
 Atal medis tout le garboutge
 De la mar en fum s'en anée
 Taléu que Nepruno dounéc
 Vn cop d'œl dessus la mar blûo
 An sous cancels à loungo bûo :
 E trigoussat sur soun carriol
 Qu'el fa camina coumo bol
 Douno brido , sous rouffis fouïto ,
 E se falbo coumo qui a couïto.

Les Trouyéns lassés é miét-morts
 S'affanon à gainha lès bords
 Que soun plus prép , é eadun piquo
 Enta la lisiéro d'Africo.
 Aqui yabio tens es estar
 Vn port de la tэрro escartat
 Foro de preso a la turmento ,
 Oun l'aigo éro calmo & dourmento :
 E dedins aquel même loc

Se troubaſ l'aigo de roc.

Le boun Enéo an ſa gabarro

E fiés autros aqui s'embarro,

Car tout le réſto abio fait ſiu.

E les Trouyéns, de gran paſſiu

Qu'elis an de mettre pé terro,

Dabas le couſtat de ma ſquerro

Del bord del baiſſel haut le pié

Toutis ſe giton ſul grabié:

E ſul bord coum'vno ruſcado

Bous eſtenden lour canſalado.

Acato d'vn eſclap de roc

Fa prumiéromen ſourti foc,

E l'aluco fauto de pailho

An de féilhos é de brauſſailho.

Péy ſan ſeca le blat que put

Pes flots gairebe courroumpu

Fan rouda les moulis à braſſes,

En tour be qu'incaro ſion laſſes

De la fatigo de la mar,

E ſan de coquos ſur la lar.

Enéo cepandan s'enjoco

Sul capet d'vno nauto roco,

E regardo ta lén que pot

Se beira cap de garrabor

Que le ben ne faſco la gourro:

Més per tan que ſa biſto courro

Ande ne deſcrubi qualcun,

El nou ne bey ny fum ny lum.

Tres cérbis bey al paſturage

Que gourrinaon pel ribatge,

Tout le ramat les seguissio
Qu'amb'els per las coumbos paissio.
Aqui le Paire de familho
Se planto drer coum'vno quilho,
Péy s'affusto sur le pé squér :
E per lour fa pera le quér
Engauto soun arc é sa biro :
E des tres prumiés cops que tiro
Secout de guimbos en tal Cél
Les tres que guidon le troupeél,
Péy pel bosc la racailho escarto.
E puléu que d'aqui nou parto
Ne met pel sol fét des plus béls
Vn per cadun de sous baisséls.
D'aqui s'en tourno ental ribatge :
E despartis per coumpanatge
A sous souldats la benafou,
Péy fa del bi la partifou
Del pauc metis qu'éro de résto
D'aquel que lour dounéc Acésto
Quan de Secilho éron partis :
E praquestis mouts que lour dits
A poulido coum'uno gato
Le mal de cor que les esclato.
O mous camarados Souldats,
Nous n'abén par desoumblidats
Les mals que despéy fét annados
Suffrén coumo d'armos dannados
E dibén incaro suffri,
Més le boun Dius y metra fi.
Bous l'abéts b'escapado bêlo

Prêp des rocs de Scyllo cruêlo,
Amay de Carybdo, é d'Etna
Ses ab'embejo d'y rourna :
N'ajats pas poou, metertz couratge,
Car d'au dire à bostre mainatge
Vn iour à bostre bête lèse
Bous autres aures le plase.
Per mant hazard, è manto peno
Nous noun anan à belo pleno
Tout dret al terradou Lati,
Oun le fabourable Desti
Nous mostro vn lorjomen pasible :
Aqui caldra que fort o fible
Sio coumo les Dios an proumes
Le Rialme de Troyo remes :
Counserbats donc bostre persouno
Per vno fourruno milhouno.
De bouco el dits b'asso d'aci,
E malaut d'vn piquant soucy
Qu'al dedins l'armo ly deboro
Mostro so de plus bêt deforo :
El lour ten b'aquel perpaus d'or,
Mès sa lengo demint son cor.

Touto la jouenesso de Troyo
S'affalco d'abord à la proyo
D'embejo qu'a dene manja
E de s'en farci le panja :
La pêt sul cap lour rebessinon;
Les vnis la car aboussinon,
E ne meten sensè repaus
A l'ast les troffes toutis caurs.

Les autres per fa de poutatge
 Pauson les metals sul ribatge,
 E per s'en puléu apasta
 Les fan de couïto gargouta.
 Péy, taléu boutado la napo,
 Affietatz sul quioul coume l'papo
 Del lOUNG del bord pel berd gasou
 S'affardicon de benafou,
 E fourrupon à pleno tésto
 Le bi que lour dounéc Acésto :
 Atal en manjan é beben
 Lour feble cors couratge pren.
 Aprép qu'an pla faito ripailho,
 Que l'on a plegado la touailho
 E ditos gracias : d'un discours
 Que nou fourec pas des plus cours
 S'informon de leurs Camarados
 Perduts à trabés las oundados.
 A péy ban cerca dan les éls
 Quelques réstos de leurs baifféls,
 E tout le lOUNG d'aquelo ribo
 Cridon as paures morts, qui bibo,
 Dins le doutte las bounos gens
 Se les creiran morts o bibens :
 Atal lour cresenso balanfo
 Entre la poou é l'esperanso.
 Le boun Enéo mémomen
 Treblat de soun entendemen
 Aro del couratjous Orounto
 Regréto la pérdo trop prounto,
 La de Gyas, é la d'Amic,

La del fort Cloanto é de Lyc,
E la de foffo autres Gindarmos
Que n'éron que corfes les armos.
Qnan lupin del plus naut des Cels
Ses abe befoun de cancéls
Darre, daban, à dreto, à squérro
Regardan la mar é la tétro
E touts sortos de nacijs,
L'un maiffant, l'autre deboucijs,
L'un que plouro, l'autre que canto,
L'un que fotjo, l'autre que planto,
L'un que croumpo, l'autre que ben,
L'un que douno, l'autre pren,
L'un qu'emprouto, l'autre que présto,
Sa bisto fixomen arrésto
Sur le poubél rialme Libyc.
Més Vénus, taléu que le bic
Qu'abio ta gran martél en tésto,
L'œl aberit à touto résto
Més que brumejao de plours
Tristo ly tenguec tal discours.
O tu, que peis affas dels homes
E des Dijs, néit ny iour nou dromes,
E que fas per les eftouna
Del Cél le trouneire rouna?
Quino ta gran caufó à coumefo
Moun fil, que nou fio pas de mefo?
Qu'an fait countro tu les Trouyens,
Que paures é fenfe mouyéns
Sufférto qu'an tan de mourtailho,
De pouu que n'anen en Itailho

Toutis les locs lour sion barrarz ,
Coun'à de gens pestiferatz ?
E que routs en quin loc que passen
Coumo de Gabelurs les cassen.
Car moun Paire tu sables be
Que m'as à fe d'home de be
Proumés qu'aprép qualquos annados
Sul traboul del tens debanados
Del sang de Téucro le Trouyén
Sourtirio le poble Roumén
Que serio fort balent en guérro ,
E fario bouca mar é térro.
E jou cresio (més be se bey)
Qu'aco fous paraulo de Rey.

Digos qui es le lengo de peilho
Que t'a buffat dedins l'aureilho
Per te fa cambia d'oupiniu ?

D'aco me counsoulabi yeu
De la pérdo é malur de Troyo ,
E del mal tirabi ma ioyo.
Més bêsi , é d'aco nous doulén ;
Qu'en may anan en mens balén ,
E que la fourtuno médisso
Per de gens que ya biradisso ,
Espressité per nous fa mal
Se ten seguro coum'vn pal.
Tu gran Rey que pel pot la menos
Couro bos fa fini lours penos ?

Le que semeno Dius é gens
En ly moustran vn pauc las dens
An le mémo aire de bisatge

Qu'escuro le Cél de l'auratge,
 E le netejo d'ourresié
 Coum'vn plat bassi de Barbié,
 Embrasso Venus la piucélo,
 E sur sa bouco ly sagélo
 Vn bél pouter, é ly respoun:
 Ma filho, nout'estounes poun,
 Yeu t'é ma paraulo dounado:
 E de tas gens la destinado
 Es seguro coum'vn pilhé
 En despitan de ma Moulhé:
 Tu beiras daban nou sio gaire
 (O que t'au iuri à fe de Paire)
 La Bilo proumeso basti
 Dedins le terradou Lati:
 E toun fil couratious Gindarmo
 Aprép qu'aura randudo l'armo
 T'en pourtaras al Cél seren,
 E ma paraulo bal é ten.
 E (péy qu'aquel souén te travailho
 Cal que iou t'au digo) en Itailho
 Vno grando guérro fara,
 Oun vn fiér poble doundara,
 Bastira dins trento-sies meses
 Bencits qu'aura les Rutuleses
 Vno bilo and'y sejourna,
 E de les per la gouberna.
 Més après que le sort countrari
 L'aura mes al plec del susari
 Soun fil Ascan toutis coumpléts
 D'ominara d'ans tres cops déx:

E dins aquel tens à la loungo
Mettra foun rialme as Alboloungo.
Tres cens ans aqui regnara
La gen que d'Hector fourtira :
Dinquio qu'Ilio Réyno-mounjo
(Iou nou te counti pas messounjo)
Grosso de las obros de Mars
S'ajaira de dus bēlis gars.
Péy Romul fiér an la pelisso
De la Loubo vn cop sa noūrisso
Les murs de Roumo foundara ,
E de foun noum appelara
Rouméns las gens d'aquelo bilo
Que se salbaran dins l'Asylo.
Quant al régne d'aquelos gens
Nou lour limiti poun de tens ;
Per mo de tu lour grand empiro
Boli que sūto à loungo tiro.
Mémo la folo de Iunoun
(Causo que tu n'attendes poun)
Que Cél é térró desespéro
Vn iour pissara sa couléro ,
E les raubo-loungs ambe mi
Aura gran gauch de coustesi :
Caldra que la chanso se bire ,
Qu'atal me play , acos tout dire.
Pel trin deis ans le tens bendra
Que la gen d'Assarac tendra
Iouts sa pato Mycéno é Argos ,
E lour tailhara pla prou margos.
Iuso Cesar per toun mouyén

Espelira del sang Trouyén
 Noum que descen del gran Iülo :
 Que dinquios as pilhés d'Herculo
 Sou un gran empiro estirara,
 E d'el al Cél se parlara :
 Oun tu le recebras en ioyo
 Cargat de l'enemigo proyo
 Coum'vn quistou darre, daban
 Qu'aura gainhado ental Leban :
 E del' prega trop, o merbéilhos !
 Toutis ly roumpran las auréilhos.
 A labets le siétgle de fér
 Fargat dins les fournéls d'iffér
 En finin la guérro mutino
 Bendra dous coumo lano fino :
 La Religiü, é la Bertat
 Seran dedins lour puretat.
 And'aquel tens Romulo mémo
 Assistat de soun fraire Rémo
 Dedins la Cour presidara
 E le dret à toutis fara,
 Sio que calgo douna sentenso,
 O iutja l' proucs en audienso.
 On beira de forts cadenats
 Les pourtals de Mars coundamnats:
 Oun la raujo desesperado
 Gitara darrel' quioul farrado
 De cent é-cent estrets neüséls
 Sang per la gorjo, é foc peis éls.

Aco dit sence cap de bayo
 Fa dabala le fil de Mayo

Mercurio le fin Maquarél
 Ses escalo del naut del Cél
 per loutja's Trouyēs dins Cartatjo:
 De pouū que Didoūn trop salbatjo
 E que nou sab ré de lour fort
 Nou les acampé de soun port.
 El dounco per l'airé d'abalo
 Balansat sur l'vno é l'autr'alo
 Bécop plus reddé qu'un matras
 Les pés ensus, le cap en bas,
 E ses s'arresta cap de brico
 Se pauso sur le bord d'Africo:
 Taléu aqui, nostre pourtur
 Fa soun harengo, é sérbitur.
 La gen de Tyr ta resouludo
 Ben ta douffo coumo de ludo:
 Didoun mémo al man del gran Diu
 Pren les Trouyéns en affecciu.

Més Enéo que se turmento
 E boulego dins sa memento
 Cent caussos le cap sul couïssi,
 Taléu que bey l'Albo lusi
 Refoulb Acato, é el amasso
 D'ana recouneisse la plasso,
 En quino térro, é jours quin Cél
 Le ben à gitat soun baissél:
 Sabé qui ten aquel ribatgé,
 Se soun gens, o bestial salbatgé,
 (Car el nou bey per tout praqui
 Tant aquel locéro mesqui
 Sounco de térros en boufigo)

Affi qu'à fas gens el au digo.
El met dounc à l'assegurat
Déjouts vn roc bentre-curat
Sa floto tout l'entour fermado
D'albres é d'espeſſo ramado ;
Péy amb' Acato ſoul s'en ba
An ſa miejo-piquo à la ma.
Al miéy de la fouréſt eſcuro
Trobo ſa Maire perbenturo
Que ſemblao naïbomen
De bifatge é d'habilhomen
Amay d'armos vno piucélo
De Sparto fort graciouſo è bélo :
Car ſul muſcle coum' vn goujat
Elo pourtao vn arc penjat ,
E darré l'eſquino vno trouſſo
Per matraſſa la béſtio rouſſo :
Soun pel ſul col eſparpilhat
Ero del ben tout rembulhat ,
Le ginoul nud , è pauc s'en manquo
Que nou mouſtrés ſa quéiſſo blāco ;
Car ſoun gownél per pla caſſa ,
O de poou de l'eſcoumpiſſa ,
O beléu per qualqu'autro finto
Ero trouſſat amb' vno cinto.
Elo la prumiéro lour dits :
Auriats me biſto , mous amics ,
Rouda per aqueſtos mountrainhos
Qualcuno de mas ſos coumpainhos
Que pourtés la trouſſo al couſtat
E la pél d'vn Ouns mouſqwerat ?

O qu'ambe de crits de cassaire
Perseguis vn singla brumaire?
Enéo ly respoun affo:
Yeu nou t'é bisto cap de So
Nimay aci moun camarado
Dedins le bosc de degarado,
Nimay augido per aciu:
Nou praquel esclaire de Diu,
E crey o quan iuri l'esclaire:
O piucélo coumo ta maire!
Coussi te debén appela,
E dan quin respét te parla
Per nou coumetre poun d'ouffenso?
S'on dieu iutja per l'apparenso
El nou ya poun cap d'home biu
Que nou te jutge sor d'un Diu
Sounco fa cresenso sous aulo:
Car ta caro, ny ta paraulo
Nou finten à re de mourtal.
Almens nou te saura pas mal
S'al gran malur que nous acablo
Te pregan d'estre fabourablo:
E nous dire en quin terradou
Nous én pourtats à l'abandou.
Coumo de béstios degarados
Nous roudan despéy ran d'annados
Gitatz aci per flots é bens
Ses couneisse pays, ny gens.
E se nous bos éstre proupisso
T'vffriré de ma ma metisso
Daban tous sans autas en bot

De biâimos à rabalot.
Vénus dits : iou t'en teni quiti
Aco surpasso moun mériti,
Nimay n'é pas aquel desir :
Las jouïenos piucélos de Tyr
Porton coumo jou la boutino
E la trouffo deffur l'esquino.
Sapios dounco moun boun amic
Que tués dins le rialme Punic,
Qu'acos la bilo de Cartarjo
D'oun la genes fiéro é salbatio.
Didoun au ten dejouts sa ma
Que quitéc soun fraire girma :
Te bauc counta s'é prou memorio
Les principals puns de l'Historio,
Car l'entié recit serio lounq.
Ianti estrangé tu sauras dounc
Que Didoun réyno fajo é bélo
Incaro sancero é piucélo
(Almens coumo m'es estat dit)
Prenguec Sichéo per marit :
Soun paire la ly abio dounado.
Elo n'éro ta passiounado
Qu'entre les homes les plus béls
Noul' besio pas à miégis éls.
Labets Pygmalion soun fraire
Maissant, é que nou bailho gaire
Ero rey, o Tyran de Tyr.
Entr'els nasquec certén azir
Coum'entre bés fraires arrib.
Le tréyte ses dire qui bibo,

Del be del mounde trop coubes
Le tûo per abe sous bes.
Daban l'auta per traidourici
Sul pun que fasio sacrifici,
Sense se chauta de sa Sor |
Més que iouïs de soun tresor.
Béltens el deguiséc sa fauto,
E per troumpa sa Sor malauto
Quin perpaus qu'élo lyn durbis
Ly troubao cent alibis.
Més en dourmin vno néit soumbro
Se ly ba representa l'oumbro
De soun marit, que n'éro ges
Al plec del lenfol estat mes,
Ambe sa caro blanquinhouso :
Que descrubis à soun espouso
L'auta malirous, é sa pé
Trauquilhado coum'vn crubél :
E la maissantiso cruélo
De cap à founs el ly decélo.
Cy counseilho de poou de brut
Que plégue fo de plus eissut
E trouffe préstomen bagatge.
E per fa les frais de soun biatge
El ty ba moustra dan le dir
Vn biél tresor é tout moufit.
Dounco Didoun routo maugudo
D'aquelo bisu qu'abio 'agudo
Fa soun paquet per se salba.
Encountinen la ban trouba
Permo de ly serbi d'escorto

A may per ly presta ma forto
 Les à qui soun fraire girma
 Se fasio creinhe, é pauc aima,
 E les qu'aquel home execrable
 Haïsson coumo le gran Diabie
 Elis se ban fasi d'abord
 Des nabiris qu'éron al port
 E d'or é d'argen on les cargo,
 A péy foüet les meten à largo:
 D'asso gran cancan on diu fa
 Qu'vno fenno féc tout l'affa.
 E per lours iournados tan fégon
 Qu'andaqueste loc abourdégon,
 Oun adefaro tu beiras
 (Mes que les éls nou cluques pas)
 Les murs amay la Citadélo
 De Cartatjo touto noubélo:
 E taléu pausat lour paquet
 Per nou loutja pas al piquet
 Coumo les que soun à la guérro,
 Croumpégon del Rey de la térro
 Tan de patu circum circa
 Qu'vn quér de bioou pouirio merqua.
 Mes Didoun la fino femélo
 Le quér del fil de la bedélo
 En agulhetos decoupéc,
 E moun home atal attrapéc:
 E per bastin loc de deffenso
 Aguec de plasso à suffisenso.
 Mes bous-aus digats me d'ount-éts:
 Oun boun anats, é doun benéts.

A la demando de sa maire
 En engoulan é boumin l'aire
 E del cor derraigan la boux
 El ba respoudre talis mouts :
 O Deéssô de grand'estimo,
 Se jou bouïlho de founs à cimo
 E pun per pun te debita,
 E que boulguessos escouta
 Tan de penos qu'abén passados,
 Daban nou fousson acabados
 Le iour en s'anan metre al lhéit
 Nous dounario la bouno néit.
 Le maubés tens é le defastre
 Despéy Troyo (se per tal astre
 Le renoum de Troyo é le brut
 Es à tas aureilhos bengur)
 Nous an per la mar coulerico
 Rounfats sur las ribos d'Africo.
 Iou (regardo pla moun bél nas)
 Soun le boun diable d'Eneas,
 Que porti les Dius gardo-casos
 Qu'é gandits de per las espasos,
 E de moun noum s'enten parla
 Dins tout le mounde, é perdelà :
 Nous cercan d'un coumun accordi
 Touts coumo las claus de sant Iordi
 L'Itailho, dount al Siérgle antic
 La rasso des Trouyéns sourtic.
 An bint baisséls partin de Troyo
 Sur mar nous meteguen en boyo,
 E ma Maire permo de mi

Nous guidéc per tout le cami.
 Més de tout'aquelo binteno
 Sét m'en réston escassopeno
 Toutis routs é defassipatz
 Des flots é del ben escapatz.
 Iou cassat d'Europo, é d'Asio
 Rodipes desérts de Libyo,
 Paure que n'é pas vn escut
 E de toutis mescounescut.

Vénus de dol al cor toucado
 Coumo d'un gran cop d'estoucado,
 Al miéy des regrés é des plours
 Interroump atal soun discours:
 Perdouno me se t'interroumpis
 Quique sios (car se nou me troumpis
 Les Dius nou te bolén pas mal
 Quan tu n'aurios vno femal
 E quan dirioy vno carrado)
 Qu'as fait aci ta retirado
 Prép de Cartarjo, crey m'a mi
 Perfiéc d'acistan toun cami
 Dret al Palais de la Regino,
 Fay ly bese ta bouno mino:
 Car yeu te iuri que tas gens
 E ta floto en despiéit des bens
 Es de tout dangés escapado
 E dins le port asséurado.
 Seloun qu'yeu gauzi debina.
 Nou beses pas se permenna
 Siés parels de Cygnes en l'aire
 Que de Iupitér n'a pas gaire

Le maissant é goulut ausél
 Acaſſao per tout le Cél?
 E que d'vno loungo ſeguido
 Pourrats ſur lour alo eſplandido
 Cércon deis éls bélo paus'a
 Vn loc propre per ſe pauſa?
 Coum'aquelis auſéls fadejon
 Et outs en rôdoul ſe tournejon
 En cantan d'aires rabiffens:
 Atal l'eſcouado de tas gens
 A deja gainhado la ribo,
 O dambe le boun ben y arribo.
 Anats bous-en dounc routis dus
 Doulan le cami bous coundus.
 Aco lour dits la fino drollo
 E lour biro fa féſſo gollo:
 En ſe biran ſoun col rouſi
 Treluſis coum'vn plat baſſi,
 E ſoun pel rous coumo le lambre
 Gito l'audou de muſc é d'ambre:
 Elo laiſſo ana ſus talous
 Soun bél coutilho de belous,
 Déſſo al marcha ſe fa pareiſſe.
 Més quand el ben à la couneiſſe,
 En anautan d'vn rou la boux
 La ſeguis d'aqueſtis tres mouts:
 Doun ben aco (may que m'eſcuſes)
 Que tantis de cops tu m'abuſes,
 E que de mi t'anes truſſan
 Que ſoun ſa creſi toun effan,
 Car tous à la mendo diſputo

M'apelon bastard, fil de puto.
 Perque daban de t'en ana
 Nou m'as almens toucat la ma
 Le paure Enéo d'aquel aire
 Se despito costo sa Maire:
 Péy enta la bilo s'en ban.
 Més d'aire crum en caminan
 E de drap de niboul la Déffo
 Les habilho tout d'vno péffo,
 Permo que degus nou les bis
 E nou lour fés de defaguis,
 Que nou lour digon perque benen,
 Qui foun, é quino rouro tenen.
 Péy dins Pafos pren foun batan,
 Poulit seiour qu'elo aimo ran
 Oun las Goujatos plus poulidos
 An vn Couben de Repentidos
 E elo coumo s'aperten
 Es Badesso d'aquel couben.
 Entretan elis s'abanfaon
 E deja le ticol montaon
 Que cap-baïffo sur la ciutat
 D'oun Enéo admiro espantat
 Coum'vn foundeire de campanos
 La bilo ount yabio de cabanos
 Admiro le brut des massous
 Las grandos portos les gaffous
 Qu'on n'a pas incaro acabados
 E las carriéros pla pabados
 Bey les oubriés qu'ambe de pies
 A la besouïnh apunhaiguis

Esclapusson per la murrailho
 Les quartiés de péiro de tailho,
 Ed'autres que qui ça, qui là
 An las dos mas les fan rulla :
 Aci les vnis pélo-mélo
 S'affanon à la citadélo.
 A las fourtalecios é forts,
 Aqui d'autres cabon les ports :
 A qui foundon ande s'embatre
 Vn gran é bél Amfiteatre,
 Vn Couéltge peis Escóulhés
 E vn Palais pes Counseilhés.
 Coum'on bey souben per merbeilhous
 Que las preticousos abeilhos
 Sense pérdre vn moumen de tens
 S'apenon aprép le Printens
 Quan per lour fa prene la futo
 Casson les issams de lour huto,
 O quan ban per fa le mél dous
 Chuca la cremo de las flous :
 O que sur lour col mince prenen
 Le petit fais de las que benen :
 O les tabars bestial noïailhous
 Acampon à cop d'agulhous.

B'érs huroufes rtes cops é milo
 Bous-aus que bous bastifféts bilo
 Sa dits Enéo, é la ciutat
 Countemplo de cado coustat :
 A péy s'abanfo é s'abarrejo
 Demést las gens ses qu'on le bejo ;
 Dins la niboul tout amantat

(Qui creirio qu'aco fous bertat ?)

E tout regardan les Manobros
 Que toutis éron mas en obros ,
 Acato , que sap que degus
 Nou les pot bese à elis dus ,
 Pel quioul vn cop d'espillo bailho
 A vn des massous que travailho :
 El que crey que soun prép besí
 Le grate sence se prusi
 De mal-esquis d'un floc de plaistre
 Ly pauso sus pots vn emplastre ,
 E l'autre al bel besen del nas
 Ly bous secout vn gautimas.
 A péy coumo bic vno goujo
 Qu'à la ma pourtao vno coujo
 E joul bras vn cantél de pa
 Cour sinomen les y arrapa :
 Tabe la talen les piquao
 E deja le cor lour flacao ,
 Car dins lour gorjo d'aquel iour
 N'abion bift de pa coit al four.

Vn gran bosc é de naut fustatge
 Delicius permo de l'oumbratge
 Yabio despéy long tens plantat
 Al bel mitan de la ciutat :
 D'oun abion les Carthagineses
 A qui per l'auratge remeses
 Al man de lunou desterrat
 Le cap d'un roussi desferrat ,
 Roussi couratjous , que pot éstre
 Fouréc tiat de jouts soun méstre ,

A qui fasio basti Didoun
Vn bél é gran temple à Iunoun :
Del naut perron las marchos fortos,
La ferraduro , é las dos portos
Que carrincaon sul gaffou
Eron touros de fin latou.
Vno causo , que se presento
Dins aquel bosc , flato la crento
Del boun Enéo que nou sab
D'oun s'en prengo, ny de quin cap:
Aqui prumiéromen coumenso
Despera dus dits d'assistenso ,
E dan l'ajudo del boun Diu
S'assegura dins l'afflicciu.
Car penden que ple de tristesso
Attendén beni la Princefso
Dins aquel temple gran é bél
El fa gourrineja soun él
Tan sur la raro arcitecturo
Que sur la bibento pintuto :
Y bey en bossó relebats
De Troyo toutis les coumbats
Que n'y manquo pas vn'espillo,
Priam, agamemnoum aquillo.
El s'arrésto , é dits en plouran,
Quin loc Acato al demouran
E quinos térros nou soun plenos
Del brut de touts nostros penos ?
Garó aci Priam nostre Rey ,
Las ! qui la bist , é qui le bey
Aro ta cambiat de bisatge.

Moun boun amic bouto couratge,
N'aïos pas poou per mor de Diu :
Crey que nostro reputaciū
Dins aqueste loc counescudo
Fabourira nostro bengudo.
Péy sur aquelis pertraits béls
El tourno fa dinna sous éls
Plouran coum'vno bit tailhado
D'oun sa caro résto mulhado.
El bey coussi al tour de Pergam
Les Grécs que yan pausat le cam
Per aci se meten à futo ,
Qu'Héctor de prép les persecuto :
E coussi Aquillo ten souddats
Per aqui les Trouyéns souldars.
Le paure boun home sangloto
Ta fort que l'on dirio que roto ,
Quan recouneis vn pauc abans
De Rhésus les pabilhous blans ,
Ount Vlys tout sang del carnatge
Sul prinsoun fasio gran rabatge
Per traidourici de Doloun :
E daban que dins Ilioun
Sous rouffis mangésson cibado
Les rebirao enta l'armado.
D'autre part le ioüene Troil ,
Mal-par per se battre amb'aquil
Le plus balent des Grécs Gindarmos ,
D'éls en sus sul carriol , ses armos
Ambe las rennos à la ma
Pes rouffis se laisso traina :

Del cap que ly penjo a ma squérro
 E des pels engrano la térro ,
 E rego la poufco an le dard
 Que le trabérso part é part.
 El bey coumo las Iliados
 D'espaben toutos englasiados
 En gitan cent plainhens hélas
 S'en ban al temple de Pallas
 E couïatejon coumo de callos
 Le pel penjan sur las espallos :
 E per ly demanda perdou
 Des puns coumo d'un batedou
 An que l'on labo las ruscados
 Clapon lours poupos delicados :
 Més rôt'en coulêro Pallas
 Lour fa fa semblo vn pam de nas.
 El bey Aquil le Gréc gindarmo
 Qu'à Priam ben le cors ses armo
 D'Héctor qu'el a tûat en duél
 Coum'on ben ta car al masél ,
 Aprép qu'a tres cops carrioulado
 Altour des murs sa cansalado.
 Vn gran souspir de l'entrebic
 Derraiguéc Enéo , quan bic
 An les éls relebado en bossô
 Sa despéilho , amay soun carrossô,
 E per creisse soun mal-de-cor
 Le cos de soun amic Héctor :
 E Priam que las mas alando
 Y à quin préx que sio le demando.
 El s'y bey tabe , se creséts ,

Mesclat ambe les Princes Grécs :
Y bey del Leban les Gindarmos,
E del negre Mémnoun las armas :
Pentésileo qu'y coundus
De regimens vn obe dus
De brabos é balentos Donos.
Apelados las Amazonas ,
Que porton à lour bras esqué
Vn roundachou echancrat de quér,
E n'an qu'vno de las dos poupos :
Elo al bél mitan de las troupos
Fa le frellancy, é cors à cors.
Luto an les homes les plus fors.
Entretan qu'Enéo remiro
E tout embalauit admiro
Coumo s'éro roumbat del Cél
Tantis d'oubratges de cisél,
E de la pinturo qu'a bisto
Nou pot des-encoula sa bisto :
Bécy que la Réyno Didoun
Poulido coumo le bél ioun
E d'vno gracio ses exemple
Marcho an gran suite dret al temple
E douno couratge ais oubriés
Tan massous que picopeiriés,
Assi que soudde la besouïno :
Apéy s'assiéto en bélo trouïno
Dessus vn throne naut-mountat
Dret al miéy del Temple arboutat
Entournejado de sous Gardos
Armats d'estocs é d'alabardos.

Aqui despartis coumo cal
 Acado Artisan soun trabal ;
 Ais vnís que prengon la peno
 D'escanti touto la caufeno ,
 Que d'autres porten las canals ,
 D'autres d'aigo dins de semals
 E lour crido qu'on se despache.
 Quan ses que gairebe s'en trache
 Enéo sur le mémo tens
 Bey beni s'en ambe de gens
 Tan que ne cal , amay de résto
 Antéo , Cloant , é Sergésto
 E d'autres qu'el cresio perduts ,
 Qu'aqui tabe se soun randuts ?
 El qu'a malo peno au pot crese
 Freto sous éls per les pla bese ,
 Sort la lagainho des perpels :
 E quand à pla bift que soun els ,
 D'abord l'arrapo vno pruzésto
 D'embrassa Cloaut é Sergésto :
 Més aquel cas incounescut
 Les treblo , e fa demoura chut.
 Dounco mous prifouniés curieuses
 Dins la niboul s'estan remouses ,
 E guéiron per fabe quin sort
 Les a gitats andaquel port :
 S'elis an gandit del naufratge
 Lours nabiris an le bagatge ,
 E que benen els quérre aqui.
 Oubrengut qu'an la permissiu
 D'un des Gardos de la Princefso

D'ana parla dan sa Mestresso,
 Ilionéo a coumenfat
 En atge le may abansat.

O incoumparablo Regino,
 Aquile Diu que tout doumino
 A dounado la facultat
 De basti noubélo Ciutat,
 E de brida per la Iustisso
 Las gens fiérs é ples de malisso:
 Nous-aus mesirables Trouyéns
 Sense retréto é ses mouyéns
 E remisís à l'espillori
 Aro te cridan adiutori:
 Deffen à tous Souldats cruéls
 De nous mettre foc as baisséls,
 E sur vno gen bounifacio
 Fay raja la douts de ta gracio:
 Counsidéro nostre malhur.
 Nous n'en pas aci pel segur
 Per mettre ta bilo al pilhatge,
 Ny per touca dret al ribatge
 Tous bioous, tas oüeilhos, ny tous porcs,
 Puléu fousfen nous-autres morts:
 Aco n'es pas nostros pensado,
 Nou sera, nimay n'es estado:
 Car à de paures Beligans
 N'aperten pas d'estre arrogans.
 Vn loc ya qu'apelon Itailho
 Oun se cuél forso blat é pailho:
 E las gens que lotjon lasins
 Soun de fort bous espadassins

E faits al mestié de la guérro :
Aqui anaon nous prene tэрro.
Més le pissaire d'Orioun
Que meritarío l' mourrioun ,
Nous rounféc cubertis d'oundados
Costo de rocos affounzados ,
E féc ta pla qu'en nous mulhan
Begueguen may que nou boulhan ,
E fort paucs en piэtre equipatge
Abén ancrat à toun ribatge.
Quin diable de gens éts bous-aus ,
Ets bous de Turcs, o d'Igounaus?
E quino coustumassо iniquo
Dins aqueste loc se pratiquo ,
D'acassa le mounde qu'y ba
Coumo d'agrailhos d'un faba.
N'abén pas agut mes pé-tэрro
Que nous soun courruts fa la guэрro:
Nou boulhan que sul bord loutja
E noun an faitis deloutja.
Se bous-aus tratats de la sorto
Les que benen à bostro porto
Per demanda la caritat ,
Creséts quel' boun Dius irritat
Qu'a del mal é be soubenenso
Un iour ne tirara bengenso.
Nous abian. Aqui s'estanquéc
E las legremos se tourquéc
Amb'un prim moucadou d'Oulando
Oubrat tout tour de bélo rando.
Nous abian Enéo per Rey ,

Autre on n'a bift, ny nous s'en bey
 Que may qu'el de couratge aguesso
 Ny que milhoun home fourresso
 Car les gouffes noun' boulhon pas.
 Que se la fourtuno en tout cas
 Gardo sancer aquel Mounarquo,
 E se la malirouso Parquo
 Nouly-a mes l'arpo sul coulet
 Coumo fa l'Buzac al poulet
 Quan le trobo lén de sa maire,
 E qu'incaro el fourrupe l'aire :
 Tu nou te repentiras poun
 D'abe la prumiéro al besoun
 Supplit a nostros desfourtunos.
 B'abén de bilos quelques vnos
 Dins la Sicilo, amay yabén
 Acésto qu'es del sang Trouyén,
 E de gens que soun fort courteses :
 N'en pas ta couquis coumo creses.
 Almens daban de nous cassa
 Permet nous de repetassa
 Del boés de la fourést besino
 Que nous sera milhou d'aïsino
 Nostres baissèls miégis negats
 Que le maltens a degringats ;
 De remettre lour caïssò entiéro
 E las ramos qu'y fan neciéro :
 Assi qu'en gauch nous noun tournen
 En Itailho dan le boun ben ;
 S'es cas que le bounhur permeto
 Que ma troupo sancero & neto ,

Nostre boun Rey, sas gens é mi
 En Itailho prengan cami.
 Que s'en dibén perdre esperanso,
 E la Baleno dins sa panso
 T'a coumo Ionas engoulat
 Paire d'un poble desoulat:
 Qu'almens partin d'aquesto bilo
 Nous anen toutis en Sicilo
 Tourna bese le rey Acést
 Oun troubaren le loutgis prést.
 Atal parlec Ilionéo
 Vn des Capitanis d'Enéo:
 E les Trouyéns de routos pars
 Bounzinegon coumo tabars.

Quan Didoun an la caro basso
 Ly respoun an bélo grimasso:
 O Trouyéns touto poou à part,
 Bous prenét Martro per Reynard
 En me cresen bostro enemigo:
 Vn fait que me toco m'oubligó
 E moun petit goubérnomen
 Qu'es imprimat noubélo men
 Fan que iou n'vsi de la sorto,
 E que teni vno pago morto
 Per garda de toutis coustats
 Las frountiéros de mous estats.
 Car qui nou sab per renoummado
 Per tout le mounde semenado
 Amay per delà bél tros lén
 Qui es Troyo é le poble Trouyé,
 Sous Souldats é lour balentiso?

Qui nou sab tapla coum'Eliso
 Le luquet maudit qu'affouguéc
 La guérro entr'elis, é le Gréc
 Nous-aus habitans de Cartatjo
 N'abén pas l'humou ta salbatjo
 Coumo pouïriats imagina.
 S'abéts desir de boun tourna
 Tout dret à la grand'Hesperio
 En cantan Lanturolurio,
 O se le couratge bous dits
 D'ana bese le mount Eryx
 E le rey que diséts Acésto,
 Bostro counduto es touto présto:
 Yeu bous offri gens é mouyéns.
 Que s'aimats may brabes Trouyéns
 Loutja foc ê loc dins ma terro,
 Aquesto bilo en pax é guérro
 E tout quan qu'es dedins aciu
 Es à bostro dispousiciu
 De Tyr é de Troyo le poblé
 Sio payfan, bourges o noble,
 En tout be qu'entr'elision dus
 Me seran à mi touris vs.
 E me coustés el bouno causo
 Que dins la mitat d'vno pauso
 Le rey Enéo fous presen
 Pourtat aci pel memo ben.
 Certo se mau bouléts permettre
 D'aqueste pas m'en bauc tramettre
 De mas gens an de le cerca
 Sense iamay se restanca:

E lour dounaré cargo esprésso
 De rouda l'Afriquo ses céssso
 An de bese se per hazard
 Le troubaran en qualque part.

D'aquel bél discours que les flato
 Rabits Enéo amay Acato
 Coumo s'abion fourmics al quioul
 Trepejaon dins la niboul
 Ount elis éron en demoro,
 Del gran desir de n'estre foro.
 Acato per le counsoula
 Se met atal à ly parla:
 Que t'en semblo fil de Deéssso,
 Bos qu'acaben de fa la péssso?
 Tu beses que tout es segur:
 Tas gens escapats del malhur,
 E nou ya qu'Orounto qu'y mâque:
 Qu'abén aro que nous restanque
 E que demouran may nous-aus?
 A peno a finit tal perpaus
 Que pel miéy la niboul partido
 Deméft l'aire s'es abalido.

Enéo pareguez aqui
 De caro é de cos coum'vn Diu
 E coum'vn bél miral de Putos:
 Car Vénus se meten à futos
 Per ly randre les éls plus bius
 Ly bufféc vn aire gracios,
 Amb'vno claretat bermeilho
 De joüenessso bélo à merbeilho.
 El se presento dounc atal

Quilhat coum'vn ciri pascal :
E toutis les qu'aqui le bigon
Tout d'vn cop s'en estrementigon :
E parquat al mitan de tous
Dits à la Réyno aquestis mouts ,
Aci soun le que tan cercâots
E dambe passiu demandaôts
Enéo Prince des Trouyéns
Escapat des flots Libyéns.
Didoun , à qui Diu nous enboyo ,
Que la soulo des mals de Troyo
As agudo qualque piatat :
Que , sobros de la cruautat
Des Grécs que nous an fait la guérro ,
Salbats deis hazars que per terro
E sur la mar abén courruts ,
Enfi de toutos causos nuds
E qu'en remesis à la biallo ,
Tu, dic yeu , que nous dounos plasso
E nous alorges à bél tal
Dins ta bilo , dins roun oustal ;
El n'et poun en nostre poussible
Que que nous fascan , fort o fible ,
Noun pas quan serian cent cops may
Que nous nous desquiten iamay
Del pagomen que tu meritos ,
Nostros forfos soun trop petitos :
Sounco tu t'anes countentan
Del cor que nous te presentan.
Que les Dius (se les Dius an euro
Des que fan part de leur pasturo

E de lour lotjo ais estrangés
Coumo nous gandits del dangés,
Quan nou lour darion que de broino)
Te tournen al double l'almoino.
N'es pas estat le siétgle hurous
Que, quan nou serio que per nous
Que tu lotjos é bos fa païsse
Dins le mounde t'a faito naïsse!
E le bentre que t'a poutat
Nou diu pas el éstre bantat!
Tan que les rius s'aniran jaire
Dins le lhéit goutent de lour maire,
Que las ousmbros as iours plus loungs
Roudaran la bossa des mounts
A mesuro que la gran lampo
Que lusis al Cél las acampo,
E les astres s'abeuraran
De las bapous de l'Ocean:
En quin pays que jou m'en ango,
Que y ajo poufco, o yajo fango
Iou nou tendré d'autre perpaus
Que de toun meriti é toun laus.
Aprép aco s'en cour Enéo
A soun amic Ilionéo,
Le saludo, é coumo qui es fol
An dos mas s'asalbro à soun col:
Péy fa la coulado à Sergésto,
A Gyas, Cloant, é le résto.

De prim-abord Damo Didoun
Regino de Tyr é Sidoun
Es surpreso besen la gracio

El'aire charmant de sa facio ,
 E de bese escarrabilhat
 Le qu'on crey abe perilhat :
 E ly respoun : ó fil de Déssó
 Quino desfourtuno te préssó
 E fa courre tan qu'as de pés
 Pel trin de ta grandis dangés ?
 Es tu, digos, aquel Enéo
 Que la dibino Cytheréo
 Al cap de ouéit amay vn mes
 Aguec d'Anquiso Dardanes ?
 Beme brembo coumo d'un sounge
 Que Teucér qu'ero fil de Mounge
 Cassat del Rialme paternél
 Benguec al secours del Rey Bél.
 Alabets Bél , qu'éro moun paire
 Sa me fasio crese ma maire,
 Pilhão la grasso Cyprus
 E l'abio metudo à noun plus
 Despéy aquel tens éy apreso
 La guérro de Troyo é la preso
 E toun noum. El mémo Teucér
 Que qu'enemic se tenho fiér
 D'estre de la rassó Trouyéno
 E de noublessó fort anciéno :
 E quan ne toumbâo en perpaus
 Des Trouyéns disio milo laus.
 Més, Messus, ses may de paraulos
 Iou bous vffrici l'héits é taulos
 Tan pel repaus que pel repais ,
 Anen noun touts à moun Palais.

Iou tabes en tout que sio fenno
Ey coumo bous pres forso peno,
Dinquio tan qu'à la fi del ioc
E pres plasso andaqueste loc.
E per counsequen, fort espërro
Al mal é bé, sabi pla cértó
Coussi cal de néit é de ioun
Secourre les que n'an besoun.

Aco dit : la bélo Regino
En ajustan sa bouno mino
Del Temple al Castél ba mena
Le Rey Enéo per la ma :
E le résto de la joüenesso
Seguis pas per pas la Princefso.
Elo entretan mando as baisséls
Bint bioous, cent porcs, é cent ainhéls
Acoumpainhadis de cent oüeilhos,
E de bi cent plenos bouteilhós.
On paro l' dedins del Castél
De belous é de broucatél :
E le dinna per fa la fésto
Dins la grandó salo s'aprésto.

Enéo, à qui l'amour pairal
Tenho la cerbélo en trabal
Quand aqui n'éro soun Iülo,
Mando Acato sur vno mulo
Al gran galop dret al batéu
Que le ly fasco beni léu
Tan l'amour passiounado é forto
Aquel paure Paire tresporto.
E sur tout que nou manque pas

De ly fa pourta jouts le bras
Les presens tan d'or, que de soyo
Qu'abio salbats del foc de Troyo :
Raubo, Coutilhoun de sati
Oubrats en bourdario d'or fi
Habilhomen noubial d'Heléno,
Qu'elo s'en pourtec de Mycéno
Quan s'en anéc enta Pergam
Espousa le fil de Priam,
Le Carcan, le Scéptre é Courouno
Que pourtec la bello Iliouno.
Acato cour dounc préstomen
Executa soun mandomen.

Més Vénus la fino rufado
Estouloumio dins sa pensado
Permo de nou fa pas coustié
Qualque ruso de soun mestié.
Elo trobo bou la Bagasso
Aqueste tour de passo-passo :
Que Cupidounet soun effan
Prengo la figuro d'Ascan
Que s'en diu beni damb'Acato :
Qu'amoureuse coum'vno gato
Rando la Princefso Didoun :
E quan le petit Cupidoun
Mettra le nas entre sas poupos
Ly meto foc à las estoupos.
Car elo cren las gens de Tyr
E de Iunoun le grand azir :
E sul couissi n'a pas l'aureilho
Qu'aquel péssomen la rebeilho.

Elo dounco d'aquest'estil
Parlo à Cupidoun soun boun fil.
Moun boun effan, moun tout, ma ioyo
Fraire del boun Prince de Troyo,
Ma soulo forso, moun souste,
Car ses tu iou nou podi re,
A tu m'en beni que que Maire
Te fa pregario per toun fraire,
Que coumo tu n'ignores poun
Demesse l'azir de lunoun
Rodo dan sa troupo caitibo
De bord en bord, de ribo'n ribo:
E souben t'é bift ressinti
Del mal que m'en besios pati.
Didoun (Diu bolgo que t'en lauses)
L'entreten de douces perpauses
E le reten en bél cami:
Car iou creinhi quanto de mi
Qu'aquelo chéro é bouno caro
Permo de lunoun ly sio caro;
Que besèn le mercat en ma
Nou bouldra pas s'apasima.
Dounc per qualque trét de soupleffo
Nous cal surprene la Princeffo,
E de toun foc, petit Amour,
Acaldra soun cor coum'vn four:
Que cap de celésto pouïssanso
Nou ly fasco muda de chanso,
En sio be puléu d'amour gran
Alucado per moun effan.
E per sabe quin cami tengos

De mas paraulos te soubengos.
Ascan moun petit Benjami
Es prést à se mettre en cami
Pel coumandomen de soun Paire
Amay nou trigara pas gaire,
Per ana'al castel de Didoun.
Yeu le tendré dedins la soun
Sur de flous plus molos que pailho
Sul mount de Cythéro o d'Idailho,
Per nou gasta nostre presfach
Se se troubao per l'empach.
Qu'vno néit souldomen te placio
De prené soun cos é sa facio
Péy qu'és de metisso grandou,
E que tu le couneisses prou.
Permo que quan Didoun la folo
Te metra sur sa faudo molo
Tu ly buffes dedins le mour
En la baïsan le foc d'amour,
E le bère de roun haleno
Fascos lisa de beno'n beno.
Cupidoun tout encountimen
Oubeïs al coumandomen
Que ly abio fait sa caro Maire:
Quito sas escassos de l'aire
E countrofa tout en n'anan
L'aire é la demarcho d'Ascan.
Més Vénus rabido é countento
Dèstillo vno bapou dourmento
Pes membres de soun Neboudet,
E dedins Idailho le met,

Dessus vno molo couffeno
De rosos é mamoiſſes pleno.

Acato ſes fa cap d'arréſt
Taléu que le paquet es préſt
Met en trouſſo Amour ſur la Mulo
En creſen que foures Iülo,
E pren daban el ſur l'arſou
Le paquet del petit garſou.
Més ma beſtiaſſo fantaſtiquo
Nou ſabi ſel' tabar la piquo,
Ses boule iamay s'atrina
Se met d'abord à reguinna:
Tan, que s'eſcartan à ma ſquérrro
Fa rounba le paquet per térro
E gito de l'autre couſtat
Le paure Amour iſſalatat.
Talomen que le boun Acato
Que l'apoulido, é que la flato
Calguec que ne menés Aſcan
E la touqués touto daban.
Endeja Cupidoun marchao
Amb' Acato que le menao,
E joul bras pourtao à Didoun
Les riches preſens d'Ilioun.
Juſtomen à ſoun arribado
La Princeſſo s'éro aſſietado
Sur vn banc douſſié de belous
Per éſtre al miéy de toutis dous.
Enéo é touto ſa Ioüeneſſo
Prenen plaſſo aprép la Princeſſo,
E le darré d'aquelo gen


Fa soustre de l'or é l'argen.
Les vnis las taulos garnissen,
Les autres la biando serbissen :
Les vs dounon d'aigo à las mas,
D'autres porton l'effugomas
E les autres de la bouteilho
Fan raja le bi d'vn'aureilho
De Gailhac , o de Rabastens ,
E'n'abeuron aquellos gens.
On y bey cinquante sirbentos
Auta bélos coumo balentos,
Que ban é benen qui may pot
Coumo les cefes dins vn pot.
Autan de bailets on y counto
L'vn que descen , l'autre que mounto :
E ya cent autres serbitous
Sense counta les Marmitous ,
Cousinhés , ny bailets d'estable
Ta negres coum'un orre Diable.
Les de Tyr vn pauc à l'escart
Soupon en vno taulo à part :
Les bés presens d'Enéo admiron
E de cado coustat les biron
Raubo , Coto , Scéptre , Carcan ;
E soun rabbits de bese Ascan.
Didoun , que diu del Duc de Troyo
Estr'vn iour l'amourouso proyo ,
Nou se pot pas assadoula
De le bese , é de ly parla ,
E s'aluco en may le regardo :
E ta pla de la bélo fardo


Coumo de l'effan aberit
Elo se sint le cor ferir.
Aprép qu'al col de soun fals Paire
Més qu'éro soun bertadié fraire
Cupidoun s'es prou penjoulat
E l'a d'amour arrigoulat :
Se rounso al col de la Princefso
Que le pourounejo é cāressso,
E le beu tout de cor é d'els
Tant elo trobo les sius béls.
Qualque cop le ten sur sa faudo
Que coumenso de beni caudo,
Car nou sab pas qu'vn Diu tout foc
S'y féy, qu'escauduro le loc.
E el, que n'a pas oumblidado
La cargo que Vénus ly-a dado,
Pauc é pauc se mer à rasca
Las recoustillhos d'amour qu'à
Couitibados pel mort Sichéo
E y escrieu la del bieu Enéo :
Ly tourno escalfura le cor
Qu'ero bengut fred coumo tor.
Ramplit qu'elis an l'inbentari
Er mes las réstos dins l'armari,
Les Soumeilhés tournon serbi
De grandis beires ples de bi
Enramelats d'vno garlando,
Vn per cadun d'aquelo bando.
Vn gran brut se fa naut é bas
Patric, patrac, de pés é mas,
E la boux coumo de troumpetos


Sauto pel castél à houpetos.
Les flambéus toutis alucats
Penjon as dauradis plancats,
Que dambe lour lum à de malos
Casson la néit de per las salos.
Quan, per les fa beure à go-go,
La Réyno empleno de bro'n bro
Daban de lour dire proufasso
Vno preciuso é grando tasso,
Doulan bebio le rey Bélus
Toutos las bréspos del Dilus:
E toutiour incaro aprép Bélo
Y a begut touto sa sequélo.
Péy l'Vché damb'vn tésébous
Féc teni le mounde remous.
Iupitér, sa dirts la Fenisso,
Qu'as establido la poulisso
Pel lotjomen deis estrangés
Qu'an courrut de grandis dangés!
Que pes de Tyr, é pes de Troyo
Aqueste iour sio ple de ioyo:
E les nostres à l'abeni
Ajon l'hur de sen soubeni.
Tu Baccus Diu de la gauchailho
Sios y taléu coumo la touailho:
E tu rabe bouno lunou
Nou nous y digos pas de-nou.
E bous-autres Cartaginefes
Troubaus y cado doutze meses.
Atal les Dius elo inbouquéç
E del beire estan abouquéç

Vn pauc de bi milhou que biéro :
E touto la bélo prumiéro
Nou ne féc que leca le bord
Perfo que le troubéc trop fort.
Aprép n'abe tastat le bailho
Atboun Bityas , é le railho :
El que nou fa poun del minous
Bous enchayo aquel bi tout blous,
E nas é lengo s'y chapoto:
Péy de ma'n ma le beire troto :
Y à la roundo tantis que soun
Beben à la Réyno Didoun.
Yopas del lut boun iougair
Toco entretan quelque bél aire ,
E per se fa'admira de routs
Marido le lut an la boux :
Canto la Luno biradisso
E que n'es iamay la medisso :
La peno que pren le Soulel
Ny nou travailho pas per el :
Dount es fourtit l'home é la fenno :
D'oun l'ase é le mulet que penno :
D'oun perben que le foc sio caut :
La pléjo rouble de ta naut :
Les iours sion ta courts en Desembre
E ta loungs en Ooust é Settembre.
Aprép qu'aguec fait fus budéls
Tinda forso d'aires noubél
Qu'el aprenguec de Nostradamus ,
Dissegon le *Benedicamus*.
Més per nou s'ana mettre al lhéit


Didoun estirao la néit
 De discours , é la malhurouso
 Bebio la pouïsou amourouso.
 Que ly gasainhao le cor.
 Aro sur le futgét d'Héctor
 Ande fa plus loungos las paufos
 Elo demando fotso caufos :
 Bol sabe la mort de Priam
 E l'affogomen de Pergam.
 An quin secours del pays Moro
 Y-arribéc le fil de l'Auroro :
 Qui éro Aquil que féc tan de mals :
 Qui Diomédo , é sous Chibals
 Qu'al loc de bren , o de cibado
 Manjaon de car batejado.
 Més , moun Hoste , counto m'almen
 Despéy le bél coumensomen
 Sa dits elo , las embuscados
 Que les Grécs fis bous an dressados :
 Digos nous les malurs des tius
 Tapla des morts , coumo des bius :
 Las rēutos de toun roumibatge
 E les rencountres de toun biatge :
 Car deja soun passats sét ans
 Que dins de payfes estrans
 E sur de mars tu te permenos
 Affaïssat de mals é de penos.







L' ENEIDO
DE
VIRGILO



LIBRE' SEGOVN.



ABORD tout le pople féc chut
Coumo s'abio le béc cousut,
Que per augi tan de merbeilhós
Affustao tres pams d'aureilhós:
E l'on aurio per cy per la
Augit vno mousco boula.
Quan daban touto l'assemblado
De dessur vn lhéit de parado
Enéo per pla fermouna
Ba soun harengo entremena:
Noun pas que puléu le boun Paire
Nou tussis coum'vn Predicaire:
Bous, gran Réyno, mal à moundan
M'anats coumandin coumandan

Que de mals mortsiou rebiscole,
 D'oun le pensa me fa cor-dole :
 Coussi de cors, é de mouyéns
 Les Grécs an ruïnats les Trouyéns,
 E fait à forso de batailhós
 De lour Rialme las reboundaillós,
 So qu'é bift, é qu'aquelo gen
 M'en secoutec per moun argen.
 Qui es aquel Turc, aquel Arabe,
 Que de plours sa caro nou labe
 En entenden fa le recit
 Del pople qu'y fourec aucit ?
 Péy jou sinti qu'es houro tardo,
 E que la néit intrado en gardo
 An soun endourmeire bendel
 Me ben cluca l'vn é l'autre él.
 Més se bouléts qu'en tres paraulos
 Bous counte nostros penos aulos,
 E coussi le paure Ilioun
 Pés Grécs fourec mes al bilhoun,
 En tout be que sul pun d'au dire
 Moun esprit tout se carobire
 Coumo l'jousiu deis Agustis
 Me meti en gamo aro metis.
 Sur aqui saludo la Réyno
 E torno soun cap dins la guéyno.

Les Grécs que soun de finis gats
 De trop de guérro afafastigats
 Oun suffriguen caut, fred é pléjo,
 (Car de trop baisa l'on s'enéjo)
 Fegon per l'ordre de Pallas

Vn Rouffi coum'vn oustalas;
 E per y pla loutja les hostes
 Planquégon son bentre de postes:
 Péy de souldats tirats al fort
 (Coum'on farcis l'ase d'vn porc)
 E de gens tous à pé ses lanso
 Ly claufigon sa grosso panso:
 Fafen encrese al poble sot
 Qu'elis l'abion vffert en bot
 Per lour hurouso retirado:
 E d'aco Troyo es abeurado.
 Prép d'Ilioun es Tenedòs,
 Oun mous pendars tous en ardos
 Ande nous baila l'enguilado
 Tenguegon lour floto amagado:
 E nous aus cresian paures niés
 Qu'en Gréssio abion plegat paniés.
 Labets tout le poble de Troyo
 Sint soun cor gatulhat de ioyo:
 L'on durbis portos é poutals,
 E toutis quiton les oustals,
 Es'en ban an de flambuscados
 Metre le foc à las pesados,
 Amay à las vtos des Grécs
 Coumo s'éron estats inféts.
 On bey les endrets ouun l'armado
 Ero n'a pas gaire campado,
 E ouun Aquillo le pendut
 Abio soun pabaillhou tendut:
 Oun les Dolopos é les Zanis,
 Amay les autrés Capitanis,

Toutis de maiffans garnimens
 Fasion batte leurs regimens.
 Tout nostre mounde s'emmerbilho
 Besèn de Pallas toutjour filho
 Le dou que nous féc ran de mal,
 E la bel'asto del Chibal.
 E de tous le prumié Tymeto
 Nous couffeilho qu'on le remeto
 Dins la bilo aquel memo ioun,
 E qu'on l'estable sul dounjoun:
 Dits qu'à puro pérdo é doumatge,
 Elly pagara l'affenatge.
 Degus nou sab soun intenciu,
 S'acos per rufo, ò debouciu,
 O se les Dios an ourdounado
 De Troyo atal la destinado.
 Al countrari le biél Capys
 Plus abifat qu'aquel campis
 E les qu'an d'esprit à rebendre
 Soun d'abist quel'on meto en cendre
 Le rouffi ses os é ses car,
 O per garda le peis de mar
 Fa puléu vne grando sérbo
 Del presen suspét de Minérbo.
 Quan Laocoon tout flamben
 De la citadélo s'en ben
 Amb'vno poucessiu de poble:
 E talpun bey aquel bel' mobile
 Se met à crida del plus lén:
 Ola camarados en qu'én?
 Quino fadefo, malo pesto,

Bous es mountado dins la testò ?
 Permoſe b'ets bous aus pla pècs
 De gaufa sounja que les Grècs
 Que soun futgèts à la garrampo
 En Argos ajon fait escampo.
 Cresèts bous que lour presen sio
 Ses maiffantiso é troumpario ?
 Doustaus aco de la cerbélo :
 Iouts la pèl es l'ase Balélo.
 Boilaffo nou couneiffèts pas
 Vlyſſo qu'es vn biél gatas ?
 Cal que dins aqueſto baruto
 Coumo les lapins dins lour tuto
 Les Grècs ſe tengon amagats
 Que que bous autres ne digats :
 O qu'aquelo grandò maquino
 Sio faito per battre en ruino
 Nostres ouſtals de naut en bas :
 Trouyéns nou bous y fiſets paſo
 Aco dit : tan que pot ly fico
 Pel couſtat le fér de ſa piquo,
 Edel cop que le ſecoutic
 Soun bilén bentre retountic,
 E s'alabets la deſtinado
 Countro nous nou s'ero ouſtinado,
 Ny nostres entendemens fats
 Coum'vn relötge debauchats,
 Nous agueſſen à qui may, buto
 Courtits les reynards de lour vto
 Troyo à l'houro que parlan

Fario certo le palalan,
 Amay sa nauto citadélo
 Serbirio per fa sentenélo.

De Pastres del loc entretenan
 Ne menaon tout en cantan,
 E dan de grandis crits de ioyon
 Vn jouène drolle al Rey de Troyon
 Las mas liados darré l' quioul:
 Que s'ero rencountrat tout soul
 El pressité sur lour passatge
 Per pla iouga soun persounatge,
 E per nous counta le matoés
 Messounjos del Chibal de boés
 Et assaja per quelque boyo
 De durbi las portos de Troyo
 Per y embarra les ennemico
 La néit quan serian endourmits
 Ta resoulut coumo Bartolo
 O de nous pla bailha la colo,
 O de se fa piqua sul loc
 En cas nou iougués pla soun ioc
 La iouénesso de nostro bilo
 Per le bese altour d'el s'apilo,
 E toutis tout truffo truffan
 Milo desaguicis ly fan,
 Cadun n'ajo pic ò pelado.
 L'vn ly bailho vn'estafilado,
 L'autre vno missilo, aquel vn truc,
 L'autre ly fa quelque pessuc:
 L'vn ly derrigo la moustachon

L'autre sul bisatge ly cracho ,
Aqueste ly'spoulseto l'aux
L'autre ly met dinquo la caux
Vn'aguilho dedins la quéisso ,
Iamay nou biguets tan de priéisso.
Méssus é Donos entendéts
Aro la trahisou des Grécs :
Pel retal jutjats de la péssou
E quinos gens soun les de Gréssou.
Car taléu qu'aquel fin fretat
Ses armos , tout espabentat
Aguéc de lén sur nostro armado
Tout tour sa bisto permenado ,
Las ! sa dits , a-y gat ny gous
Al mounde de plus malhurous ?
B'es pla de rasou qu'yeu souspire
Que nou sabi quin cami tire :
De m'en tourna'n Gréssou , chardit ,
Les Grécs m'en an forobandit
Redoun coum'vn piché de Gléyo
Amb'vn bastou blanc , ses espéyo :
Eles Trouyéns tous à bél tal
Que me bolen le mal mourtal
Me faran suffri milo penos ,
Em'auran le sang de las benos.
En le besen tan souspira
E tan de legremos tira ,
La troupo countr'el animado
Fourec d'abord repasimado
E les que l'abion turmentat

Toucadis de qualque piatat
 Le Rey à nous dire l'exhorto
 Qui es, é quinos noubélos porto :
 S'es de Paris, ò de Lyoun,
 E s'es bengut coum'espion.
 Quan remes vn pauc de sa crento
 El la nous bailho atal coulento :
 Gran Rey, ses bous menti d'un mout
 Que que sio bous bauc counta tout.
 Bous disí coumo qui coufféssó
 Que ma Maire me féc en Gréssó,
 Bela per vn : é se le Sort
 Trop maissant m'a fait aquel tort
 De me fa d'un paure oustal naíssé
 Oun de badals me cailhò paíssé,
 A tout le mens (é Dius au sap)
 Soun home de be se n'ya cap,
 Ses babardiso é traidourici,
 Car la pauretat n'es pas bici.
 Se de Palamédo le noum,
 E soun remerquable renoum
 Per sa bountat sense pareilho
 Bous es bengut truca l'aureilho,
 Que les Grécs sur vn fals rapport
 Metegon pauromen à mort :
 Qu'es, perso que l'on l'accusao
 Qu'al cam de Troyo els'apausao :
 E bouldrion l'abe recroubat
 Per so que me soun ouëy troubat.
 Moun Paire cargat de coudrilho

Per ne descarga fa familho,
 Se besèn paure coum' vn rat,
 Me dounéc à el per souldat
 L'annado milo siés cens trette
 Que n'abioy pas d'ans may de setze:
 E que ly tainhoy de ta prép
 Coumo fa le Réynard al Lép.
 Toutis dus bengueguen à Troyo,
 Oun jou fégui, senfe baboyo
 E ses que m'en bolgo banta,
 D'esplets qu'vn porc saurio counta.
 Dinqiio que per la malo embéjo
 D'Vlyfso, le plus fi qu'on bejo,
 Moun paure Méstre assasinat
 Fourec birat del semenat:
 Nou parli poun per augi dire.
 Despéy afflijat é ses rire
 La néit ses me fa de degus
 Yeu marchabi coum' vn gahus,
 Toutos coumpainhòs esquibabi,
 Et tout soulet me despitabi
 De la mort del paure pacient
 Que sabioy pla qu'éro inoucien.
 Senfe re creinhe, la couléro
 Me féc dire tout so que n'éro,
 Et tout trespourtat de passiu
 Iurégui le que batec Diu
 De benja d'vn cop d'estoucado,
 Le murtre de moun Camarado,
 En cas que moun bounhur fous tal

Que m'en tournéssi à moun oustal

Bictourius dins la bilo d'Argos.

Yeu parlégui may que de bargos,

E moun trop de lengo an le tens

Me féc malboule de las gens.

Praqui coumenféc ma disgracio;

E permo d'aco ple d'audacio

Vlyffo per de crimes noous

Me fasio per tout milo poous,

E semenao à gorjo pleno

Cent discours ses cap ny centeno,

En cercan per toutis mouyéns

Per m'accusa de fals temouéns.

E, quand on dits, la bouno péffo

N'aguecciamay pauso ny céffo

Que dan l'ajudo de Calcas

Nou me metes puléu as cas.

Perque d'un enjouso harengo,

Cal el que iou bous entretengo

E perque dibi ta lounng tens

Teni bostre esprit en suspens?

Se bous-aus iutjats à la tasto

Les Grécs prestits tout-d'vno pasto,

E qu'aqui n'y-ajo prou de trait

Punifféts me del mal qu'é fait.

Aco bouldrio le fin Vlyffo

Per arrigoula sa malisso,

E ma mort per tout quan qu'auro

Les fils d'Attréo coumparion.

Labets ses abe fi ny paus

Nous aus lyn demandan la causo, : rem y lars effus el
 Ses que sagueffen paures pécés
 Sa troumpario ny las des Grées
 El tout en tridoulan de crento
 Nostro curioufita countento
 E le tréite coumo Iudas
 Persiéc atal tout caro-bas
 May de quatre cops les de Gréssor
 Abion desirat qu'on lebéssor
 D'aci daban Troyo le cam
 Déja sadouls de trop de fam
 E tourna s'en enta lour térror
 Lasses d'vno trop lounge guerro
 E me coustés el vn ardit
 Qu'agueffon fait so qu'abion dit
 Souben la tempesto é l'auratge
 Lour barricadéc le passatge
 E la malo foulhò del ben
 Les faséc trambla d'espaben :
 Mémomen despéy que la Rosso
 Vfflo coum'vno fenno grosso
 S'es bengudo aci permena
 L'aire n'a fait que roundina
 E del Démoni las candélos
 Ais éls nous an fait mimarélos
 Nous aus dounc (é mal à mou dan)
 Toutis trico traco mandan
 Sur vn bidet gris del Basacle
 Eurypil counsulta l'ouracle
 Que sa respounso nos tramet

E le dessus ataly met :
 As Grécs , é al balent Tydido
 A qui Diu doune loungo bido.
 Dedins y abio , se me souben
 Grécs , bous apaiseguets le ben
 Ambe le sang d'vno Pincélo
 (Ouffrando certo vn pauc cruélo)
 Quan bengueguets an bostre cam
 Assieja le fort de Pergam :
 Atal aro d'un Gréc gindarmo
 Per boun tourna cal vffri l'armo.
 Taléu que le pople au saguec
 Soun sang de poou se ly prenguec
 Cadun creinhén que sur sa tésto
 Toumbario la trumado présto.
 Labets Vlyssô nou fal pas
 De mena per forso Calcas
 Al bél mitan de l'assemblado
 Per ne dire sa rastelado ,
 E quin es aquel que les Dius
 Bolen rasca del reng des bius.
 Deja forso que m'agachâon
 Aquel boun bouffi m'asourâon
 E prebesion que pel segur
 Sur mi toumbario le malhur.
 Dus cops cinq iours el tenguec
 Disèn qu'abio mal à la cambo
 Perfo que ly fachao fort
 D'espausa degus à la mort
 E pourta ta pauro noubélo

A la persouno criminélo.
 Més an sous crits tan le presséc,
 Vlyssô, qu'enfi couffesséc
 Qu'éro counclud qu'en sacrifici
 A l'auta des Dius iou mourisséc
 D'aco tout le poble que l'auch
 Es rabit, & nado de gauch
 Qu'aquelo biléno tempésto
 Que cadun creinhò per sa téssto
 Ambe milo mourtals esfrais,
 Descargue sur mi tout le fais :
 Qu'un soul pague l'escot per tantis
 Et inoucient per les maissantis.
 Moun iour fatal éro bengut
 Le Graffié que n'éro pas mut
 M'abio prounouciat la Sentencio,
 Le Bourréu dressat la Poutencio
 An soun autre bilén aprést,
 E le carriol éro tout prést.
 Quan labets de bouno fourtuno
 (E certo be m'en balguez vno)
 Dementretan que les fourrous
 Arrengadis de dous en dous
 Demoron à pas couro sorto,
 De la finéstro iou fauc porto,
 E dambe de cordos de pouts
 Me laissi ana tout siau lajouts :
 D'aqui m'en bauc à grandis passés
 Amaga demest de iuncassés,
 E dedins aquel lhéit brautous

Passi la nêit tout de catous ,
 En attenden qu'enta lour bilo
 Les Grécs maïssans faseïson gilo
 Aro besi qu'acos l'abus
 D'espera que iou iamay plus
 Tourne bese ma tērro maire,
 Mous caris effans , ny moun Paire,
 Qu'elis beléu , é ses beléu
 Nou faran mouri que trop léu,
 E sur moun Paire é ma mainado
 Benjaran aqueït'escapado.
 Gran Rey , per la gran poutestat
 Des Dius temouïens de la bertat
 E per la fe , s'aro se trobo
 Degus qu'ajo le cor à probó,
 Iou bous prégui d'abe piatat
 D'vn pacient à tort turmentat.
 A sous plours nostros armos flacos
 Se randegon coumo de bacos :
 La bido toutis ly dounan
 E deboun cor le perdounan.
 Priam coumando qu'on ly sorto
 Des brasses les estacs que porto,
 E douïssomen ly ba parla :
 Qui que tu sios laïssó m'à la
 Les Grécs , que soun de finos godos,
 E mando les ais Antipodos :
 Per nou dire pas al bourdél :
 Lour prouceda n'es bou , ny bel.
 Bos tu , digos , éïsse des nostres

O pla, sa dits, iou sou des bostres,
 E d'aro'n là fauc prouffessi
 Siro, de bostro religiu.
 Més digos me pla ses messounjo
 Que bol l'enemic? en que sounjo
 D'abe fait, é menat aci
 Aquelo péssô de Roussi?
 E qui es le tan espért manobro
 Qu'a tribailhat aquel cap-d'obro
 S'acos vn cop de debouciu
 O de lour maissanto intenciu.
 El, qu'es espért à las mandrados
 Lébo al Cél sas mas destacados,
 E dits: Astres que dins le Cél
 Tenéts toutjour boun pé boun él
 An bostro claretat lusento,
 Bous attésti à l'houro presento;
 Amay tu Poutencio, Guinssal,
 Cordos, Bendél & Marrassal
 Marchandiso tres cops maudito,
 Que me boulhats abe la bito:
 Que d'esquissa me sio permès
 Des Grécs las detestablos Les,
 Erenega lour se maissanto
 Per la des Trouyéns qu'es plus santo
 Qu'yeu bolgo milo mals as Grécs
 E descrubisco lour secréts:
 Iou nou sou ten gut cap de brico
 A las Les de lour Republico
 Que s'en anen à Racanac.

Tourno me las peros al sac
 Tu Troyo, é se jou te salbado
 Ten me la paraulo dounado :
 Car le serbici qu'yeu te fauc
 Nou te proufitara pas pauc.

Des Grécs l'entiero assecuranso
 Se mantenho sur la fisanso
 Que toutis abion que Pallas
 Nou les abandounario pas.
 Més despéy qu'Aquil, é Vlyssso
 Fin reinard é ple de malisso
 Gauségon d'un effors maissant
 Ana rabi del temple sant
 D'aquelo Déssso la Statûo
 En cridan de néit tûo, tûo
 A la garnisou del castel,
 E passégon tout pel coutél :
 E de lours carnassiéros gripes
 Toutos sang, coumo qui fa tripos,
 Entreprenguegon les Bribans
 De ly pataunha les ribans,
 Des Grécs la relôpio esperanso
 Despéy pauc ny prou **nou** s'abâso :
 Leur couratge s'es randut fred
 Lours forfos flacos coum'un bled,
 E la Déssso leur grand' amigo
 S'es randudo leur enemigo,
 E elo leur demoustréc be
 Per de signes soun mal-boule.
 Car taléu que soun Simulacre

Qu'abio pres Aquil le Poulacre
 Fourec pausat dins nostre cam
 Sous els gitégon foc é flam,
 E de soun cors de fino brounzo
 Ly ragéc delloung de la lounzo
 Coumo de goiro vno susou,
 En parlan per coumparasou :
 E (cas estrange) fé en l'aire
 Tres sauts pel be de térrro maire :
 Amb'vno lanfo al bout de fér,
 E le roundachou al bras esquer.
 Encountinen Calcas ganido
 Qu'en Gréssô nous cal bira brido,
 E ses abe may de caquet
 Azarda sûr mar le paquet :
 Que pes Grécs per tan qu'on s'apene
 Troyo nous se pot iamay prene
 S'en Argos nous s'en ban puléu,
 E noun tournon dins vn batéu
 De Minérbo le sant Pallado
 Que n'abion menat an l'armado
 E la rasou per qu'elis an
 A Mycéno pres lour batan
 Es per s'arma d'armos à probo,
 S'equipa d'vno floto nobo,
 E coungédia les piquiés
 Que fouzilliaon leurs anquiés,
 E mountats per mar ses les beses
 Bous daran à iura ò crese.
 Car aquel prouidige fatal.

Calcas estouloumiéc atal.
 Elis per purga lour ouffenso
 Coum'vn crestéri fa la fenso,
 E per repasima Pallas
 An bastit aquel Chibalas
 Al loc é plasso del Pallado,
 O nou se fous iamay calado.
 Mes Calcas coumandéc as Grécs
 De carpenta coumo beséts
 Ta grandó é grosso la carcasso
 D'aquelo feroutjo bestiasso
 Affi que nou posco passa
 Quan bendrets à la trigoussa
 E foureffets bous autres milo
 Per cap de porto de la bilo,
 Ny nou mantengo les Trouyéns
 Dins la religiu deis anciéns.
 Car se le Roussi de Minérbo
 Al loc de ly fa païsse l'hérbo
 E de cibado le pensa
 Bous-aus gaufabets ouffenso
 Alabets des malurs le piri
 Toumbario sur le grand empiri
 Del venerable Rey Priam,
 E sur le poble de Pergam.
 Més Diu faséts creba l'auratge
 Sur cap del qu'a fait le presfatge.
 E se bous-aus de bostros mas
 Establabet le Roussinas
 Dins bostro citadélo nauto:

Que l'Asio de gratipauto
 Bendrio dan tout le poble
 Se randre à bostro discreciu
 Que de boun cor é de gran ioy
 Baifario la pantoufflo à Troyo:
 E que les qu'a prép nous bendrion
 L'effet del presfatge beirion.

Atal nous-aus praquelo ruso
 Del fals Sinou que nous abuso;
 E fourfats pes plours de soun el
 En atrapats al cepadél,
 E à sa paraulo minturo
 Cresén milhou qu'à l'escrituro.
 Nous, que le couratjous Aquil
 Nimay de Tydéo le fil,
 Ny la guérro de déx annados,
 Nimay milo barquos armados
 N'an iamay poufcut doumina
 Vn home a sagut affina.

Bécy qu'vno plus caudo alarmo
 De malo poou nous torro l'armo
 E nous destermeno le sens
 Quan nous y sounjaon le mens.
 Laucon capela de Neptuno
 Fait à la rodo de fourtuno
 En ouffrando anâo mata
 Vn gran Brau alpe de l'auta
 Quan tout d'un cop per l'aigo calmo
 (En au countan mouin cor se palmo)
 Dus grans Serpens de Tenedòs

Plegats en éffos de pelcos,
 En coumpainhò, d'vnenc couratge
 Ban mettre pé tэрro al ribatge:
 De qui le papach blu é blanc
 E le col rouge coumo sang:
 Sorten féro-l'aigo, é las coüetos,
 Eison sus flots coumo nabetos,
 E à bés cops à nostres éls
 Se recorquilhaon en anéls:
 Per toutoun l'vn é l'autre passò,
 Touto brumo pareis la trassò,
 E coumo d'vn batedou fan
 Peta les flots en coüatejan.
 Elis d'vno loungo trainado
 Deja la ribo abion gainhad'o,
 E d'vno tarriblo faïssou.
 Faslon dardeja lour fïssou.
 Que countro las dens agulãon,
 E tous embuffits essiulãon
 Les éls de couléro mauguts
 De foc é de sang embeguts.
 Nous-aus de poou d'aquelos flambos:
 Noun fugén tan qu'abén de cambos:
 Elis amb'un regard ferious
 S'en ban de tiro toutis dous
 Dret à Laucon: é sul passatge
 Rencountran soun petit mainatge
 S'y rounson, é per tout le cos
 Entrabouïlhon lour loungos coüès:
 E de lour gourjasso affamado

Roufégon la pauro mainado.
 Péy coum'al secours el benho.
 Amb'vn aff qu'à la ma tenho,
 Elis en s'asalbran l'attaquon
 E de noufêls farrats l'estacon:
 De dus tours les orres serpens.
 L'abion cintat pel miéy des rens,
 D'autres dus soun col tournejaon.
 Qu'incaro sul cap ly passaon.
 El de touto la forso qu'a
 Tacho an las mas de destaca.
 Le carcan é la belo cinto.
 Goffo de fang coulou de tinto:
 E per ticols, founzos é cams.
 Gito d'espabentables brams.
 Le Taur bramo d'aquelo sorto.
 Sul rens que l'Mazelhé ly porto.
 Le cop de pigasso sul froun.
 E de plec noule toco poun:
 D'abord ma béstio enferounido.
 De rascoulado vn pauc ferido.
 Roumput qu'a l'estac que la ten.
 S'en fuch redde coumo le ben.
 Apéy d'vno tréto coulento.
 L'vno amay l'autro Sérp arpent.
 Dret al temple naut, é s'en cour.
 De Pallas escala la tour,
 E de poou qu'on nou les tuéss.
 Se fourron jous pés de la Déss.
 Labets vn noubel espaben.

A tous per las caussos nous pren:
 E nou ya degus que n'estime
 Que Laucon per soun maissant crime,
 Qu'éro d'abe d'un'armo-d'ast
 Piquat le gros Roussi de bast,
 Nou sio'itat coumo se merito
 Punit al despens de sa bito.

Ambe gran marmul é fagan
 Toutis de ran de gorjo qu'an
 Cridon que mercat ò caréstio
 Cal qu'establèn aquelo béstio,
 E preguèn la Déssio Pallas
 Que nous doune quelque foulas.
 Tant y a qu'aprèp forso barailhos
 Nous-aus abissan las murrailhos,
 E permo d'abe puléu fait
 Toutis s'affanon al presfait.
 A cado pé d'aquelo Godo
 Les fusties meten vno rodo,
 Yal col per la fa pla segui
 Estacon de cordos de bri.
 Aquelo Maquino fatalo
 Deja las murrailhos escalo
 Prens de souldats toutis armats.
 A l'entour d'élo à bés ramats
 Les joiens effans é las piucélos
 Canton de cansous sprituélos,
 E soun trop aises de touca
 Las foulous cordos an la ma:
 Enfi la malirouso Rossé

Al miéy de la bilo on trigosso.
 O Troyo moun sejour natal
 O des Dius le sacrat oustal,
 E bous murrailhos Dardanefos
 Qu'inearo les Grécs n'abion presfos
 Aqui s'estabanis le Réy;
 E la Réyno taléu qu'au béy
 Ly freto l'estoumac, é crido
 Poutats vno noufe couffido
 Qu'aquest'home mor, dounats ly
 Quicom per le fa respeli.
 Al cap d'un pauc el pren couratge;
 E persié d'aqueste lengatge
 A prép s'estre recounfourtat.
 Le Roussi demouréc plantat
 Tres cops sur l'intran de la porto;
 E des Souldats qu'al bentre porto
 Las curassos, boucliés é pots
 Retountiguen tabe tres cops.
 Més ses prene gardo al presatge
 Nou perdén pas praco couratge,
 E parquan aquel Chibalas
 Sul sacrat dounjoun de Pallas.
 Cassandro denouso fa lengo
 Per dire so que cal qu'abengo:
 Més aco nou nous fért de re
 Quan n'y boulén ajusta fe.
 Aco fait, nous-aus paures Diables
 Iusqu'al darrié pun miserables,
 Que nou sabén pas qu'aquel joun

Sera le darrié d'Ilioun ,
 Fasén ambe la gran esquilo
 Poucessiu per touto la bilo ,
 E las carrieros tapissan
 Per tout doulan nous aus passan.

Entretan le Cél se birolo
 Plus redoun que nou fa la molo ,
 E lanéit per nous fa nina
 Sur l'Ocean se laisso ana ,
 Que le Cél é la terro amanto
 Louts l'oumbro de sa grādo manto ,
 E ten cubértis les secréts
 E le traidourici des Grécs
 Les Trouyéns sés poou des de Gréssio
 Aloungars del loung de la béssio
 Dessur las murrailhos per tout
 Repausaon ses souna mout ,
 E la son que pel cos lisao
 Lours membres lassés denousaon
 Deja de l'ilo Tenedòs
 Las Barquos des Grécs en ardòs
 Arrengados vno per vno
 S'en benhon tout siau an la Luno
 Per vn tens fort seren é cla
 Loung del bord qu'elis sabion pla
 E déja la barquo Rouyalo
 Amb vno torcho delouyalo
 Abio fait signe qu'éro al port
 Quan Sinou mantengut pel Sort
 E per l'arrest des Dius iniuste

Cour durbi, ses que degus tustes de l'insolence de ces hommes
 As Grécs que fasson al cluquet, et de l'insolence de ces hommes
 Dedins la panso del Criquet, et de l'insolence de ces hommes
 E lour dits, que degus nou creinhon pas de l'insolence de ces hommes
 Le Roussi dounc se des-emprenhon pas de l'insolence de ces hommes
 Des plus balens gindarmos Grécs, et de l'insolence de ces hommes
 Qu'eron de counte nau, o de l'insolence de ces hommes
 D'aqui fort Estenél, Tyfandro, et de l'insolence de ces hommes
 Vlyssé si coum'vno mandro, et de l'insolence de ces hommes
 Le brabe Athamas, é Thoas, et de l'insolence de ces hommes
 Macaoun, Pyrro, é Menelas, et de l'insolence de ces hommes
 Amay Epéo, le boun méstre, et de l'insolence de ces hommes
 Que féc aquel Chibal endestre, et de l'insolence de ces hommes
 E ses gaire de brut mena, et de l'insolence de ces hommes
 En terro se laisson ana, et de l'insolence de ces hommes
 Vn per vn del lounq d'vno cordo, et de l'insolence de ces hommes
 E d'abord ses misericordo, et de l'insolence de ces hommes
 S'en couren la bilo assali, et de l'insolence de ces hommes
 Negado de son, é de bi, et de l'insolence de ces hommes
 A grandis pouffes d'alabardons, et de l'insolence de ces hommes
 Desassipon le cos de gardo, et de l'insolence de ces hommes
 Duérbon las portos à sours gens, et de l'insolence de ces hommes
 E iunhissen lour regimens, et de l'insolence de ces hommes
 Aco éro iustomen sur l'houre, et de l'insolence de ces hommes
 Que la prumiero son traidours, et de l'insolence de ces hommes
 Fa dourmi d'vn placent repaus, et de l'insolence de ces hommes
 Les homes lasses, o malaus, et de l'insolence de ces hommes
 Quand en dourmin, sa me semblâ, et de l'insolence de ces hommes
 Bigui Héctor triste, et de l'insolence de ces hommes
 De gloups de legremos, et de l'insolence de ces hommes

Grossos coumo de quiscabels, angub sup al, idub mo
 Trainat pes pes coum vn copero, lo la noial sup acen
 Brautous de sannouso poussierouppin Cridou
 E sous cabilhas engarrats, niou non angub sup aiti
 Vfflez per estre trop sarrats, niou le des-empire
 Las! que semblao le paure home
 Desfigurat coum vn fantome, o non de coume nan
 E que n'ero pas el cambiat, orbiou Tylano
 D'aquel Héctor, que tout bestrat, niou onv muto
 S'en benho bestit de las armos, e Thodamas
 D'Aquillés vn des Grécs gindarmos, e Thodamas
 O quan tournao de crama, le bon meste
 Las barquos Grécos de sa mar, niou el chidat
 Sa barbo éro touto enruhlido, e les gaire de pur meste
 E sa perruquo encoudenido, niou le laisson ans
 Del sang que s'y éro amarrucat, niou d'vng d'vng
 E souu paure cos tout traucat, niou les meste
 Des mémo cops qu'el abio presés, niou la dila
 A l'entour des murs Dardaneses, e de bi, e de bi
 El me semblao qu'en plourano, niou d'vng d'vng
 Parlabi amb'aquel home gran, niou d'vng d'vng
 E ly disioy: O lux de Troyo, niou d'vng d'vng
 La fermo' speranso, é la ioyo, niou d'vng d'vng
 Deis habitans de ta ciutat, niou d'vng d'vng
 Héctor, ount as tu tan estat, niou d'vng d'vng
 O le tan desirat del pople, niou d'vng d'vng
 Benes tu de Coustantinople, niou d'vng d'vng
 O de Galobesso, oundalgen, niou d'vng d'vng
 En dourmin se gainho l'argen, niou d'vng d'vng
 Qu'yeu te besi en piétre equipatge, niou d'vng d'vng

Aprép aquel orre carnatge :
 Que les de Gréffo an fait des tius
 Que coumo tu nou soun plus bius :
 Aprép le tracas, é la peno
 Qu'an mes Troyo foro de leno,
 E iou mémo, que de truca
 Me trobi ta las coum'vn ca.
 Digos me quino ma barbaro
 A sulhado ta bélo caro ?
 Elardado coum'vn capou
 Ta fourraduro de gipou ?
 El, que passão de reboundre
 Nous'amuso poun à respoundre
 A tout moun discours inutile,
 Més me dits : ò de Vénus fil,
 Fuch t'en léu tan qu'ajos de cambos
 E salbo te d'aquestos flambos,
 Caussò te las bragos, fuch t'en,
 L'enemic las murrailhos ten :
 Tout es perdu : Troyo metisso
 De cap à founs s'esparrabisso.
 Per élo é fait tan qu'é biscut
 E per Priam so qu'é pouscut :
 Car s'on agues pouscut deffendre
 Pergam d'éstre boutat en cendre,
 Aqueste bras ses me banta
 Le n'aurio sagut exenta.
 Troyo, qu'esprés aci me mando
 Sous Gardo-focs te recomando
 Pren les an tu dinqui la mort

Per camarados de toun Sort :
 Cércó, é trobo lour de murrailhós,
 Qu'aprép cent furiosos batailhós
 Quan las mars roudados auras
 A la fi tu lour foundaras.
 Aco dit, d'ournomens me laisso
 Qu'el tiro d'un eserin de caisso
 L'Estatuó de Vésto, amay
 Soun foc fant que nou mor iamay.
 Entretan la bilo en gran peno
 De crits é de regrets s'empleno :
 Les que besen brulla le loc
 Cridon à l'aigo, à foc, à foc
 E, be que nostr'oustal fourest
 Cubért d'vno fourest espess
 E de besis fort escartat
 Iusqu'à mi le brut es pourtat
 Tan le que ben de las alarmos
 Que del elapadis de las armos.
 Iou dounc tout d'un cop rebèillat
 Miéy bestit, miéy déshabilhat
 M'en mouti al cap de la teulade
 An l'aureilho toutjour lebadé.
 Coumo, quan dins vn camp de blát
 Le foc es de l'aire toumbat
 E que la bensorio trop grandé
 Fa cliqua l'espéc que s'abrando :
 O coumo, quan vn gros toumbat
 D'un brungent é redde coumbat
 Del naut d'vno mountainho toumbat

Dinquios al plus founs de la coumbo,
 Que rabatjo les cams laurats
 E les que foun cuberts de blats,
 E la grando reddou de l'aigo
 Tan d'albres que trobo derraigo
 Le Pastre qu'aquel brut enten
 D'un naut roc, ses sabe d'oun ben,
 Tout counfus à l'értó demoro.
 Labets parec touto deforo
 La fe de Sinoun delouyal.
 Endeja le Palais Rouyal
 De Deifobo se demounto
 Coumo le gran fòc le surmounto;
 Le fòc tabe fa demesi
 Le d'Vcalegoun foun besi,
 E la flambo à brulla punhaigo
 Fa lum as peïsses dejouts l'aigo,
 Vn brut se lébo de tambours,
 De cors, de crits, de plans, de plours
 Que me dounon milanto alarmos.
 Fol yeu courri prene mas armos
 Sense sabe so que me fauc:
 Per d'ardiesso nou n'é pas pauc.
 Car quan besi que tout s'affogo
 Tout d'un cop m'arrapo la fogo
 D'ana iouga de moun coutél
 Sesagacha caro ny él,
 E trouba coumpainhò fidélo
 Per deffendre la citadélo:
 La gran couléro que me ten

Me desfermeno tout mon sen : al obzouit al plus
 E labets me ben en memorio
 Que la plus grando é bélo glorio
 Qu'yeu me counquisté and'aquel pun
 Es de mouiri l'espaso al pun.

Sur aco bécy beni Pantho
 Capela que iamay nou canto,
 Ritou del temple d'Apolloun,
 L'un amay l'autre boun biulon,
 Que porto les Dios toutis cendre
 Que nou se sabion pas deffendre,
 Amay lours sacradis ribans
 Faitis à modo de galans,
 E per la maneto ne meno
 Soun petit nebout ambe peno,
 E des-arsounat de soun sen
 Dret entala ribo s'en ben,
 Per escanti dedins las bagos
 Le foc que s'es pres à sas bragos:
 Car dins aquel terro-tremoul
 Semblao qu'agues foc al quioul,
 A duspassés de mi se planto :
 E jou ly disî, oun fuges Pantho
 Bêl cop plus bite que del pas?
 En quin estat soun les affas?
 Tenén nous aus la citadélo?
 Enéo, la pauro noubélo
 Sa me dits el en gemican,
 Nous én reduits al darrié encan :
 Les enemies fan foc de ioyo

De toutis les oustals de Troye
 Soun darrié iour es arribat
 E tout soun térme es acabat
 Iusqu'aci Troyéns en estadis
 E per tout le mounde bantadis,
 Del gran Ilioun s'es parlat
 Qu'endeja les Grécs an brullat
 Més Iupitér nostre aberfari
 Aro may que iamay countrari
 Gens, moyéns, renoum é ciutar
 Dedins la Gréssu n'a poutat,
 E des Grécs la pouïssanto armador,
 Regento dins Troye afflambador
 Aquel gran Roussi qu'an menat
 E dedins la bilo leunat,
 S'es ajagut ses lebandiéro
 D'un gros de gens armats que yéroy
 E Sinoun per tout nostre loc
 Nou serbis que de bouto-foc
 Partido de lours troupes fortos
 A milhés intro per las portos,
 E per le mens quatre cops may
 Que nou ne soun benguts iamay
 De Mycéno la grandu bilo.
 D'autres en noumbre may de milo
 A ramats coumo de moutous
 Gardon carriéros é cantous :
 E las puntos de las espasos
 Lambrejon al flam de las brasos
 Toutos préstos à barbeja

Les qu'amb'elos ban fadeja
 Nostros gens que gardon las portos
 Per nou se sinti pas prou fortos
 Gairebe gaufon degaina
 E fan del fat de se tourna
 Pel discours del capela Pantho
 E des Dius la bouountat santo
 Coum'vn gous fol que cour les cam
 Yeu me porti à trabés des flams
 E de las enemigos armos
 Que me presenton les Gindarmos
 Ses creinhe ny pouffes, ny pics
 Doulan augi les plours écrits
 Aqui se coufen à ma suito
 Riféo, é le balent Ifito
 Hypanis, é le fort Dymas
 (E me semblo qu'éro vn dimas)
 Qu'en cami per bouno fourtuno
 Trobi à la rajo de la Luno
 E toutis me siéguen de pré
 Amay le jouén home Coréb
 Qu'alucat d'amour passiouado
 Per Cassandro sa ben-aimado
 S'en éro bengut à Pergam
 Douna secours al Rey Priam
 Més be paguéc pla la bengudo
 Per n'abe sa Nobio cresudo
 Que ly dounao per abis
 Que s'en tournés à soun pays
 Besèn mous iantis toutis quatre

En refouluciu de se battre, **D**am à nous Drollés le couraige
 O cinq se sabi pla counta, **D**onne, comme de lous temps
 Coumenci de les exhourta **Q**ue la malo fust a couraige
 E meti praqueste lengatge **D**e s'en courre à la piconce
 Vno doubluro à lour couratge **P**er fa dualque pouuo curer
 Camarados qu'abéts boun féls **M**émomen d'un le tens es
 Pels dins le nas, é sang à l'é **Q**u'on non les por bele les
 Be besets en quino pousturo **E** les loup atous soun à l'é
 A mes la maiffanto abenturo **Q**u'attendes la goro dubert
 Toutis nostres paures affas **L**e loup due per els pa d'ustan
 Qu'endéja piffon fort al bas **N**ous-sus non courer d'ade
 Les Dius, tutous d'aquesto **P**es trés de l'encuigo aruilo
 E de rout le Rialme, an fait **A** vno mort asségurado
 Sense fa pauc ny prou de cas **E** toutior en nous aprouchan
 Des Temples nimay deis autas **P**el mié de la pilo marchas
 Coumo les rats s'en ban à **P**enden aco la nér fort soun
 Quan sinten affouga lour **M**ere gens é béstios à l'oum
 En bén pourtats d'aigo en **Q**u'es aduel home due p
 Qu'es deja debourat pel foc **Q**u'on be tout un iour paratio
 Més s'abéts desir de me **C**ourtes les Mors, é la desast
 Anen nous en d'un cor alégre **Q**u'andapulo néit soun
 Embulha pel mitan des trés **E** d'ugira de plours egl
 E de las espasos des Grés, **A** ran de beno, é ran de mal
 Anen oun l'aunou nous cou **H**élas! aduelo ancieno Bilobiduo
 Perdre glouriusomen la bido **Q**u'adio ran dominar s'apil
 Car le soul salut des bencits **F**orts gens soun girs pel sol
 Es d'éstre préstomen aucits **Q**ue soun repouner les li
 Yeu atal per aquel lengatge **L**as carités ne soun pados
 E las mallos paimentados **E** las mallos paimentados
 E lo duincaro es plus ordi **E** lo duincaro es plus ordi

Dami à mous Drolles le couratges
 Dounc, coumo de Loups rabiſſens
 Que la malo fam a coustrems
 De s'en courre à la picouréo
 Per fa quelque bouno curéo
 Mémomen quan le tens es crû
 Qu'on nou les pot beſe ſes luns
 E les Loubatous ſoun à l'ért
 Qu'attenden la gorjo dubérto
 Le Loup que per els ba quistan
 Nous-aus noun courrén d'aquí ſtan
 Pes tréts de l'enemigo armado
 A vno mort aſſegurado
 E toutiour en nous aprouchan
 Pel miéy de la bilo marchan
 Penden aco la néit fort ſoumbro
 Metec gens é béſtios à l'oumbro
 Qui es aquel home que pou
 Quan be tout vn iour parlario
 Counta les Morts, é la desfaito
 Qu'andaquelo néit fourec faito
 E qui gita de plours egals
 A tan de peno, é tan de mals?
 Hélas! aquélo anciéno Bilo
 Qu'abio tan douminat s'apilo
 Fotſo gens ſoun gitats pel ſol
 Que ſoun rebounduts ſes linſol
 Las carriéros ne ſoun pabados
 E las malſous paſimentados:
 E ſo qu'incaro es plus oudius

On se tûo ais oustals des Dius :
Les Trouyéns nou soun souns qu'au pagon.
E les que de poou aro cagon
(Las paraulos nou puden poun)
An apéy vn cor de Lyoun :
E les Grécs vn cop bictouriouses
Toumbon apéy coumo de noufes.
Nou ya deforo , ny dedins
Que plans é papoous pes couffins ,
E per tout la mort se presento
Que petits é grans espabento.
Le prumié Gréc Androgeos
Ben à nous amb'vn gran trigos ,
En se cresèn le paure nésci
Que de fouldats Grécs yeu menéssi ,
E coum'amic el parlo à nous :
Léu Camarados couïtats bous ,
Doublats le pas : quino bigainho
Bous ten dins aquesto loungainho ?
Les autres qu'an pilhat le loc
S'en porton las sobros del foc ,
E bous-aus â pas de Mounarquos
Boun benéts aro de las barquos ?
Aco dits : é d'abord se crey
(Quan muts coumo peïsses nous beysson
Ses ly tourna respounso audouso)
Estre toumbat dins la belouso ,
E le pé dan la boux reten
Tout estrementit d'espaben.
Coun'aquel , qu'anan per la sérro

Cacho del pé countro la tétro
 Ses y sounja ny pauc ny prou
 La Sérp que drom jouts le bouïssou :
 E la besèn enferounido
 E de coulerassô embuffido
 Leba countr'el soun blaupapach
 Se reculo fasit d'englach :
 Androgeos ne fa de même,
 Que d'espaben bengut tout blême
 Se reculao dan sas gens.
 Més nous autres sur aquel tens
 Per les gari de la jaunisso
 Lour bous fautant sur la pelisso
 E sio qu'ignôren les counduts,
 O qu'ajon poou d'être perduts
 Ne tétro-soulan la carriéro.
 E dins aquelo acciu prumiéro
 La fourtuno per sa fabou
 Nous fa countr'els abe del bou
 Aquel hurous succès relébo
 Le couratge al joüene Corébo,
 Que glourius coum'vn pet nous dits :
 O Camarados mous amics
 Nou fujan poun à la rejunto,
 Més perseguischan nostros punto
 Pourten nous doulan le bounhur
 Nous mostro vn passatge segur,
 Aro que la fourtuno amigo
 Per nous countro les Grécs se ligo
 Cambien se bous-aus me cresés

Nostres boucliés an les des Grécs,
 E deguisen nous an las armos
 Que porton aquestis Gindarmos
 (Tout es vn, sucre, ò arsenic
 Més qu'on tûe soun enemic)
 Elis noun fourniran de résto.
 Aco dit, el cunho sa tétso
 (En tout que fous vn pauc cap-gros)
 Dins le cascou d'Androgeos
 Endimenjat d'un gran plumachou,
 E soun bel é lusent roundachou
 Engaino à l'vno de sas mas :
 Tant ne féc Riféo, é Dymas
 An touto la gayo Coudrilho,
 Cadun de lours armos s'habillho.
 Nous marchan dounc atal mascats
 Ambe les enemics mesclats,
 Mes à nostromalo abenturo.
 E touto aquelo néit escuro
 Per tout doulan nous-aus anan
 An les Grécs nous escarmenan,
 E les trameten à las Parquos :
 Les vs s'en fugen à las barquos,
 E gainhon de couïto le bord
 Ande se gandi de la mort,
 E les autres de pouou counfuses
 Permo de se teni recluses
 Se boun tournon (é be lour bal)
 Douna l'escalado al Chibal,
 E dins soun larg & prigoun bentre

S'amagon coumo dins lour centre:
 Més qui soun doumatge diu fa,
 Sa dits-on, tout de caps y ba:
 E ses abans l'home s'oustino
 Countro la boulountat Dibino.

Bécy de Souldats al gran pas
 Del founs del temple de Pallas
 Mena Cassandro la Debino
 An le pel penjan sur l'esquino
 Qu'enta la demoro des Dius
 En bén lebao sous els bius,
 Sous els, car fas mas delicados:
 Eron darrel'quioul estacados.
 Corébo la besèn beni
 Coumenso de s'enferouni,
 E pel miéy del ramat se gito
 Refoulur d'y pérdre la bito:
 Nous le figuén, yà cop-de dars
 Bous fouïtan aquelis pendars.
 Més de la nauto Citadélo
 Tant vn tant autre pélo mélo
 Tout d'vn cop nous sintén lardats
 Per nostres mediffes Souldats
 E fotso abeufon de leurs armos
 Permo d'aquel cambiomen d'armos
 Les Grécs tabe d'autre coustat
 Besèn que lour abian doustat
 La berges Cassandro des grasses
 En couléro coumo de rasses
 S'apilon aqui préstomen,

E nous cargon d'apuntomen :
 Aiax é Aquil dus grans Sacres
 An le regimén des Poulacres :
 Coum'aprép l'auratge crebat
 Dus ò tres bents soun en debat,
 E ses que cap d'elis se truffe
 Fan à l'embech à qui may buffe :
 Les bosques nou fan qu'essiula
 Ny las féilhos que tridoula :
 E Neréo cargat de brumo
 May que n'es vn grapaut de plumo
 An soun trident à sauts é bouns
 Des-entérro los flots prigouns :
 E mémo aquels á qui n'a gaire
 A la fabou crumo de l'aire
 Abian fait la bilo arpentá
 A nous se tournon presenta :
 Que recouneissen les arneses
 Qu'à lours Coumpainhous abian preses :
 E d'abord à nostre discours
 Remérquon que n'en pas des lours
 Tout d'un cop vno grosso troupo
 Nostre petit ramat estroupo :
 E Corébo le jouène fol
 Es tout prumié gitat pel sol
 Per Penél, dins la Gléyo santo
 De Pallas en armos pouïssanto :
 Riféo es aterrat tabe,
 Qu'éro le plus home de be
 Que demést les Trouyéns se bisso

E grand amic de la iustisso :
 Car counclud au abion atal
 Les Dius per lour arrést mourtal.
 Hipanis, é Dymas perissen
 Lardats des tréts que lour brandissen
 Nostros Gens sensé remissiu :
 E touto ta gran debouciu
 Ny d'Apolloun la mitro santo
 Nou te preserbéc, paure Pantho.
 O cendres de Troyo é Pergam,
 E tu maudit é darrié flam,
 Qu'as à modo de carbonnados
 Grefilhadis mous Camarados,
 Siats remouéns, se n'es pas bertat
 Qu'à bostro fi me soun pourtat
 Pel miéy de las brasos ardentos
 E de las espasos flambentos.
 E se tal fouse estat moun Sort
 Qu'agueffi digut prene mort,
 An las dos mas yeu la cercabi
 Per toutis les locs ouñ passabi
 Yeu, amb' Ifit, é Pelias
 Nous derrambulhan de lours mas
 E se bous bouléts ésse istruito
 Qui éron Pelias, é Ifito,
 L'vn éro (que féstos coulén)
 Ta biél coumo Matusalén,
 E l'autre, ma bouno Dameto,
 Ero tort de la cambo dreto,
 D'vn cop qu'Vlyx ly dessarréc

Que

Que per sa bido l'engarréc.

Tout d'un cop la cridésto porto
 Al castél de Priam nous porto,
 Oun besén vno batariò
 Ta feroutjo, qu'on iutjario
 A bese les trucs qu'on y bourro
 E le gros des Grécs que s'y fourro,
 Qu'en touto la bilo ya pax,
 E dins aqui pics, é patacs.
 Las portos ne soun assifados,
 As murs las escalos paufados
 Per oun on mounto siés à siés;
 E toutis cubérts de boucliés
 Qu'an à la ma'squérrò, se biron
 Les tréts que les nostres lour tiron,
 E s'asalbron an le bras dret
 Iusqu'al naut forojét del ter.
 Més contr'elis les Dardaneses
 Toutis desperbesits d'arneses
 Se besén à l'estremitat
 Fan bertut de necessitat;
 E sul pun de pérdre la bido,
 Daban nou la bejon finido
 Bous rounson à fauto de tréts
 Tours amay teulados sus Grécs,
 E fan cabuffa demountado
 La trabasou subredaurado,
 Qu'abio serbit anciénomen
 A nostres Aujols d'ournomen.
 Les autres, an de Balisardos,

De Brandaciés , é d'alabardos
 De Flamberjos , é Durandals
 Tenen imbestits les poutals :
 E d'aquel castél las intrados
 Per vn gros de Gens soun gardados.
 Labets moun cor s'acalouris ,
 E moun couratge fiér me dis
 Qu'ane l'oustal del Rey secourre
 E qu'à l'amagat iou m'y fourre :
 Qu'yeu ajude as Souldats transits
 E doune couratge as bencits.

Darré l'castél éro vn'intrado
 Per vno porto derraubado ,
 E l'on passâo aisadomen
 De l'vn à l'autre lotjomen.
 Praqui Andromaco malhurouso
 Del grand Héctor la digno espouso
 May que may anâo é benhò
 Touto soulo ses coumpainhò.
 E per aqui se despanâo
 Quand à Priam elo menâo
 Astyanax soun effanter,
 Ande ly fa quelque pouter.
 Yeu mounti dounc iusqu'à la cimo ,
 D'oun les Trouyéns foro d'escrimo
 Ses fa cop gitaôn sus Grécs
 So que lour restâo de tréts.
 Aquélo Tour éro plantado
 Sur vn roc , é fort naut-mountado ,
 A qui les astres eternal

Serbiffion de teulos canals,
 (E crefets, ò s'au bouléts crese)
 D'oun tout Troyo se poudio bese,
 E l'on defcribio dan les éls
 Le cam des Grécs, é les baifféls.
 Doulan la platafou de junto
 Laiffâo vn pauc intra la punto
 An de Barros de fér tout tour
 Nous attaquân ladito Tour,
 E taléu l'abe demountado
 Toutis ly baillan la butado:
 Tout d'vn cop an brut é degast
 Toumbo parrabist parrabast
 Tout'aquelo grando teulado
 Sûs Grécs que la tenhon failado:
 Més al loc é plaffo des Morts
 Se meten les Souldats plus forts.
 Entretan rounsan sus Daneses
 Rocs, dards é tous autres arneses.
 Aqui Pyrrho gran guerracié
 Trelufiffio d'armos d'acié *et sabio la redomontado*
 Amb'vn'armo-d'ast sur l'intrado.
 Coumo le Coulobre boudoul,
 Que d'hérbo maiffanto fadoul
 L'hybêr quan la tourrado buto
 Fa teni remous dins la tûto:
 Pèy, quan sint benile tens bél,
 Renoubelat en joubencél,
 Quitat qu'a per éstre trop biéilho
 Entre dus cailhaus sa despéilho,

En leban soun papach bermel
A la rajo del gay Soulel
Fiér d'abe mudat de camiso
Recourquilha sa coüeto liso,
E fa dardeja l'agulhou
De sa lengo feito en relhou.
Toutis al cop, le gran Periso
Reir'aujol del Iousiu Caïso,
Amay d'Aqu'il le carrouffie
E de sas armos le faiffié,
Antomedoun, an la Genjouëno
Que Pyrrho de Scyrïo meno
Dejouts la teulado estacats
Laffogon an de flambuscats:
Pyrrus, aquel fil de Bagasso
Tout prumié damb'vno pigasso
Ses dire quan costo, é quan bal
Met à troffes le gran pourtal,
E d'vno forso ses pariouno
Le poustam ferrat degoujouno:
Eroumpudis qu'a tout d'estrous
Les loungs é fortis trabessous,
Y fa des patacs que descargo
Vno grando finéstro largo:
Le dedins del Palais del Rey
E la gran basso-court se béy.
Taléu la finéstro dubérto
Besén vn gros de gens à l'értó
Per garda l'intrado parquat;
Pla deffendut, ben attaquat.

Le dedins del castél s'empleno
 Des plans é del brut qu'on y meno,
 Toutos las salos naut é bas
 Resounon de fennencs hélas,
 E les crits al Cél enairadis
 Ban gourma les astres dauradis.
 Tan de Damos que ya dedins
 Nou fan que rouda pes couffins
 Coumo de béstios degarados,
 De poou d'éstre deshounourados,
 Tênen abraffats les pé-drets
 E les aludon de poutets.
 Pyrrho balent coumo soun Paire
 Lour mostro que nou les cren gaire:
 E s'affano coum'un Gabach
 Apunhaiguit à soun presfach:
 Nou ya ta fort barroul que tengo,
 Ny quin cors de gardo que bengo.
 La porto foro des gaffous
 Cabusso à cops de marmoutous.
 D'abord les Grécs d'vnenc couratge
 Per la forso se fan passatge:
 Elis per fourruno de gens
 Des-assipon les prumiés rengs,
 Bous fan sauta cambos é brasses
 As que se rencountron pes passés
 E de Souldats tout à bel tal
 Emplenon le Palais Rouyal.
 La grosso é brumairo ribiéro
 Qu'a routo sa forto barriéro,

E subroundo sul retenal
 Qu'enganouffão soun canal,
 Amb'vno ta feriouso bago
 Tout tour la campainho n'asago,
 Ny nou ne trigosso pes cams
 Parcs é troupels petits é grans,
 Yeu bigui de mous éls, yeu mémo
 Le carnassié Neoptolémo
 Amay les effans d'Atréus
 Sur la gran porto toutis dus:
 Bigui an fas cent Noros Hécabo
 Qu'aurion boulgut éstre à la cabo
 E le Rey Priam massacrat,
 Qu'al bél pé de l'auta sacrat
 Del sang fourtit de sa gargante
 Ourresão la braço santo
 Que le boun home barbo-gris
 Abio benafido el medis,
 Sous cinquanto lhéits se desfounson
 De forso de gens que s'y rounson
 Atal el pérđ an les lhéits routs
 L'esperanso de cent nebouts,
 Que se ferion aqui fargadis
 Se nou fousson taléu toumbadis
 Toutis les supérbes pilas
 Enrichits d'or toumbon à bas
 E les Grécs tenen tan de crampos
 Que trobon eissinjos de flampos
 Més beléu per curioussitat
 Bouldrets s'abe quin es estat

Le Sort del paure Rey Priamo,
 Iou bous à bauc dire, Madamo.
 Sur aquí coupéc soun presic:
 Entretan le pople tussic.
 Péy en passan pes pots la lengo
 Tournéc couse atal soun harengo.
 Autaléu que l'Ajoulet bic
 Troyo preso per l'enemic,
 Qu'el-bic des gaffous arrancados
 Las portos qu'éron pla tancados,
 E les Grécs pel miéy del castél
 Que boutâ on tout al coutél,
 El cargué sur soun cos tramblaire
 (Ses qu'aco ly serbis de gaire)
 Soun biél arnes defabesat
 Doulan les rats abion nifat,
 E s'enzinéc sur l'anco'squérro
 Soun Malcus de la biéillo guérro
 Fait en coutelas de bourréu,
 De rul arrapat al fourréu:
 Péy dins les enemies se gito
 Resoulut d'y fini la bito.

Al bél mitan de soun Castél
 Iouts l'aire descubért del Cél
 Vn gran Auta se presentâo,
 Amb'vn Laurié qu'y cap-baiffâo,
 E dan sous raméls subrannats
 Afoumbrâo les Dius Penats.
 Aquí Hecubo, Andromaco, Heléno
 (Que tan nous costo la biléno)

S'éron mesos, més ses abans,
 En troupo prép deis autas sants :
 Coumo s'apiloton de couïto
 Les Couloums que l'auratge fouïto :
 E besèn le Palais fourfat
 Tenhon les Dius â bel brassat,
 Més taléu qu'Hécubo en alarmo
 Bic Priam armat en Gindarmo
 De l'arnes que l' boun home biél
 Prenhò quand éro Ioubencél ;
 Hé, Marit, quin despér te porto
 De t'éstre arnesat de la sorto,
 Aro que nou podes, sa dits,
 Flahuta ny mena les dits ?
 En l'estat oun Troyo se trobo
 Ta deffenso n'es pas à probo,
 Noun pas mémo quan moun Héctor
 Y fario bese soun gran cor,
 Beni t'en aci prene plasso :
 Prép d'aquest' auta tous amasso
 De l'enemic nous gandiren,
 O tous amasso mouriren.
 En disèn aco, la Regino
 Prép d'élo le Biélhard engino,
 E le fasèn vn pauc fauta
 Le fa seïre dessur l' auta.
 Quand vn de sous effans Polytro
 Dins l'englach de pérdre la bitro
 Del coutél de Pyrrho escapat
 S'en fuch de poou d'éstre atrapat,
 E d'vno

E d'vno cambo diligento
 Las loungos galarios arpento,
 E siéc deis els se pot trouba
 Vn loc ses gens per s'y salba.
 Entretan qu'el se met à futo
 Pyrrho tout foc le persecuto
 Per l'atterra d'un cop mourtal;
 Elle ten deja tan se bal,
 E del fér de sa miéjo piquo
 Endeja les coustats ly piquo.
 Taléu qu'es daban sous parens
 El toumbo tout de bouco-dens,
 Epel trauc de sa plago largo
 An le sang soun armo delargo.
 Priam, en tout qu'andaquel tens
 Agues la mort entre las dens,
 Nou pousquec pas en l'estat qu'éro
 Teni sa lengo é sa couléro:
 Que les Dios per tal attentat
 E per tan orro cruautat,
 S'as Dios que soun al Cél lour chauro,
 Sa ly dits, de puni ta fauto,
 Sense deguno remissiu
 Te paguen d'vno puniciu
 Talo que roun pecat merito:
 Tu que de moun effan Polyto
 M'as fait à ma barbo, à moun nas
 Bese l'orre é cruel trespas,
 E sortes de sulha ma caro
 D'vno sang que m'ero ta caro.

Que ja certo le grand Aquil

De qui tu te fas crese fil,

Més b'as mentit, fil de Bagasso,

Que tu n'és pas d'aquelo rasso,

Nou se coumpourtéc pas atal

An mi soun enemic mourtal;

Car el gardéc las les de guérro

E me remetec dins ma terro,

Amay me bendec à préx d'or,

Per l'enterra, le cors d'Héctor.

L'Aujol ly parlo de la sorto,

E d'un bras ses bigou ly porto

Coussi quicom vn cop bufféc

Que ny poou, ny mal nou ly féc:

Car la lasso trop siau brandido

Fourec pel roundachou amourtido,

E pla lén de le trabessaco

Nou féc soun vn pauc le fissa.

A qui Pyrrho: Ian de Nibélo,

Tu pourtaras dounc la noubélo

E diras à l'armo d'Aquil,

Que Neoptolém soun fil

Des-oundro las bertuts del Paire

Per d'accius que nou balen gaire

Mor aro: en ly parlan atal

Le bilén Ioussi, é brutal

A l'entour de l'Auta per fesso

L'Ajoulet tramblaire trigosso

Que lisão en marquan le sang

Que soun fil pissão pel flanc

Les pels s'entourtilho à la'squérro ,
 Péy enairo soun Cimotoérro ,
 E pes coustats d'un cop prigoun
 Iusquo las gardos le reboun.
 D'aquel biais fourec debanado
 Del Rey Priam la destinado ,
 E per aquel malhurous Sort
 El trouquéc sa bido an la mort ,
 Quand aguec bist fa foc de ioyo
 As Grécs de las maisous de Troyo ,
 E les renoummadis Pergams
 Cabussa rousegats pès flams.
 El, que sur l'Asio regnao ,
 E glouriousomen goubernao
 Tantos de térras é de gens
 Tan que bisquec an les bibens.
 Aro estoudouïnhat coum'un albre
 E plus fred qu'un pilhé de malbre
 Aci le cors, à là le cap ,
 Ses sabe quies, iay sus vn tap.
 D'abord vn fregimen de crento
 Me failo : à mi se represento
 L'image que me fa piatat
 Del qu'al mounde m'abio boutat,
 Besèn entre ta gran carnatge
 Le biél Rey, qu'éro de mémo atge,
 Per vn cop cruél daban mi
 Sas réstos de bido boumi.
 Ma pauro Moulhé qu'é laissado
 Me brouilho tabe la pensado ,

E la pérdo del ioüen Aſcan,
 E tiri mal de ſo que fan.
 Iou regardi tout tour per beſe
 Qui es an mi : més (qui au pcuïrio creſe)
 Trobi que toutis m'an quitat
 De poou , ò per neceſſitat :
 Que les vnis laſſes de guérro
 Soun ſautats de la tour en térrò,
 Les autres de mal acanſats
 Pel miéy del foc ſe ſoun rounſats ,
 Coumo perſounos frenetiquos.
 Tout ſoul dounc , coumo l'as de piquos,
 E tout ple de laiſſo m'eſta
 Al founs del temple de Véſta
 Bauc deſcrubi la Pariſiéno
 (Tan m'es aſpre de dire Heléno)
 Ses ſouna mout dins vn couſſin
 Aclufado coum'vn Lapin :
 Car las flambos qu'eſclairejâon
 Doulan mous éls ſe paſſejaon
 En roudan per touto la tour,
 Faſiôn vn lum coumo le iour.
 Elo ſe creinhèn des de Troyo
 Per abe mes lour bilo en proyo,
 E de poou de prene patacs
 Des Grécs countr'elo deſpitats,
 Amay de la malo couléro
 Oun Menélas ſoun marit éro
 Quan l'abio quitat per Paris,
 Peſto de Troyo é del pays

S'ero rescoundudo , é la tréito
Tout countro l'auta s'éro féito
Ses qu'on la bis dins aquel loc.
Iou bauc sinti moun cor tout foc,
E la raujo que me deffenso
Me forso de tira bengenso
De Troyo , que s'en ba toumba
Ses iamay se tourna leba ,
E prene d'aquelo maudito
La puniciu que se merito.
E qu'elo s'en anira'atal
Bese Sparto ses degun mal?
E qu'en trinfe aquélo biléno
S'en tournara Réyno à Mycéno?
Qu'ambe las Damos d'Ilioun
Cousudos à soun coutilhon,
E serbido pes Grans de Troyo,
Elo beira pleno de joyo
E tout soun trin clausit de dol,
Oustal, Effans, Marit, Aujol?
Priam sio mort d'un cop d'espaso?
Troyo foundudo dins la braso?
E le bord del Trouyén estang
Ajo ta souën chimat del sang
Des Cor-mors, é qu'incaro sanne?
Noun pas aco, Diu nou me dannel
Noun pas aco pel cap de nou.
Car , be qu'on n'ajo pas d'aunou
De s'è prene amb'un bestial quoti
Quan nou serio que d'un repoti,

E qu'on noun sio pas may presat :
 Si feré yeu almens lausat
 D'abe estouffat aquélo Pésto ,
 E de sous iours fait à soun résto :
 Iou countentaré ma passiu
 En ne fasèn la puniciu ,
 E de nostres paures Gindarmos
 Yeù arrigoularé las armos.
 Atal trebirat de moun sen
 Gitabi aquel perpaus al ben :
 Quan ma Maireto à l'improubisto
 Plus claro que nou l'abioy bisto
 Daban mous éls se presentéc :
 E de l'esclaire que gitéc
 Nou yaguec al Cél cap d'estelo
 Que nou s'abalis dabant elo ;
 Déssò pareguec à moun él
 Etalo qu'on la bey al Cél ,
 E dan sa ma poupino é blanco
 Me pren la mibo , é me restanco :
 Apéy pel souspiral del cos
 Qu'abio la sintou d'aigo-ros
 Elo me parléc de la sorto :
 Quino couléro te tresporto ,
 Moun fil , é quino fantasio
 Met toun cerbél en frenesio ?
 Tu mostros be que n'as pas gaire
 De souén ny d'amour per ta Maire :
 Bay puléu bese ount as laissat
 De trop d'ans Anquiso affaïssat :

Bay sabe se ta Moulhé caro
 Amay Afcan biben incaro ,
 Que les Grécs ses t'en abisa
 Dedins l'oustal ban assisa :
 E ses moun souén deja la flambo
 Les aurio roustits dins la crambo ,
 E le coutelas enemic
 Fouzilhat dins lour entrebic.
 Aco n'es pas la Tyndarido
 De tu ta malomen haïdo ,
 Ny Pâris qu'aziros à mort
 A qui tu ne fas tout le tort ,
 Més des Dios l'humou fantastico
 Aro que la mousco les piquo
 Qu'abisso Troyo , é des Trouyéns
 Dissipo les riches mouyéns.
 E s'aco t'es fachous à crese ,
 Regardo (car per t'au fa bese
 Bauc destirainha la niboul
 Que te ran le regard treboul ,
 E praffi que toun él n'au bejo
 A l'entour de tu roundoulejo :
 Tu , moun fil , nou sios pas almens
 Relopi à mous coumandomens)
 Doulan beses aro per téro
 Las gran fourtalecios de guérro ,
 E las péiros des bastimens
 Derraigados des foundomens :
 Doulan la pousco an la fumado
 S'enairon coum'vno crumado ,

Aqui Néptuno fantastie
 Despallo so qu'vn cop bastie,
 E dan soun trident demarmailho
 Les foundomens de la murrailho,
 De per tout la Bilo descouts
 E la biro dessus, dejouts.
 Iunoun la folo an l'alabardo
 Aqui la porto Scéo gardo,
 E fa signe que bengon léu
 As Souldats que soun al batéu.
 Agacho Pallas la Tritouno
 Espabentablo an sa Gourgouno
 E brillhanto dins la niboul
 Que sur sas patérlos de quioul
 Demoro touto despitado
 Al cap de la Tour affietado.
 Iupitér mémo que n' bal d'ex
 Douno couratge é forso as Grécs,
 E countro la Trouyéno armado
 De sous Dius aguerris l'escoüado.
 Fuch, moun effan, d'aqueste pás
 E for-me d'aquel gran tracas:
 Salbo te, moun fil, é fay bire:
 Per mi, n'a gardo que te quite,
 Assseguro te que ses mal
 Iou te randré dins toun oustal.
 Aco dit; tout d'vn cop ma Maire
 S'entuto dins l'escur de l'aire.
 D'abord paressen daban iou
 De bisatges que fan ferou,

E les Dius enemies de Troyo,
 Que la dounon as Grécs en proyo.
 Labets bigui touto en carbous
 E birado dessus, dejous
 Troyo la bilo de Néptuno.
 Coumo quan de cop de fourtuno
 Quelques Boés la pigasso en ma
 S'esperforson qui may pouira
 D'aterra, noun pas les magainho
 Vn biél fraisse sur la mountainho
 En ly fan sauta les esclaps
 El fa mino d'ana de caps,
 E à mesuro qu'on le truqua
 Brandis sa cimo an sa perruquo
 Dinquio tan qu'engarrat de pics
 E dejuntat de sas ralsics
 En toumban tout de cop per terro
 Dél brut fa retounti la férro
 Iou descendi ses fa gran brut
 E de la Deéssio coundut
 Pel miéy de l'armado enemigo
 Passi, ses que degus me digo
 Qui bibo, nimay qui bela
 E pel foc s'ense me brulla
 Car per tout oun ma Maire passio
 E flams, é piquos ly fan plasso
 Taléu à nostr'Oustal bengue
 Que tan d'Aujols abia tengue
 Moun Paire, que sur la mountainho
 Ande le sourti de magainho

Iou boughò puléu enjouca,
 E tout prumié benhoi cerca,
 Que que ly digo me refudo
 De biure aprép Troyo perdudo
 Dits que s'estimo may mourir,
 Que gourra coum'vn Patari.
 Bous-aus, sa dits, de qui las benos
 De sang bulhent soun touts plenos,
 E le cors ioüen, robuste e gras,
 Prenéts bostre quioul an dos mas,
 Més yeu que soun biél coum'Herode.
 Quin'apparenso ya que rode?
 E le les Dius éron countens
 Qu'agueffi biscut plus lounge tens
 Elis m'aurion Troyo gardado
 Per y loutja dan ma Mainado.
 O qu'acos pla prou, amay trop
 Qu'yeu l'ajo bisto prene vn cop
 E subrebiscut à sa ruino.
 Salbars bous, birats me l'esquin
 E coum'as paures Trespassats
 Digats me, *Diu te fasso pax*:
 Que nou y ajo poun de redito
 Car jou soun méstre de ma bito.
 Les Grécs de mi piatat ausan
 E ma despulho cargaran:
 E quan sioy mort ma mendo curo
 Es qu'on me doune sepulchuro
 El a bél tens qu'yeu bibi ondius
 A mi metis, amay as Dius:

Despéy que l'foulze del gran Paire
 Mé féc sinti soun pudent aire,
 E de sa flambo me touqué,
 Quan ma lengo se debouqué
 Que la plus bélo de las Déssos
 M'abio coumuniqat sas péssos.
 Moun Paire en nous parlan atal
 Se tenhò redde coum'vn pal.
 Nous al countrari cor-doulentis,
 E touts de legremós goutentis
 Yeu, ma moullhé Creuso, Ascan,
 Bailérs é Goujos le pregan
 De nou nous pérdre misérables,
 E bouta tout à Diu é Diabls,
 Ny nou se precipita pas
 A vn desesperat trespas.
 El au refuso, el nous resisto,
 E dins sas counclusiús persisto.
 Arréire à mi le cor me diris
 D'ana de caps ais enemis :
 Perdu, la mort yeu me desiré
 E de mal incaro plus piri :
 En le besèn perdu à el
 Nou trobi bou cap de couffel.
 As tu agut aquelo pensado,
 S'au gau si dire, dessensado :
 Més que me bolgos perdouna,
 Que jou te quite, é m'en ana
 Espoussible qu'vno paraulo
 Sorto de ta bouco tan aulo ?

Que s'atal play as Dius del Célar los delos
 Que d'un loc ta riche, é tabél
 Nou réste res aprép l'vscado
 Que las cendres per fa ruscado
 E se toun boun plase tal es
 Que d'ajusta per subrepes
 Tu, é les tius al sac de Troyo,
 Per mouri sabi pla la boyo.
 Pyrro bendra dins vn istent
 Del sang de Priam tout goutent,
 Aquel, qu'a daguejat n'a gaire
 Polyt al besen de soun Paire
 E le cap ben de fa fauta
 Al Paire tout countro l'Auta
 Praco m'as tu de per las brasos
 E d'abarrejo las espasos
 Ma maire, sourtit sence mal:
 Per me fa bese dins l'oustal
 Les Grécs mettre tout al pilhatge
 Bese Paire, Moulhé, Mainatge
 L'un dins le sang de l'autre aucits
 Se chapouta coumo de guits
 Poutats me moun gipou de guérro
 Moun Roundachou, moun Cimetérro
 La Mort per soun Huché brutal
 Nous intimo l'arrést mourtal
 E léu, qu'entas Grécs yeu m'en tourne,
 Nou ya dangé que m'en destourne
 Qu'yeu me porte al loc del coumbat
 Oun plus malomen on se bat

Se mourén ouëy, toutis almenso
Nou mouriren pas ses bengenso.
Iou m'habilhi autre cop de fer,
E péy engaini al bras esquer
Moun gran Roundachou, é de la porto
Prenhoy le cami de la porto:
Quan bécy al cap de l'escalhe
Ma bouno fenno de Moulhé
Que per garda qu'yeu nou descendo
M'embrasso l'uno é l'autro tendo:
E la pauro en gemican
Me mostro moun petit Ascan.
Marit, se le despér te gito
As cops, per y laissa la bito,
Fay qu'en ta coumpainhò mourian:
Tapauc ses tu nous nou biurian.
Que s'espért al mestié de guérro
Tu as fisanso à toun cimotérro,
Emplego la punto é le tal
A counferba toun paure oustal,
Doulan à l'abandou tu laissos
D'or, é d'argen las plenos caissos,
Toun Paire, toun petit Ascan
E ta Moulhé qu'aimâos tan.
Sur aco la pauro Crestiano
Cridâo may qu'un porc qu'on sano
E des regrêts que boumissio
Touto la maisou clausissio.
Quan, ses dire paro ny garo
Nous parec vno causo raro:

Car bécy qu'en poutounejan
(Coum'aro bous faséts) Ascan,
Ma Moulhé, yeu é moun fu Paire
Anan bese luli l'esclaire
D'v'n foc apuntat en troumpil
Dessur la fuco de moun fil:
Nous-aus ne besén les flams dousses
Ly leca les pels loungs é rousses,
E sènsè n'endoumatja cap
Pastenga tout l'entour del cap.
E nous de tridoula de crento,
De brandi sa perruquo ardentto,
E de descanti le sant foc
An d'aiguo de pouts, ò de roc.
Més labets Anquifo moun Paire
Iouyous punto les éls en l'aire,
E per dire aquestis tres mouts
Lebo al Cél sas mas an la boux:
Tu, que pos tout-quan qu'es poussible
Se cas es que toun cor se fible
Paire, à las pregaris des bous,
Gito solumen l'él sur nous:
E se meritan tan de gracio
Per nostro bountat, que te placio
De nous secourre al gran besoun:
E per vn proudige segoun
Ratifico aqueste presatge.
Tengut qu'aguec aquel lengatge,
D'vn gran brut ses nous estouna
Dabas ma'squérrò augen trouna:

Del Cél apey toumbo vn'estelo
 Amb'vn flam de foc aprép elo,
 Qu'à trabés de l'escuritat
 S'en cour ambe grando clartat.
 Nous la besén à touto brido
 S'amaga dins la fourést d'Ido,
 En lisant coumo sur de grais
 Sur la teulado del Palais,
 E per tout ount elo passào
 La mérquo del cami laissào
 Qu'Anquiso, Ascan, Creüso é mi
 Per nous salba dibian teni:
 E mémo aprép s'en éstre anado
 Lusic d'vno loungo trainado,
 E tout le loc à l'enbirou
 Gitéc de souffre la flairou.
 Enfi moun Paire ta punhastre
 Se ran en besén aquel Astre,
 E fa d'excés de ioyo vn saut
 De dus trabésses dits de naut:
 Prégo la Magestat pouïssanto
 E adoro l'Estelo santo.
 Aro, aro s'enfe may lancha
 Aci m'abéts prést à marcha,
 Iou seguiré ses countrodire
 Le cami que boulgats que tire.
 Dius Oustalans gardats sur tout
 Nostro familho, é moun Nebout:
 Bous-autres per nostre abantatge
 Nous embiats aqueste presfatge,

E la nostro pauro Ciutat
 Depen de bostro boulountat.
 E be, moun fil, nou ya remédi
 As Dius entieromen yeu cédi,
 E per tout doulant aniras
 Nou te quitaré poun d'un pas.
 Parlat aral qu'aguec moun Paire;
 Pes murs besén del foc l'esclaire,
 E les flams peis els é pel nas
 Nous rounsaon le calimas.
 ça doune, moun boun Paire, couraige,
 A bous qu'ets deja dedins l'atge;
 Vn pauc goutassous é pé-mobans
 Yeus bous boli pourta sul col
 May que fascats la cambo-largo;
 Pct pesanto que sio la cargo
 A mi nou me pesara re:
 E que qu'arribe, mal, ò be
 Nous feren (é bous iuri certo)
 A miéy proufit, é miéjo pértor
 Iülo m'acoumpainhara,
 E ma Moulhé me seguira:
 Bous-aus Goujos, Laquais, é Pages
 Que bous brembe d'asso s'ets sages
 E tenéts boun per abertits.
 Quan de la bilo fiats sourrits
 Bous troubarets vno mountado
 (Se qualcun nou la n'a doustado)
 E l'ancien temple de Cérés
 Ount y a tout countro vn biel Ouprés

De qui n'an iamay coupat branco
 Les Aujols à la barbo blanco,
 Més l'an gardat belcopsis d'ans
 Coumo de reliquos de Sants:
 Andaquei loc coum'à la salbo
 Cal qu'on se trobe daban l'Albo.
 Bous Papa, de pouu des lairous
 Prenets les Dius des fougairous:
 Car yeu que beni de la guérro
 Que les touquéssi mal de terro,
 Nou m'y anirio pas que del cap
 S'éri ta fol d'en touca cap,
 Qu'an d'aigo nou m'ajo labados
 Las mas de sang toutos sulhados.
 Aco dit: me meti sul col
 A modo d'un couïssinet mol
 Ma facayo tout tour oubrado
 E de pél de Lyoun fourrado,
 Péy sur aquel batocu dous
 L'enjoqui d'escarlambicous
 Ambe moun cap entre sas cambous
 Per le deliura de las flambos:
 De la ma dreto meni Ascan,
 Que per n'estre incaro prou
 Siéc à passes de petitoyo
 Soun Paire pes cantous de Troyo
 E ma Moulhé nous siéc dolén
 Toutis quatre atal noun fugén
 E de pouu d'estre rancountradis
 Passan pes locs mens frequentadis

E yeu, que tantòs ny les trèts
 Que me dessarràon les Grècs
 Ny tout lour Gros nou fasio **m'aurc**,
 Aro le plus petit issaure
 M'espauris, é le mendre sou
 Me ten à l'értó é fa ferou,
 Yeu, que ta pauc segur me teni
 Pel que porti, que pel que meni
 Endeja yeu éri arribat
 Prép de la porto à pam de gat,
 E abio fait sa me semblão
 Tout le cami que nous restão :
 Quan d'abord vn trepejadis
 De gens à pé, sa m'es abis,
 Me ben coum'vn issam d'abeilhós
 Brounzina dedins las aureilhós :
 Moun Paire per l'oumbro agachan
 Fuch, sa me crido, moun effan,
 Fuch, l'enemic es à tres passes,
 Garo lusi les coutelasses,
 Garo les Cascous lambreja
 E les Roundachous fougueja,
 Alabets, paure miserable,
 Iou nou sabi quin maissant **Diable**
 Que n'éro pas trop moun coufi
 Me féc perdre besc, é ausi :
 Car coumo pes locs yeu passabi
 Les mens batuts, é que laissabi
 Les may vñtats, é de poou
 Prenhoy enta dia-huri-hou,

Helas ! moun esprit que rabuso
 Es dins le doubte se Creüso
 Trabessado d'un cop d'estoc
 Es toubado reddo sul loc ;
 Se s'es pecado de carriero
 O se s'es feïto de lalliero :
 Car nou tournéc plus daban mi
 Despéy s'estre meso en cami.
 E iamay nou m'en atrachégui,
 Nimay soulomen n'y soungegui,
 Que de tout le dangé gander
 Yeunou me randessi al loc dir
 Dins le temple, sur la coulino
 De la maire de Prouserpino :
 Oun tout moun mounde se troubéc,
 Sau d'élo que se forobiéc.
 Atal troumpéc ma ben-aimado
 Marit, Effan, Sogre, Mainado.
 Las ! yaguec el cap d'home biu,
 De Diable iffernal, ny de Diu
 (Cal be dire qu'éri pla nésci)
 Que de sa pérdo n'accuséssi.
 Es s'es el à mi presentat
 Dins la ruino de la Ciutat
 Re de ta cruél é tarrible
 Ny que me foures plus sensible.
 D'Ascan, d'Anquiso, é dius Trouyens
 Laissi mous Coumpainhous gardiens,
 E dins le baloun les enfourni
 Apéy dins la Bilo m'enourni

Armat de moun lufent arnes
 Ande fabe Creüfo ouen es.
 A l'azard que qualcun me bourre
 Iou me resolbi d'ana courre
 Les mémos dangés qu'é courruts
 E d'espaufa moun cap as trucs :
 D'ana reflegui touto Troyon
 Per bese d'y trouba ma ioyo.
 Prumiéromen pes locs efkurs
 Yeu gainhi tout le lound des murs
 E me fourri dedins la Bilo
 Pet la porto qu'abioy fait gilol
 A trabés l'oumbro de la néit
 Coum'vn Caffaire qu'es al guéit
 Tout le tour affufti ma bisto
 Per bese de trouba fa piffo.
 Le corper tout me bat d'ourrou
 Le filenfo me fa ferou.
 Péy bauc al Castél de moun Péro
 Sabe fé per tal afre y éro :
 Més les Grécs é lours Tarrailhous
 Tenhon crambos é crambilhous.
 E dins re le foc que tout chapo
 An l'ajudo del ben s'arrapo
 A la teulado del Palais,
 E la roufegão à bél cais,
 E des flams las gran calourados
 Fan del fol ambe las crumados
 Péy bauc al Loubre del Rey mort
 E tourni bifta le Fort.

En anan fa la descuberto
 Trobi la bassocourt deserto:
 Més tiran vn pauc may aban
 Bauc bése Fenix le briban,
 E le fiér Vlyx, que de Troyo
 Gardâon toutis dus la proyo
 Dedins l'Afilyo de Iunoun:
 Aqui éro tout l'or d'Ilioun;
 Aqui éron las taulos sacradôs
 De las Gléyos qu'abion pillados,
 Las tassos d'or des Temples sans
 Qu'abion brulladis les maiffans:
 Les effans, é filhos poulidos
 Ambe las Maires espauridos
 S'estasion al tour del buti
 Que les Grécs se dibion parti.
 Mémo de tan jou m'azardigui
 Quan en cap de loc nou la bigui,
 Que de gita cent crits al Cél
 Grans coumo de brams de Bedel
 E las carriéros n'emplenégui
 E triste à la mort yeu cridegui
 Creüso vn cop; dus cops é tres
 Ses que iamay me respouñdes
 Sul mémo tens que la cercabi;
 E sence relambi raujabi
 Per carriéros é per maisous,
 Le Simulacre malhurous
 E l'Oumbro de Creüso absento
 Daban les éls se me presento


Que de per mitat a crescut
 May qu'en tout le tens qu'a biscut
 Les pels se quilhon sur ma tēsto
 E ma boux al gahut s'arrēsto.
 Elo labets me parlo atal,
 E me fort d'un soucy mourtal
 Marit quino passiu te meno
 De prene per mi tan de peno
 Crey qu'asso n'es pas abengut
 Que les Dius n'au ajon boulgut
 N'es pas permes qu'en tēro estrainho
 Iou t'ane serbi de Coumpainho
 Le que goubérno dins le Cēlo
 N'au a troubat ny bou, ny bēlo
 Tu as à fa de louns roumibatges
 En forso païses salbatges
 E à laura dan mil' azars
 De grands planesos de mers
 Péy bendras an ta gen Trouyē
 Abourda la tēro Itailhē
 Al loc oun le Tybre Toulcan
 Rajo d'un courren dous, é pian
 Que quan subroundo sur sa caïss
 Les cams del besinat engraisso
 De bēls esplets aqui faras :
 Un Rialme t'y counquistaras,
 E damb'vno richo berquiéro
 Tu n'espousaras l'heretiéro.
 Nou t'anes dounc plus turtental
 Per ta Creüs qu'amos tan.

Amar me serio coumo toro
 S'yeu, que de Vénus soun la Noro,
 Des miegis homes Myrmidous,
 O des Dolopos gens traidous
 Prenhoy les oustals per ma lotjo:
 Qui esta pla bés pec se se botjo.
 Yeu n'aniré poun per mespréx
 Serbi de Goujo à las des Grécs,
 Car aci me reten Cybélo:
 Aro Adiu, quel'houro m'apélo:
 Aimo l'effantet solumen
 Qu'abén fargat metgéromen.
 Aco dit: tout tramblan me quito,
 E demést l'aire prim se gito
 Sul pun que ly boulhoy parla:
 Quand yeu la bêsi recula
 Per prene en l'aire sous cinq passes,
 Tres cops aloungui mous dus brasses
 Cresèn de la prene al coulet:
 E tres cops coum'un ben foulet
 O coum'un sounge sa Mageno
 D'entre les brasses me legueno.
 Besèn dounc que la néit s'en ba,
 Mous Coumpainhous tourni trouba
 Al loc qu'yeu les abio laissadis:
 Més aqui s'éron ramassadis
 Fotso Camarados noubels,
 Fennos, marits, joüenes, é biéls
 Ambe lours armos é bagatge,
 Touts pourtats d'un mémo couratge,

Etoutis resouluts d'ana
 Per tout oun les bolgo mena.
 Endeja, per fa sourtido,
 De darré la mountainho d'Ido
 Se lebâo le gay Soulel
 E menâo le iour amb'el.
 Més perloque la Gréco armado
 Tenhò de las portos l'intrado,
 E qu'yeu nou poudioy espera
 De gainha re per demoura,
 A la forso per forso cédi:
 E nou besèn d'autre remédi,
 Iou cargui moun Paire sul col,
 E d'Ido gainhi le ticol.



L'ENEIDO DE VIRGILO.



LIBRE TRESIEME.



Prép que des Dius la capriffio,
E de Iunoun l'aspro maliffo
Aguéc fayt ta boun, é ta bél
De mettre des pès ental Cél
L'Asîo, é de Priam la rassio
De qui les Grecs féguen ma bassio:
Qu'illioun loc ta renoummat
Fourec dins la térro abirmat,
E Troyo à soun houro darniéro
Fuméc coum'vno carbouniero:
Nous foureguen paures Roumîus
Coustrens pes presatges des Diu
D'ana rouda las Alamainhos
E cent autros térros estrainhos.

Més, daban de nous amouda ,
Iouts Antandro , é le mount Ida
Nous bastiffen ambe gran peno
De nabiris vno binteno ,
Ses que sagueffen en quin port
Nous anirio gira le Sort ,
Nimay dedins quino countrado
Serio nostro lotjo affietado :
Péy y embarri touts mas gens.

Aco éro à l'intran del Printens ,
Quan moun Paire , que Diu perdoune ,
Nous coumando qu'on abandoune
Las belos à l'hazard del ben ,
E que per mar nous nous salben.
Dounc en plouran coum'vn mainatge
Iou quiti labets le ribatge
Del terradou que m'a pourtat ,
E les eams doulan la ciutat
De Troyo n'a gaire es estado ,
Que les Grécs à foc an boutado.
Forobandit coum'vn Pinsou
Yeu bauc sur mar de la faissou
An moun Efan , ambe ma suito ,
E dan les Dius de la marmito ,
Amay an les plus grans del Cél
Qu'yeu pourtabi dins moun baissél.

L'en d'aqui le poble de Trasso
Lauro vno terro grando é grasso ,
Oun regnéc Mars gran guerracié ,
E Lycurgo boun iusticié :
Loutgis ouun poudion roumpre vn beire

Les Trouyéns que les benhon beiré,
 E d'oun les habitans é nous
 Eren amics é coumpainhous,
 Tan que la bilo de Neptuno
 Se mantenguec dins sa fourtuno.
 Aqui prenén térró : é d'abord
 Coumenci de founda sul bord
 A la mal'houro an ma Piscoüailho
 Vn cérne espacius de murrailho :
 E del noum d'Enéo Encans
 Ne bategi les habitans.
 Péy per benasi nostre oubratge
 Yeu sacrificui sul ribatge,
 D'un cor countrit é deboucuis
 A Vénus ma maire, é as Dius :
 E mémo, and'aquel que doumino
 Sur touto l'escouado dibino
 E que mestrejo térró é Cél,
 Attuqui vn blanc é gras bedél.

Prép d'aqui y abio per-benturo
 Vn'espéssó de sepulturo,
 Relebado al loung del grabié
 Demést de dauros de Sourbié,
 Amay vn Myrthe y cap-baïssabo
 Que de lounguis tréts s'herissabo.
 Yeu m'aprochi dounc : é sul pun
 Que m'esperfourfabi vn pér vn
 A derraiga de per la térró
 An dos mas (la dreto é la squérro)
 Les gaisfous berdís, é des ramés
 Boulhoy para les Autas sants,

Vn moustre feroutge bauc besc
 Estrange à dire, é dur à crese:
 Car del rejetou de Sourbié
 Qu'yeu derraigui le bel prumié
 Tout d'un cop rajo gouto à gouto
 Vn sang negre per la réic routo,
 E d'aquel sang adoufilhat
 Le loc tout tour résto sulhat.
 Alabets vno poou feriouso
 Toutis les membres me denouso,
 E moun sang se pren coumo lach
 An la presuro de l'englach.
 Ny praco : iou m'apunhaiguissi,
 E de la réic roumpudo esquissi
 Arréire vn autre gaissou prim
 Que se fiblabo coum'un bim,
 (Car yeu nou sabioy trouba pauso
 Que nou ne saguessi la causo)
 E d'aquel gaissou plegadis
 Rajo vn sang negre atal medis.
 Pel cap cent pensados boulégui,
 Amay de cor é d'armo prégu
 Las Nymfos des paures Rustics
 E Mars que régno as cams Getics,
 Que ma bito sio ses doumarge
 E randon hurous le presatge.
 Més coumo del plus grand esfors
 Que me poudio fourni le cors
 Al tresième albre jou m'en preh,
 Que dan las dos mas yeule teni,
 E per derraiga le Sourbié

Buti de ginouls le grabié
(Madamo, el me fa gréu d'au dire:
Més boli quel' Diable-me bire
Le bifarge daban darré
Se n'es bertat so que diré)
L'aire plainhent d'vno creturo
S'auch del founs de la sepulturo,
E coumo se sourtio d'un pouts
Yeu bauc entendre aquesto bouts:
Cruél Enéo, fil de Louïro
Perqu'esquissos tu ma peloüiro?
Perdouno à vn cos reboundut
Que iamay mal nou t'a randut:
Gardo que mas dauros sannoufos
Nourrésen tas mas piatadoufos:
Le sang que beses que ne sort
Tiro sa douts de moun cos mort,
E praco countro tu me plainhi.
Iou soun Trouyén, amay te tainhi:
Iou soun le petit Polydor,
Fil de Priam, fraire d'Héctor;
Aci ma pél fourec lardado
D'vno fourést de tréts ferrado
Qu'en berguetos se soun cambiats.
Princesso, cal que bous sapiats
(E qui es pauruc que s'au magene)
Qu'un tal espaben me ba prene
A l'augin de so que m'a dit,
Qu'yeu ne résti tout estourdit:
Ma bouts à sourti touto présto
De poou estouffado s'arresto

Sul passatge del gargamél,
Les pels m'ennairon le capel.
Le paure Priam ounganassos
Mandec tout siau al Rey des Trassos,
Per le salba, soun Polydor
Ambe de Muls tous cargats d'or
Ande ly paga la despenso,
Quand el intréc en mesfisenso
De las armos de Troyo, é bic
Soun loc bougglat per l'enemic.
Més taléu qu'aquel maiffant home
Aprenguec per vn Gentilome,
(Qu'abio trames al Rey Priam
Per sabe noubelos del cam.)
Que des paures Trouyéns la forso
Abio pres vno grand'entorso,
E coumo de gens qu'an le flus
Eron remesis à noun plus,
(Car la fourtuno fantastiquo
Coun'vn Mulet quand on le piquo
Lour abio fait en s'en anan
La petarrado en reguinnan)
Priam hountousomen el quito,
Del coustat le plus fort se gito,
E plus tréite que Ganeloun
Siéc le partit d'Agamennoun.
Atal el roumpec le falsari
L'accord que per ma de Noutari
Abio passat ambe Prian:
Féc assassina soun Effan,
E ioüic de soun or per forso,

Iaune Metal que tu as d'amorfol

E que nou fa , siô mal ô be ,

L'A baricius ande t'abe !

Quan mous osses de poou demeses

A loc se foureguen remeses ,

E qu'yeu poufquegui camina ,

Nou manqui poun de m'en ana

Fa l'raport à moun paire Anquifo

En qui tout moun poble se fiso ,

Y as Principals de so qu'é bift ,

Ande ne dire lour abist.

De toutis le prumié moun Paire

Oupino sur aquel affaire ,

E tours (coumo le plus segur)

Soun de l'abist del Rapourtur :

Que nous cal quita ses redito

Aquelo térro malasito ,

Sourti d'un infét lotjomen

E metre léu la belo al ben.

Douncos al paure Polydoro

Daban de quita la demoro

Nous aus fasén le cap de l'an :

Praco fotso térro apilan ,

E ly releban en figuro

Vn'espéssô de sepulturo :

Vnauta paran aqui prés

De ribans blus , é de Cyprés ,

E crubén la pilo de térro

De frizo negro d'Anglotérro ,

Doutze grans flambeús y fan lum :

E tout nostre Doumaïselum

An le pel qu'as talous ly toumbo
Gemico à l'entour de la Toumbo.

Nous autres y pourtan tabes
De lait de saumo tout tebes,
E de sang de sanados primos
Qu'abian vffertos en biçtimos,
Que deffus la Toumbo gitan,
E l'armo del Mort y entutan.
Aprép la cermounho finido,
Cadun tan qu'a de gorjo crido
Adiu, boun Polydor, adiu,
Iamay plus nou te beiren biu.

Aco fayt : besèn que las oundos
Folos n'a gaire, é bagamoundos
Enfi benoun à s'apaïsa,
E que nous y pouden fisa,
Qu'an la mar les bens an fait trébo,
E le ben qu'al miétjour se lebo
En buffan à plen gargaïlhol
Coubido ma floto al filhol;
Les Matalots de gran couratge
Tiron les baïffels al ribatgé,
Apéy del port nous noun anan :
Y à mesuro que caminan
Les cams, é las bilos besinos
Fûgen darré nostros esquinos.

Délos es paufado al mitan
Del'Egéô mar, qu'aimo tan
De las Nercidos la Maire
E Neptuno le boun nadaire.
Aquel' llo, à bel tens deja,

Nou fasio que gourrineja,
 A toutis les bens biradisso
 Coumo vno fenno courredisso :
 Mes enfi le Dius balestie,
 E boun biuloun de soun mestie,
 Toucat de dol dins la petrino
 Besèn sa Maire atal gourrino,
 Permo que nou se boutgès poun,
 An la relebado Mycoun
 E dan l'esterillo Gyaro
 L'encadenéc : talomen qu'aro
 Des bens elo se pot truffa
 Que ly benen al quioul buffa.
 Andaquei loc ma floto arribo
 Que nous receb dedins sa ribo
 Auta lasses coumo de cas.
 Taléu sourtits nou manquan pas
 De saluda de per deforo
 La bilo oun Fébus on adoro.
 Anius Rey, é Capela
 Ben dret á nous per nous parla,
 E, per bese qui én, de la pocho
 Sort vno luneto d'aprocho :
 El abio sul cap vn turban
 Oun penjabo mantun riban,
 E de laurié fait en courouno
 Floucat, coum'vn cap de tessouno.
 Le boun biéilhard del siècle antic
 Couneis Anquiso soun amic :
 Elis s'acoloun an dus brasses
 E plouron coumo de fadasses :

Péy à la bilo nous marchan,
 Doulan per tiqueto loutjan.
 Mes, ande douna boun exemple
 A mas gens, m'enbauc al biel temple
 Prega Dius coum'vn boun Crestia,
 E dan mi tout moun mounde ba.
 O Fébus, le Diu des matrasses,
 Douno retréto à de gens lasses,
 Douno nous d'oustals per loutja
 E de lhéits ande nous coucha!
 Permet que bastiscan en ioyo
 Din tas terros vn'autro Troyo,
 E gardo les segouns Pergams
 Las sobros des Grécs é des Flams:
 Mostro nous per quelque presatge
 Oun bos que dresen nostre biatge,
 Quin Guido nous diu coundusi,
 E oun nous dibén acasi:
 Deïtar en Délo adourado
 Liso dedins nostro courado.

N'épas tengut aquel perpaus,
 Que nous semblo que iouts nous aus
 La terro secoutido tramblo,
 Que temple é laurié ban à l'amblo,
 Quel'Ilo affi de gourrina
 Se tourno des-encadena,
 E que la Caberno dibino
 Descubertounado roundino.
 D'aquel tramblomen estounats
 Nous toumban tous aboucounats:
 E la boux del dibin Ouracle

S'enten del founs del tabernacle,
 Qu'en termes escurs nous respoun
 Qu'abion de gloso pla besoun.
 Trouyèns endurcits à la guérro,
 Sapiats que la prumièro tèrro
 Doulan bous ans paures perduts
 De paire en fil éts descenduts,
 Bous tournara douna la poupo,
 E recebra lèu bostro troupo
 Ambè les brasses alandats:
 Cercats dounc, balentis Souldats,
 Oun que sio, bostro bièilho Maire:
 Car aqui Enéo le boun Paire
 Sur tout le mounde regnara
 Amay les Effans que fara,
 E les effans de soun mainatge;
 Fasèts proufit de moun présatge.
 Acos so que nous dits Fébus:
 Ed'abord, noun pas vn ny dus,
 Més touto l'escoüado de Troyo
 Crido bibat, bibat, de ioyo.
 E toutis iusqu'al plus petit
 S'informon ount es le loc dit,
 Doulan Fébus le gran Patriarche
 Bol que nostro Coumpainhò marche,
 E nostre troupél degarat
 Trobe vn estable preparat.
 Quan moun Paire biel coum'Herodes
 En repassan sous bièilhis Codes,
 Yeu bous hauc espliqua, Méssus,
 (Sa dits) l'Ouracle de Fébus,

Augéts bostro bouno abenturo
 Que iou bous bailhi per seguro,
 Per la sabe coumo l'*Pater*.
 Créto l'Ilo de Iupité
 Al mitan de la mar se bainho ;
 Aqui és d'Ida la gran mountainho,
 E le loc doulan nostro Gen
 A tirat soun coumensomen :
 Cent bilos ya de gran coumérso
 Doulan gran cop d'argen s'emmérso,
 Le pays rebenent é gras
 Que lébo quantitat de gras,
 Es'y fa fotso bises cordo.
 D'aquel loc (se pla me recordo
 De so qu'é deis anciéns augit
 E que n'a pas gaire é legit)
 Teucér l'Aujol de moun gran *Paire*
 (S'enten del coustat de ma *Maire*)
 Sur vn biél rouffi de relés
 S'en benguec à l'Ilo de Rés,
 E per biure pasible é calme
 Causic aquel loc per soun Rialme
 Labets nou se parlabo poun
 De Pérgan, nimay d'Ilioun,
 Car le poble que y habitabo
 Al founs de las coumbos vtabo,
 E les vs dins de traçs de roc
 S'éron acasits foc é loc.
 D'aquel Ilo plamento é bélo
 Sourtic dono *Maire* Cybelo
 Qu'a toutis les Dius per effans :

Las bassinos des Coribans
E d'Ido le bosc de plasenso :
Amay aquel fidel silenfo
As sants mystéris ourdounat
Sur peno d'éstre capounat :
Labets les Lyouns benguts souples
Cybélo ajoüatéc à bés couples
Prumiéromen à soun carriol,
E despéy ne fa so que bol.
ça dounquo, mous Effans, couratge!
Metan nous préstomen en biatge
Doulan les Dios bolen qu'anen
Apasimat qu'ajan le ben :
E galoupen tout d'vno tréto
En aquel boun pays de Créto
Que d'aci n'es pas gaire lén :
Dins très iouns se nous nous boulén
Nous y arribaren ses re creinhe
An l'ajudo de nostre Seinhe.
Aco dit, el se fa mena
De béstios per las esana,
E regussadis qu'a les brasses
Bous escoutelo dus bioous grasses,
A l'aunou de Fébus la-vn,
E l'autre à l'aunou de Néptrun :
A l'hyber el fanno vn'ainhelo
Qu'abio l'aux de lano burelo,
As bens la filho d'un moutou
Blanco coumo de fin coutou.
La renoummado à touto brido
Poustitlho iusqu'à moun ausido,

E me corno dan soun vchet
 Qu'on a cassat coum'vn brachet
 Le malhurous Prince Idoméno.
 Del ressort de tout soun douménô:
 Que le bord de Créto es désert
 E fauto de gens tout s'y perd:
 Que l'enemic las ya plegados
 E las vtos abandonados.
 Dounco sur mar nous nous gitan,
 E le port de Delo quitan.
 Més daban n'arriben à Créto
 Nous fregan penden nostro tréto
 Le boun binhoble de Naxus
 Counsacrat al paire Baccus,
 La berdo Donýso, Oleároo
 Eles rocs de la blanco Pâro,
 Las Ilos Cyclados, que soun
 Coum'vn ceucle faitos en roun,
 El'vno de l'autro escartados
 Per s'éstre d'autres cops butados:
 E fotsó outros térros, é locs
 Qu'éron semenadis pes flots.
 En itfan ses repaus ny trébo
 Vn crit des Marinhés se lébo
 Del gauch qu'an d'ana prene port,
 E mettre léu la floto à bord.
 Mous souldats me prégon qu'enCréto
 Nous faskan préstomen retréto,
 Per bese nostres réir'aujols
 E per les muda de linsols.
 Le ben pes quiouls de las Chaloupos

Qu'autromen on apélo poupos,
 Buffo ta fabourablomen
 Que gairebe dins vn moumen
 El nous remet las bragos netos
 Al pays antic des Curetos.
 Dounc taléu mes le pé sul bord,
 Yeu m'affani de prim abord
 A basti dan mous Camarados
 Las murrailhos tan desirados,
 E ne preni le noubel plan
 Amay le noum del biél Pergan.
 Pregui mas Gens que sion habilles
 De se basti de doumicilles
 Per nou loutja pas al seren,
 A la pléjo nimay al ben:
 E qu'vno Citadélo on fasso
 Que doumine touto la plasso.
 Deja les batéus tout del pleco
 Eron al bord tirats à sec:
 E per se maridà les Drilhos
 Benhon fa fringos à las filhos,
 Amay las filhos ais effans:
 O deboufigaboun les eams,
 E fasion travailha las térros
 Que bacaboun despéy las guérros:
 E iou fasio l' despartimen
 A cadun de soun bastimen:
 Quand helas! ses demoura gaire
 De la gran courrupciu de l'aire
 Le mal fa beni nousm Goujats
 Magres coumo d'escumenjats,

El'annado inféto , é maudito
 Albres amay blats desproufito:
 Mas Gens moren tout quantequan
 O languiffen en bél secan:
 E del Cél la rousento Cainho
 Grefilho touto la campainho,
 Las hérbos se secon de caut,
 E l'espîc del blat pla malaut
 E que iamay nou s'amaduro
 Nous refudo la nouïrituro.
 Labets moun Paire trobo bou
 Qu'on depute vn Ambaffadou
 En Délos al sant tabernacle
 En interpretaciû d'Ouracle,
 E permo de y éstre puléu
 Que poustilha' dins vn batéu:
 Prégue Fébus que nous pardonne
 E claro respounso nous doune;
 Couro bol fini nostres mals,
 E doun bol qu'as presens trabals
 Ses counta la peno perdudo
 Nous autres cerquen qualqu'ajudo:
 En quin loc ly play el qu'angan,
 E quin cami cal que tengan.
 El éro deja néit barrado,
 E la son de touts desirado
 Fasio dourmi béstios é gens
 E charmabo lours péssomens:
 Quan bécy las santos Magenos
 Des Diûs Penats, qu'an milo penos
 Yeu abioy gandidos del foc

De Troyo, nostre paure loc,
 Quand Héctor las m'aguec baillados
 (Autromen se souffon brullados)
 Que se bous planton daban mi
 Tout iust coumo boulhoy dourmi:
 Claromen bigui lour Mageno
 A la lux de la Luno pleno
 Que rajabo ambe gran clartat
 A trabés del boés mal-iuntat
 De las finéstros de ma crambo.
 Mous Diüets salbats de la flambo
 Se meten à me parla' atal
 E me sorten d'un souén mourtal:
 Tout so qu'en t'en tournan à Dêlo
 Fébus que t'a mes en cerbélo
 Te pouïrio dire, au dits aciù,
 E t'en douno l'esplicaciù;
 El nous mando à toun habitacle
 Per derrambulha soun Ouracle.
 Nous qu'après les maïssantis flams
 Qu'ardegon Troyo, é les Pergams,
 T'abén seguit an toun armado,
 E que per la mar turmentado
 Abén roudat iouts toun goubet
 Tan en estiu, coum'en hiber,
 Faren mounta'al Cél ses escalo
 Les que de ta rasso rouyalo
 Per generaciù descendran,
 E qu'al mounde après tu bendran:
 Amay faren qu'un iour ta Bilo
 Regentara sur may de milo:

Te cal founda de grandis murs
 Per aquelis grandis Mouffurs:
 E que la peno d'un long biarge
 Nou te fasco pérdre couratge.
 El te cal léu cambia de ias,
 Car le Diu Fébus nout a pas
 Indiquat aquelo retréto,
 Ny nou bol qu'estascos dins Créto.
 Un terradou ya (se sabéts)
 Hesperio noummat pes Grécs
 Que l'Iffér brulle dins sa braso,
 Per nous abe sourtits de caso,
 E fait quita les fougairous
 En cridan paro les lairous:
 Aquel endret es vno térra
 Fort pouïssanto en homes de guerre
 E plus biéilho que l'paire Adan,
 De qui le founs se cruéb cadan:
 Les Poupou-bis la mainatjaboun
 E le binhoble ne foutjaboun:
 Aro le brut es, que las gens
 Que biboun andaqueste tens
 Apélon le pays Italho
 D'Italus, Sarjan de bataillho:
 Acos le loc segur ou cal
 Que nous nous bastiscan oustal.
 D'aqui sourtic Dardan, é Iaso
 Moustacho-loung, é barbo raso:
 Car aquel Prince al tens antic
 Le leban des Trouyéns prestic.
 Léu depés, é ses musa gaire

Digos à toun biéilhard de Paire
 Per cêrten so que t'abén dit:
 Cérco l'Aufonio, & Coryt,
 E que nou y ajo poun d'escuso:
 Iupitér Créto te refuso.
 Iou treblat d'aquelos-bisus,
 E de so que m'an dir les Dius,
 (Car yeu dourmioy autan coum'aro,
 E les counesquegui à la caro,
 A la couffaduro, é al bel
 Que crubissio lour blounde pel,
 Lequ'au bouldra crese qu'au crejo:
 E labets vno susou frejo
 Coumo la d'un home mourtal
 Me ragéc pel cos à bel tal,
 E de l'aigo que ne rajabo
 Cado pel qu'abioy goutejabo)
 Rounsi alà flessado é linsol
 E fauti tout d'un cop pel sol:
 E sul mémo tens que ne fauti
 Paraulo é mas al Cél anauti:
 Péy offri mous bots é mous dous
 As Dius de nostres fougairous.
 Aprép la cermoünho finido
 Bauc al que me dounéc la bido
 Counta ly pun per pun l'affa,
 E tout so que nous calhò fa,
 E dan le pé tusti à soun vto:
 El me dits: qui es le fil de Puto
 Qu'aro me ben roumpre ma son?
 Yeus bous boli dire quicom

(Sa disi iou) que nous importo :
 D'abord el ben durbi la porto,
 Més per n'y bese pas à miéit
 El abouco son pot de néit,
 Que ple de cacay é d'aurino
 Touto la crambo empudecino.
 Fy, sa ly ba dire Didou,
 Coumo s'agues sentit l'audou;
 Més el sense sourti de gamo
 Perfiec : Quan moun Paire, Madamo,
 Aguec entendut le recit
 De fo que les Dius m'abion dir;
 El se remetec en memorio
 De Téucro é de Dardan l'historio,
 Disèn qu'el s'éro fort mespres
 Quand vn loc per autre abio prés,
 E qu'aco éro vn bilén mescounte.
 Apéy me féc àqueste counte :
 O moun brabe, é ianti Goujat
 Pel desti de Troyo assajat,
 Cassandro en paraulos escuros
 Me predic talos abenturos,
 E bailéc per argen counten
 (Aro r'au disi) qu'à la Gen
 Qu'espelirio de nostro rasso
 Ero dibudo aquelo plasso,
 E, se iou sabi pla counta,
 Cent cops lhéy ausit noumenta
 Aquel boun pays d'Hesperio,
 Amay le Rialme d'Italio,
 Més qui aurio iamay crescegut

Que

Que l' poble Trouyén fous bengut
 Aprép nau ò dex ans de guérro
 Prene port and' aquelo térro ?
 E qui serio 'stat aquel fat
 Qu'à sa paraulo agues mes *fat*
 Ceden dounc al fil de Latouno,
 E figuan l' abist que nous douno :
 Atal parlo : é tantis que s'en
 A so que dits oubeissen.
 Aprép l' abe' scapado bélo
 Quiti Créto coum' é fait Délo
 Pel coumandomen de Fébus :
 E laissats que n' é quelques vs
 Morts d' aquelo poüisou cruélo
 Mountan sur mar, é fasén boclo,
 E bougan sus flots azurats
 Dins de baissels bentre-curats.
 Quan del bord ma floto aleinhado
 La pleno mar aguec gainhado,
 E qu'en quin loc qu'on girés l'él
 Nou se besio re qu'aigo é Cél.
 Car la térro de nostros bisto
 S'éro abalido à l'improubisto :
 Nous nous biguen labets cubérts
 D'un bilen auratge blu-pers,
 Que nous penjabo sur la tésto
 Embuffit d'un orro tempesto,
 E negros coumo de carbou
 Las baguos nous fasion ferou.
 Tout d'un cop les barquis d'Eolo
 Biron la mar coum' vno bolo,

La fan touto bossos é clots
E iusqu'al Cél mounton les flots :
E nostros barquos mal-menados
Soun pel grâ gouffre permenados.
L'aire crum dins l'escuritat
Estroupo del iour la clartat,
E la néit an sa negro raubo
Le Cél à nostres éls derraubo :
Les lugréts noun pas vn cop soul
Bouton à péssos la niboul
Ambe l'ajudo del trouneire,
E dan mil'esfrais se fan beire.
Nous aus en, paures desperats,
De nostre cami degarats,
E pes flots de la mar escuro
Toutis roudan à l'abenturo.
Palinur mémo nou sab poun
Discerna s'es néit, ò s'es ioun,
Nimay remerqua nostro routo,
Car le boun home n'y bey gouto.
Nous gourran tres iours per la mar
Que iamay le Soulel nou par,
E tres néits ses que las estelos
Fascon lugri l'él sur las belos :
Al quatrième iour nous semblée
Que la tэрro se soullebée,
E les mouns, qu'apéy s'amagabon,
Coumo de Mouffurs se targabon,
E de las planos lén de nous
Besian ennaira las bapous.
D'abord las belos on amano :

E cado Matalot s'affano
 A pla demena l'abirou,
 Car la poou ly s'ert d'esperou:
 Touts, en raman à plec de brasses
 Ses que se sinton iamay lassés
 Fresilhon à forso de cops
 La brumo que nado sus flots,
 E dan lour ramo bagamoundo
 Engranon le pailhas de l'oundo.
 Escapats qu'en d'aquel turmen,
 Per nostre prumie lotjomen
 Las ancros fouregon gouffados
 Al bord de las Ilos Strofados,
 Strofados, qu'un pendart de Gréc
 Pairi, d'aquel noum bategéc:
 Ilos dins la mar d'Ionô.
 An sas Sors Celenoun l'Harpyo
 Alotjo dins aquel pays,
 Despéy que Zétho é Calays
 Lour faseguen à cops de gaulos
 De Finéo quita las taulos
 Qu'elos ly benhon emmerda,
 E de poou las fégon biarda.
 Cap de Moustre n'a pourtat résto
 Plus malirous qu'aquelo pésto,
 Cap de fléu ta rude les Dius
 N'an troubat per castia les bius,
 Ny del founs d'Iffer cap de Diable
 N'es fourtit plus espabentable.
 Toutos tres an le cors d'ausel,
 De filho le bisarge bél:

Lour bentre, qu'es de gran despenso,
 A feringados fa la fenso
 Coumo las Aucos, é les Guits,
 En crocs soun replegats lours dits,
 E lour gorjo pallo é gourmando
 Bado toutjour aprép la biando.
 Taléu qu'abén aqui pres port,
 E que nous én sautats sul bord:
 Bécy que praquelo 'splanado
 Nous anan be le vno bacado,
 E de Crabos vn gran ramat
 Que broustaban l'herbo pel prat,
 E fasion cent pets é cambados,
 Ses éstre de degus gardados.
 Sus aquelis bioous escartats
 Nous rounsan à pics é patacs,
 E coubidan les Dios de Troyo
 E Iupin à lour part de proyo:
 Les iusto-cors lour despulhan,
 La car à bes troffes taillhan,
 L'enastan, ne fasén poutatge,
 Metén la touïailho sul ribatge,
 Apéy nous boutan à manja.
 Quan bécy que ses y sounja
 Las tres Harpyos iffernalos
 En brungin, é flatin las alos
 Ban dabala des mounts beffis
 D'un bol que nous embalaufis.
 D'abord aquel bestial salbatge
 Nous gripo tout le coumpanatge,
 E iusqu'as plus mends bouffis

Touto la car nous enfecis,
 E d'un crit que nous espabento
 Acoumpainho l'audou pudento,
 Nous, besèn qu'aquelis auséls
 Fan la guérro à nostres budéls,
 E que le bentre nous roundino
 Affasinat de la famino,
 Affi d'estre à l'assegurat
 Noun anan iouts vn roc curat
 Tout cubért d'albres é d'oumbratge
 A dus cens passes del ribatge;
 Metén la touailho andaquel loc
 E tournan aluca le foc.
 Més nous n'en pas puléu en danso
 Per nous gita sur la pitanso,
 Qu'arrière d'un autre coustac
 Aquel aujam tout apoustar
 Sort tout d'un cop de l'embuscado,
 E ben d'yno reddo boulado
 Roundouleja may de bint cops
 Nostres meiffes an sous pés crocs:
 E las bestiaffos d'escapado
 Cado cop n'ajon vn'arpado.
 Labets disí à mas Gens, que cal
 Que s'armen d'espaso é punhal,
 E que nous cal douna batailho
 Countr'aquel diables de canailho.
 Atal au disí, atal au fan:
 E cadun s'en cour quantequan
 Iouts l'hérbo amaga dret sa plasso
 Soum roundachou é sa coutelasso.

Dounc quan Miséno auch del plus lén
 Le brut d'aquel bestial bilén,
 Fa d'vno nauto sentenélo
 Signe damb'vno caramélo
 Que nous tengan per abertits :
 E mous Drolles à grandis pics
 De lours flambentos coutelassos
 Cargon d'abord las Aufelassos :
 Més elis an de bél truca
 Que nou fan qu'vn pauc las maca ,
 Perso que lour ruste plumatge
 Gardo qu'on nou las endoumatge ,
 E tan de cops qu'on sab pourta
 L'espaso nou fa què benta
 Talomen qu'elos espauridos ,
 E dins lour armo pla marridos
 De tantis de patacs qu'an pres
 Fugen ental Cél tontos tres ,
 E laïsson la car rousegado
 Amay lour pisto escouncagado
 La-vno d'elos Celenou :
 Que nou nous predits re de bou
 Per nous dire poulhos s'enjoco
 Sul capet d'vno nauto roco
 E nous crido : forobandits
 Que nou baléts pas dus ardit
 Bastars Laomedounciados
 Que nous abéts esplumassados ,
 E , so qu'incaro es plus amar
 Nous boulhats abe plumo é car
 Per de bioous é braus escanadis

Qu'à Péire é Iouïan abéts panadis,
 Per nous garda de ne manja
 Nous éts bengudos autratja,
 E bouléts cassa de lour tэрre
 Las pauros Harpyos per guэрro,
 Augéts (é que boun brembe pla,
 Car iou bous boli parla cla)
 Yeu de las Feriòs la plus grando
 Bous fauc sabe, troupo bribando,
 So qu'Apolloun me difsec hiér
 E qu'el ten del gran Iupitér :
 Bous boun anats à las Itailhos
 Penfan d'y basti de murrailhos :
 A las Itailhos anirets,
 Més murrailhos n'y bastirets
 (Be qu'al port fascats bostro intrado)
 Que puléu la fam enratjado
 Peis affrouns que nous abéts faits
 Nou bous fasco manja'a abél cais
 Las taulos à fauto de biando.
 Atal nous parlo la Galando,
 Péy à tiro d'alo s'en ba
 Dins le bosc las autros trouba.
 Més coum'vn froumatge de pailho
 Le sang as mius de poou se cailho,
 El'on dirio dins lour esfray
 Qu'elis roumbon del mal del Gay.
 Toutis (fio qu'aquelos Harpyos
 Sion auféls, Déffos, ò Furios)
 Cridon qu'amb'elos cal fa pax
 Enoun pas lour bailha patacs.

An l'vno é l'autro ma'stendudo
 Moun Paire crido à nòstro ajudo
 Des grans Dius la dibinitat,
 E lour ran l'aunou meritat:
 Dius, gardats nous de las menassos
 Que nous fan aqueles bestiaffos,
 E sion de nous forobandits
 Les malhurs que nous an predits:
 Toutis bous, preserbats de gracio
 Vno troupo ta bounifacio.
 Aco dit: fa coupa d'abord
 Les cables estacats al bord,
 E, per s'alcinha del ribatge,
 Latsa prestomen le courdatge.
 Las belos s'empreinhon de ben,
 E nous noun fugén tout baten.
 Dessur las brumairos oundados,
 Doulan las barquos soun guidados
 Tan pel ben coumo pes Patrous,
 Ses sabe cap de randé-bous.
 De miéjo mar besén fotso Ilos,
 De grandos é petitos Bilos,
 Zacynto fourec la plus prés
 Ount on se calfo à petit frés:
 Dulyco, Saméc, é Narito
 Sur vn roc coum'vno garito.
 Des rocs d'Itaquo noun fugén,
 E cridan toutis dél plus lén.
 Diabls sio la térrò noüirisso
 Del cruél, é maïssant Vlyssò,
 Que lhagués elo per nous tous

Birat le brés dessus dejouts.
 Péy besén de nostro fregato
 Le mount aurátjous de Leucato,
 E Fébus se ba presentan
 Que les Marinhés creinhen tan:
 Nous abourdan aquel ribatge,
 E noun anan dret al bilatge:
 On gito l'ancro dabal cap,
 E les quiouls s'assieton sul tap.
 Dounco dins aquel loc pourtadis
 Doulan n'éren iamay estadis,
 A Iupitér sacrifican
 Le foc ais autas alucan
 An le ben de nostros pregarios
 En l'estat qu'én ta necessarios,
 E fasén les iocs d'Accioun
 A la modo des d'Ilioun.
 Cadun de mas Gens se disputo
 A qui pouïra may à la luto
 Vntats d'oli pel miéy d'un cam,
 E touts nuds coum'Ebo é Adam.
 Elis soun fiérs d'abe'squibados
 Tan de Bilos qu'abén troubados
 Habitados des maïssans Grécs,
 De counte arrestat nau ò dex:
 E ses cap de sorto de guérro
 Passat per l'enemigo térrro.
 La lampo del Cél entretan
 Siéc toutis les meses de l'an,
 E l'hybér tourrat an la Biso
 La mar blúo fan beni griso.

Yeu m'en bauc penja le bouclié
 Dél grand Abas de fin acié
 A l'vn des pilas de la porto ,
 Péy y méti vn cartél , que porto :

Enéo penjo aci l'arnes

Qu'as Grécs biétouriouses a pres.

Aco fait , coumandi qu'on quite

Aquel port , é qu'on rame bite.

Encountinen les Matalots

Fan peta de soufflos as flots ,

Toutis ais abirous s'affanon

E la mar en passan engranon.

Des Feacs les nautis carnéls

S'abalissoun de nostres éls ,

Nous coudouïssan les bords d'Epiro ,

E nostro floto se retiro

Quan besén retira le ioun ,

Al boucal del port de Caoun :

E d'aqui moun Escoüado filo

Dret à Butrot la nauto Bilo.

Vn brut aqui , qu' me surpren ,

Per las dos aureilhos me pren

(E yeu cresioy qu'on se trufféssô)

Que dins quelques bilos de Gréssô

Le Fil de Priam Helenou

Coumandabo coumo Seinhou :

E qu'abio'spousat Andromâco

Beuso de Pyrrus fil d'Eâco ,

Qu'éro'stado sa belo Sor

Tan que fourec moullhé d'Héctor.

Le recit d'aquélos noubélos

M'embaboutis éls é cerbélos,
E moun cor qu'es toucat al biu
Sint vno prufou de passiu
De bese aquel gran Persounatge,
Per m'infourma de soun mariatge,
E sabe s'en posto, ò al trot
El benguec de Troyo à Butrot:
Praco dounc yeu me meti en biatge
E quiti barquos é ribatge.
Andaquel'houro per hazard
Tout countro la bilo, à l'escart
Dins vn bosc la pauro Princefso
Andromaco touto en tristefso
Prép del bord del fals Simoys
Fait coumo l' de nostre pays,
Fasio de lugubros ouffrandos
De presens, é de bounos biandos
A las cendres de soun Héctor
Qu'elo plainho de tout soun cor,
E soun armo en plouran cridabo
Qu'à l'entour del toumbél roudabo,
Qu'elo pel paure trespasfat
De gasou berd abio dressat,
Eyabio rabe counsecradis
Dus fants autas de dol paradis,
Permo que l' soubeni d'Héctor
Ly reberdis soun mal-de-cor.
Quand elo bic qu'yeu m'aprouchabi
E d'armos Trouyéno pourtabi,
Debarginado de soun sen
Per vn tan estrange acciden,

Coumo s'agues bist vn fantauomo
Gitéc vn bram coum'vno faumo
E benguec reddo de pel cos ,
Le fred la fasic d'os en os
E toumbéc touto estabanido :
Péy al cap d'vn tens respelido
Denoufec vn pauquet sa boux ,
E me dissec aquestis mouts :
Esaco toun beray bisatge
Fil de Deéssô ? quin messatge
Me portos-tu ? fay m'o sàbe ,
E parlo se tu es re de be ,
O s'és re de mal , qu'abaliscos ,
Es el dounc bertat que tu biscos ?
O se tu es mort , coumo m'an dit ,
Ount es Héctor moun boun Marit ?
Aco dit , le cor se ly sarro
E le pas de la boux se barro :
Més les els à fauto de boux
De dol alandégoun lour doux .
Al cap d'vn pauc coum'vno baujo
Elo se despéro , elo raujo ,
E senfe sàbe so que dits
Empleno tout le loc de crits .
Yeu besèn la bouno Princeffo
Dins aquel tresport de tristessô ,
De poou d'aguerri sas doulous
Nouly disi qu'vn mout ò dous ,
E mémo gairebe gausabi
Espeli la boux quan parlabi .
O pla cértô , gracias à Diu ,

Andromaco , incaro soüy biu ,
E coum' vn fourfat de galéro
Passi mous iours en gran miséro :
Nou soüy pas mort , noun crejos res,
Car tu beses prou so qu'en es.
Helas ! quino mal-abenturo
T'a fait , per countenta nature ,
Prene vn Gréc per toun fabourit
Beuso d'un ta brabe marit ?
Trobos y tu may d'abantatge
Que n'abios al prumié mariatge ?
Qu'à Pyrro ajos dounat toun cor
Tu , qu'éros la moullhé d'Héctor ?
Elo de bergouinho counfuso
Cérco à soun pecat vn'escuso ,
E de poou qu'a de m'issourda
Parlo atal ses gaire crida :
O Polyxéno fourtunado
De t'estre bisto coundannado
A mouri sul toumbél d'Aquil
Per Neoptolémo soun fil
Prép de las murrailhos de Troye ,
Tu , que cap d'home per sa proyo
N'a tirado iamay al sort :
E qu'as may aimat prene mort
Que de te bese touto bibo
D'un Marit enemic captibo.
Yeu , quand Ilioun fourec ars ,
Permenado per forso mars
En qualitat de prisouniéro
Suspourtégui l'audacio fiéro

De Pyrro, aquel bastard d'Aquil,
 Amay las poüilhos de soun fil,
 Qu'en tout be que foussi sa Maire
 Me maltratabo coumo l' Paire.
 E Pyrro quelque tens aprép
 Acainhardit coum'un biél Lép
 D'amour per la bélo Hermionno,
 Me quito : é per Moulhé me douno
 Al Prince Helenou moun Cunhat :
 Més al cambi n'a re gainhat
 Qu'vno prounto mort que lyn résto :
 Perso que le ferious Orésto
 Bourrelejat de soun pecar,
 E de gran passiu alucat
 Qu'vn Couribal agues l'hardieffo
 De ly derrata sa Mestresso,
 Le surprenguec prép de l'auta ;
 E la tésto ly féc fauta.
 Per la mort de Neoptolémo
 Soun thresor, é soun Rialme mémo
 Endebenguec à Helenou,
 Que despéy n'es méstre é Scinhou.
 E quand el y féc soun intrado
 Cambiéec de noum à la countrado,
 Noumméc le pays Caonic
 Del noum de Caoun, qu'y mouric :
 E féc sur aquesto moun-joyo
 De Pergams, amay vno Troyo.
 Més digos, quin sort é quin ben
 Te meno aci presentomen ?
 E quin Dius à guidat toun biatge,

Qu'ajos pres tэрro à moun ribatge?
Que fa toun effantet Ascan,
Biu-el à lhouro que parlan?
Que deja Troyo...Aqui Andromaco
S'arrэsto, coumo l' cor ly flaco:
Apэy repren: Quin regrэt gran
Diu aro abe le paure effan,
E quin mal nou diu pas el traire
D'abe perduto sa bouno Maire?
Las bertuts d'Enéo é d'Hэctor
N'escalfon pas elos soun cor?
Atal en plouran me parlabo
E forso plans al Cél gitabo:
Més sous regrэts andaquel pun
Ly serbion coum'vn pet al pun.
Quand Helenou sort de la Bilo
Acoumpainhat de may de milo,
Que counceis que nous én des sius,
E qu'én Trouyéns noun pas tousius:
Nous meno à sa petito Troyo,
Ed'vn cor esbandit de ioyo
A cado mout de soun discours
Laiisso ana qualcun de sous plours.
Troyo bauc de lén recouneisse
Qu'abio bermat al loc de creisse,
E de Pergams toutis noubэls
Faitis sur l'emmolle des biэls:
Y besé la ribiéro Xanto
Noun pas coumo l'autro pourtando,
Perfo qu'on la poudio passa
A pé sée ses se descaussa:

E talpun bengut à la porto
Que Séo per subrenoum porto ,
N'embrassi de gauch les pé-drets
E lour fauc milanto poutets.
Tabe les Trouyéns y benguegoun
E les ben-benguts y fouregoun ,
Car le Rey tantis que nhabio
Dins soun porge les recebio ,
Obe certo iusqu'al plus mendre.
A péy , perso qu'éro Dibendre ,
E que y abio demélt nous aus
De Papistos , é d'Igounaus ,
Dins de baisselo d'or per meïsses
El nous fa serbi car é peïsses :
E mas Gens miegis degoustats
Nou piloun que de dus coustats.
De ma'n ma fan troua la rasso
En disen entr'els topo,é masso,
E dinquo que noun poden plus
Beboun à l'aunou de Baccus :
Tres iouns aqui fasén la bido.
Entreran le ben nous coubido ,
E las belos per nous couïta
Benen vfflos del ben d'Auta.
Yeu dounc parli atal al Prouféto :
Trouyé, des Dius grand Interpreto,
Que sabes (se cap d'autre nha)
Tout so que beses debinha ,
Tu qu'as intelligenso claro
Des Trespés , é Lauriés de Claro ,
Que sabes remerqua d'an l'el

Quan d'estelos ya dins le Cél,
 E que de l'auselenc ramatge
 Tiros boun ò maubés presatge,
 Amay de lour bol atabe
 Predises le mál ò le be,
 Digos me (car les sants Ouracles
 M'an dit, qu'aprèp de grans oustacles
 Moun biatge serio fourtunat,
 E Diu per coussel m'a dounat
 Qu'en Itailho iou m'en anéssi,
 E qu'aquel terradou cerquéssi,
 Que per mi serio bel é bou.
 La soulo Harpyo Celenou,
 E nou ya re que tan m'afflige,
 M'a predit vn bilén proudige,
 Que nous semblario que de fam
 Aurian las dens loungos d'un pam;
 Aco me disséc l'orro masquo)
 Digos me so que cal qu'yeu fasco
 Per aquel malhur ebita,
 E tan de penos surmounta.

Helenou, le cunhat d'Heléno
 Coumo éro de coustumo anciéno
 Aucit qu'aguec vn gras bedél
 Implourée la fabou del Cél,
 E laisséc sul muscle penjantos
 De sa mitro las peulhos santos,
 E dins le temple de Fébus
 Me menéc rabit é counfus:
 El tussis, escrassó, é se mouco,
 Apéy de sa dibino bouco

Le Proufeto é boun Capéla
 Se met atal à me parla.
 Déssô-nat, fermomen yeu cresi,
 E dins l'esprit claromen besi
 Que quelque Gran guido le trin
 De tas barquos, é que Iupin
 A de la sorto debanado
 L'escauto de ta destinado,
 E qu'el mémo dedins le Cél
 Ne fa rouda le grumicél:
 Affi dounc qu'en asseguanfo
 Tu poscos dins ta floto sanfo
 Las mars estrangéros rouda,
 Péy al port d'Itailho abourda,
 Yeute bauc dire, se m'escoutos,
 Qualquos paraulos noun pas toutos:
 Perfo que las Parquos jamay
 N'an boulgut enseinha m'en may,
 Elunoun ta grand'enemigo
 Noubol pas que may yeu t'en digo.
 Sapios, que l'pays Itailhén
 Que nou te pares pas fort déné,
 E, nésci, gairebe te creses
 Estre arribat al port que beses,
 Es de ta routo separat
 Per vn lounq cami degarat.
 Puléu que nou bastiscos Bilo,
 Sur las bagueos de la Sicilo,
 Te caldra d'vn bras bigourous:
 Fa goudilha les abirous,
 E dins tous baisséls en persouno

Ana cerca la mar d'Aufouno
 Més per garda de te peca
 D'entresseihnos t'en baue merqua,
 Reten los, é que t'en soubengos.
 Quan tout rabassejan tu bengos
 Prep del bord d'un flube à l'escart,
 E qui rencountres per hazard
 Dejouts vno floto de casses
 Plantats prep de l'aigo à dus passes
 Vno Tréjo, an trente Gourrous
 Penjoulats à sous poupelous,
 E tapla Tefsous coumo Trejo
 Blancs, ò de prep, coumo la néjo;
 Acos le loc oun le Desti
 Bol qu'angos la Bilo basti
 Aqui cal que tous mals s'espassen,
 E tas penos se def-alassen.
 Quant à la fam, nou creinhos nou
 Las menaffos de Celenou
 Qu'a dit que manjarios las taulos,
 Tout aco nou soun que paraulos:
 Le Sort se fara fa cami,
 E Fébus que parlo per mi
 Se le prégos de boun couratge
 T'assistara duran toun biatge.
 Sur tout gardo te, moun Effan,
 De t'aproucha ny'n tan ny'n quan
 Del bord Itailhén an ta floto
 Countro qual aquesto mar floto:
 Toutis les locs petits é grans
 Soun habitats pes Grécs maiffans:

Aquí an les Locros bastit Bilo,
 E per de Souldats may de milo
 Idoméno fer é mati
 Gardo le pays Salenti :
 Aquí féc tabe per retréto
 Vn fort le Prince Filetéro
 Del pastre Melibéo fil,
 E ly dounéc le noum Petil.
 Péy quan ta floto ses doumarge
 Ajo ancrat delà' aquel ribatge,
 E qu'auras per paga tous borts
 Dressats les autas prép des flots,
 Prégo, dan la tésto estroupado
 D'vno bélo icharpo incarnado :
 De poou qu'en fan tas ouracius :
 E les sacrificis as Dius,
 Qualque mino de péffo falso
 Nou te bengo gasta la falso,
 E trebla s presatges del Cél
 En t'agachan de maissant él.
 Gardo, de poou de defaguici,
 Talo modo de sacrefici,
 E fay as tius à l'abeni
 La mémo metodo teni.
 Péy quan le ben an ta Coudrilho
 T'aura mes al bord de Secilho,
 E beiras en aquel endret
 S'alargi le Pelor'estret,
 Siéc toutjoun à gauch la térron
 E tournejo d'abas ma'squérro
 La mar d'vn gran rebirocouet,

En t'aleinhan del coustat dret.
Aques locs (tan le tens é l'atge
Poden fa cambia de bisatge
A tout so qu'es bestit de cors)
Se partigoun d'un grand esfors,
Car las dos térras n'éroun qu'vno :
Més vno baguo de Neptuno
L'Itailho dé l'esfors que féc
De Sécilho def-agafféc,
E de cado coustat asago
Cams é bilos aquelo baguo
Per vn canal qu'es fort éstret.
Syllo se ten al coustat dret,
E Carybdo à l'esquer, qu'engouto
Dins le gouffre de sa gran goulo
Les grosses flots en cabussan,
Péy les regalo quantequan
Ental planché de las estelos,
E fa gourma l'aigo damb'elos.
Més à Scyllo, vn gran antre escur
La reten coum'en loc segur
Que le cap foro del trauc tiro
E les batéus as rocs attiro:
Dél cap iusquos à l'embounil
E mémo iusqu'al penchenil
D'vno filho porto la mino,
Amb'un bilén cos de Pourcino,
Vn bentre de Loup, é dos coños
De Dalfi ly penjon al dos.
Bal may, de poou de qualqu'escorno
Que de Paquin cérques la borno,

E que tu aloungues toun cami
 Que de bese é d'augi fremit
 Dins soun escur é prigoun antre
 Scyllolédo coumo le diantre,
 E les rocs al jap retounti
 Des cas que n'y fan que glati.

Fil de Déssio, quanto del resto,
 S'y eu é de ploum dedins la testo,
 Se l'on diu crese à Helenoun,
 E se le gran Dius Apolloun
 Ambe sa debinairo haleno
 De bertats moun cerbél empeno,
 Assu sur tout yeu te diré
 E tres cops t'en abertiré:
 Per pregarios puléu adoro
 De Saturno la grandio Noro,
 Vffris ly de boum cor tous bors,
 Gainho lo per presens debots:
 Car el nou ya Fenno ta fredo
 Qu'on n'escalfe an talo mounedo,
 E qu'on nou ly gainhe le cor
 S'on la serbis an de plats d'or.
 Atal, la Sicilo quitado,
 Arribaras an ta brigado
 Bi&tourijs é ses cap de mal
 Al bord del terradou Papal.
 Pourrat aqui dedins ta floto
 Bay t'en sence quita la boto
 A Cumos, doulan tu beiras
 Tout cop que la regardaras,
 Vno Bielho que fa taberno

Dedins vno grando cabérno,
 E qu'on noummo praqui à l'entour
 La Debino de Gratentour,
 Que sab fa la bouno abenturo,
 Amay gari de mal-faicturo
 E tourna les osses à loc:
 Elo dins vn couffin de roc
 Que ly sèrt de réire-boutigo
 Escriu, iusquo tan que las digo,
 Sas Proufecïos sur de sèls,
 O de troffes de cartipèls
 Faitis en moucadous de mérido:
 E permo que cap nou s'en pérdo
 O qu'on nou ly'n pane qualcun,
 Elo les arrenge vn per vn,
 E, fauto de coffre, ò de caïssò,
 En vn couffin d'antre les laïssò.
 Aquelis troffes de papié
 Qu'elo a sarradis à quartié
 Nou cambion de reng ny de plasso,
 E demoron toutjour amassò.
 Més se la porto elo durbis,
 E per malhur vn ben coulis
 Ne porto les papiés en l'aire,
 Ia cèrto nou se chauto gaire
 En les besen boula pel roc
 Deïs arrenga, ny metre à loc,
 Talomen que les paures Diabls
 Benguts counsulta sous Ouracles
 Que per elis se trobèn muts,
 S'en tournon coum'èron benguts,

E d'azir bouldrion que la Louïro
 Agues la matrissô ò la fouïro.
 Qu'aqui almens le retardomen
 Nou te fasco pas péssomen,
 Car le que per soun proufit muso
 Nou diu plainhe la loungo muso :
 Que que t'acousselhen tas Gens
 Noun fascos pas ny may ny mens,
 Memo en tout be que de tas belos
 Le ben posco engroüissa la telos,
 E qu'ajo bel tens-a buffat:
 Per aco nou sios pas ta fat:
 Que n'angos trouba la Debinon
 Pleno d'vno foulhò dibino,
 Que te fara fa coullaciù :
 E prego lo per mor de Diu
 Qu'elo te respoundo en amigo,
 E soun fant Ouracle te digo.
 Car elo nou manquara poun
 De te fa sabe quinis soun
 Les d'Iailho, é lour bilén bici
 D'abe las gens per traidourici :
 Toutos las guérros à beni,
 E le trin que dibes teni
 Quan din le dangés tu te metos
 Per ne fourti las bragôs netos :
 E se nou lhés chiche d'aunous
 Elo randra toun biatge hurous,
 De tout aco per toun serbici
 Éro besoun qu'yeu t'abertissi :
 Aro dounc, moun effan, adieu,

Bay t'en à la'gardo de Diu,
E fay per tous esplets ses counte
Qu'al Cél la gran Troyo s'en moute,

Aprép que le Debi sabent
Coumo moun amic é parent
M'aguec tengut aquel lengatge:
Dessus de rouffis de bagatge
Fa carreja dins mous baissels
Fotso presens riches é béis,
D'or en lingots, d'autre en mounedo,
De bori, d'estoffes de sedo,
D'argen tres cargos de coutals,
Pairols, bassinos, é metals,
Vno richo coto mailhado,
D'anelets d'or touto tramado,
Amay vn bél cascou emplumar
Qu'abio Pyrro quand éro armar.
Ely aguec tabe per Anquifo
De presens faitis à sa guiso,
Dos culotos, é dus argauts,
Vn bél parel de croconauts,
Vn'escarcélo, dos bounetos
Amb'vn biél estuch de lunetos,
E vn autre de curodens,
Amay vnis bielhis pendens.
Le boun home tabe nous bailho
De grandis rouffis de bataillo,
E de Guidos, per nous mena
En quin loc que boulgan ana:
D'abirous as batéus soun meses
E mas Gens perbesits d'arneses.

Anquifo tout affasendat
 Entretan abio coumandat
 Que las belos on despleguéss
 E que la floto s'aprestéss,
 De poou que le retardomen
 Nou nous gardés de prene l'ben.
 Le Debi, que le resperabo
 E bélcop d'aunou ly pourtabo,
 Ly dits : Anquifo aimat des Dius,
 Tu te podes teni glourius
 De so que Vénus ta poullido
 De toun amour enfadesido
 Dins soun lhéit noubial t'a boutat
 Al loc de soun Escamboutat :
 Qu'és dus cops sourtit en gran ioyo
 Del mitan del debris de Troyo,
 Tu as l'Itailho daban les éls :
 Bay l'arrapa dan tous baisséls :
 Més daban que nou t'y acasiscos
 Tu as à courré de grandos risquos,
 Delà bél trós te cal poussa,
 E lén darré-tu la laissa :
 O que ta lén es de la nostro
 La térró qu'Apolloun te mostro.
 Bay ten : yeu t'é dit so qu'en es,
 Biéilhard trop hurous d'abe mes
 Vn Effan ta bou dins le mounde,
 Que n'a degus que le segounde :
 Nou boli pas te teni may,
 De poou qu'é qu'un trop loung delay
 Nou porte quelque preiudici

Al ben , que buffo ta proupiçi.
 Sa pauro Moulhé d'autro part
 Marrido de nostre despart,
 De raubos de fiél d'or tramados
 Qu'éron al petit pun oubrados,
 E d'vn bél Sayou de clinçan
 Fa presen al petit Afcan,
 An forso autres bélis oubratges
 Faissounats à grandis ramatges
 Que nou cédon pas en aunou
 As presens qu'a fait Helenou:
 E ly ten aqueste lengatge,
 Pren asso, moun fil, coum'vngatge
 Que mas mas an boutat al iour:
 Pren o per temouén de l'amour
 D'Andromaco la malhurouso
 Del grand Héctor l'indigno espouso:
 Pren aquestis darriés presens
 Que te fan aro tous parens,
 O soulo semblanso bibento
 Qu'Astyanax me represento,
 Car, coumo les tius, el abio
 Sa caro, é sous éls quan bibio:
 E se nou foures mort mainatge
 Aro seriats toutis d'vn atge.
 Yeu tabes en nous separan
 Lour dissegui tout en plouran:
 Menats bous aus iouyouso bido
 De qui la fourtuno es bastido,
 Bous en despitan del malhur
 Iouisséts d'vn repaus segur:

E nous aus, ma bouno Andromaco,
 Anan toutjour de bioou en baco:
 Nou cal poun qu'à cop-d'abirous
 Bous laurets la mar, coumo nous,
 Nimay que per cap de bataillho
 Cerquers le terradou d'Itailho,
 Qu'en may nous autres persiguén
 En may el se reculo lén,
 E s'en fuch en may on l'apelo
 Coumo l'gat de Ioüan de Nibelos
 Bous beséts aci le pertrait
 Que bostros mas mémos an fait
 De Troyo, de Pergam, e Xanto:
 E prégui la Magestat santo
 Qu'aco sio iouts vn Sort milhou
 Que nou fourec le d'Iliou,
 E iamay de la Gréco armado
 Nou sio bostro bilo assiejado:
 E s'vn iour moun bounhur es tal
 Qu'yeu posco intra dins le canal
 E dins les cams besis del Tybre,
 E que iou bejo franc é libre
 La Bilo proumeso des Dius
 Bastido per loutja les mius:
 De nostros dos Bilos besinos
 E de las dos naciús cousins
 Sourtidos d'vn mémo Dardan,
 E que courrut mémo hazard an,
 Per vn'amistanso coumuno
 De toutes dos noun faren qu'vno:
 E les qu'aprép nous naifferan

Se nous nou pouden au faran.
 Nous aus bougâ prép des Ceraunos.
 Roës nauris de may de cent aunos,
 D'oun fense gaire camina
 En Itailho l'on pot ana.
 Le Soulel qu'en ioun nous issorbo
 Entretan ba fa catitorbo,
 E les mounts plus assouleilhats,
 Souñ d'oumbro tous amantoulats.
 Debarquats qu'en, en diligenço
 Estendén nostro corpulenço
 Sul ribatge tan desirat,
 Aprép qu'al sort abén tirat
 Les qu'apéy calhò que ramésson
 E que les autres relebesson :
 E sul bord que n'e pas bainhat
 Sounhan nostre cos magainhat.
 Les homes s'en ban fa budanjo
 De... qui au dira, ly diré, manjo
 E las fennos qui là, qui ça
 S'acoüaton tabe per pissa.
 Apéy à la gayo frescuro
 Dounan à las tripos pasturo,
 E per n'abe gaire de pa
 Disén gracios à miéy soupa.
 Al cap d'un pauc la son plamento
 D'aigo de pabot endourmento
 Nous ben les membres espouscal
 E nous metén tous à rounca.
 La néit plus negro que d'amouros
 Sur souñ car tirat per las houros

N'abio pas, per fa plasso al iour,

Faito la mitat de soun tour:

Quan le diligent Palinuro

Que drom d'vno son pauc seguro,

Se lebo del lhéit daban tous

En fan le signe de la croux:

E de cado coustat se biro

Affi de bese quin ben tiro,

E nou ya cap d'estelo al Cel

Qu'el nou la remérque de l'el.

Bey en quin loc soun las Hyados

Que nous menon tan de plujados;

Oun la Clouco an sous Poulicous,

Oun le Lugra, les tres Bourdous;

E se la grando é petito Ourso

An fort abansado lour courso;

S'Orioun armat d'or lufis

Que les Dius fé goun de lour pis:

E besèn de touto crumado

La capo del Cel escrumado,

Qu'al segu noun poudian ana,

Le signal el nous ba douna

Engitan de dessus la poupo

Tres crits per rebeilha la troupo.

D'aquel port nous autres biardan

E sur la mar nous azardan

A l'esclaire de las estelos,

E desplegan toutes las belos.

Deja d'vn rouge cramesi

L'Albo coumenfabo à lusi,

E las estelos espauridos

Depel Cél s'eroun abalidos :
Sul tens que nous autres besén
Daban nous lustreja de lén
Les feticols , é l'esplanado
De l'Itailho tan desirado.
Acato que la descrubic
Nous cridéç taléu que la bic ,
Garats à laforo l'Itailho :
A suito touto ma Canailho
En gitan fotso crits al Cél
La saludéc an le capél.
Anquiso qu'éro sur la poupo
Courounéc vno grando coupo
E l'emplenéc de bi precius ,
Péy inbouquéç atal les Dius :
Diús Admirals de la marino
Que , quan la tempésto mutino
An las bagueos se ba gourma ,
La poudets léu repasima ,
Dounats nous vn ben ses auratge
Per facilita noltre biatge :
E praffi que n'abansen may
Buffats nous darré , se bous play.
Bibat , iou sinti que ses truffo
Le ben de milhou'n milhou buffo ,
Que plus prép nous parès le port
E sur la terrasso del Fort
Se mostro la Gleiso supérbo
De la guerraciéro Minérbo.
A mémo tens mous Coumpainhous
Countentis coumo de Seinhous

Las belos tendudos amanoun:

Apéy a plec de brass'affanoun

D'estoríe la proüo ental bord.

Del coustat del Leban ya'n port

Fait en arc , oun de fiéro audacio

Les rocs apausats facio à facio

Fumoun, coumo d'ouustals brullats,

De la bapou des flots salats

Qu'à secoutidos les asagoun,

E del fum aquel port amagoun:

Dos rocos en formo de tours

Laißoun ana lours brasses lourds,

Que coumo dos fortos barriéros

Tenoun las baguos prifouniéros:

E le Temple qu'es al delà

Semblo del bord le recula.

Abourdadis qu'en al ribatge ,

Nous besen per prumié presatge

Quatre béls rouffis toutis blancs

Que toundoun l'herbo de pes cams;

Sa dits moun Paire : estranjo Téro

Tu nou nous presatges que guérro!

En tens de guérro les Souldats

S'armoun de rouffis pes coumbats:

Més tabe las mediffoß Rosfos

Qu'an foumes lour col as carroßfos

Poden estre signe de pax

Auta pla coumo de patacs.

Pey aprép adouran sur l'herbo

La Dibinitat de Minerbo,

Que la prumiéro a recebut

Nostro troupo en gauché salut:
 E nostros téstos inclinados
 Crubén d'icharpos incarnados
 Daban les autas de Iunou,
 Pel coumandomen d'Helenou,
 E ly fasén tous sacrefici
 Per nous randre soun cor proupici.
 Taléu l'vffici fait, é dit
 Ses y manqua d'un trabés dit,
 Seloun l'ordre del sant Proufeto,
 Ses may musa fasén retréto,
 E guinsan tous d'vno faillou
 De las belos le trabessou:
 Péy quitan las bilos de Gréssou
 De poou qu'on nou nous y attrapéssou.
 D'un coustat le repléc se bey
 De Tarento, que (coum'on crey)
 Fourec bastido per Herculo,
 Cresenso beléu ridiculo:
 De Lacino d'autre coustat
 Pares le Temple naut-mountat,
 Del mount Cauloun la forto plasso,
 E le trinco-batéus Sylassou.
 De la floto'stan nous besén,
 La mountainho d'Etna fort lén:
 Augén le gran gouffre que groundo,
 Les rocs souffletejats de l'oundo,
 E le feroutge sou des flots
 Que se roump countr'aquelis rocs:
 Las baguos deis escuéis que sautoun
 E l'vno aprep l'autro s'anautoun,

E biroun d'un esfort ferious
Tout le sable dessus deious.
Moun Paire dits : per la mordiéno
Acos la Carybdo biléno :
Aco soun les guas qu'Helenoun
Nous demoustrabo l'autre ioun ,
Amay las rocos defairados :
Tirats m'en bite , Camarados ,
E toutis d'un bras bigourous
Escrimats bous ais abirous :
Les Matalots d'affecciu grand
Fan so qu'Anquiso lour coumando :
E Palinuro d'un esfors
Dabal coustat esquer estors
Le nas brungent de sa Chaloupo :
A soun imitaciou la troupo
Ambe las ramos e le ben
Tabé dabas ma'squerro pren.
Las barquos al Cel ennairados
Sur las bossos de las oundados
Semblon nous mettre en Paradis ,
E las mémos atal medis
Coumo las oundados s'en tournon
As croutous d'Isser nous enfournoun.
Dins le bentre curat des rocs
Les escuêls trounégon tres cops ,
E tres cops besén espoutido
La brumo countr'elis flatido ,
E les astres legremeja
Des flots que les ban bateja.
Penden aco , déjà fort lasses

D'abe trop estirats les brasses
 Le Soulel amay le boun ben
 Nous quitoun, é la néit nous pren
 Atal ignourens de la routo
 Ses sàbe doulant on se bouto
 Ny quin cami nous aus tenén
 Al port du Cyclopos benén.

Aquel port es (sa dits l'Historio)
 A l'abric de touto bentorio,
 E que n'a ny flus ny reflu,
 Grans'on n'a iamay bift cap-plus:
 Més Etna(so que l'mounde estouno)
 Prép d'el amb'vn gran fracas trouno:
 Abés cops pouffo vno niboul
 Que ran l'aire crum, é treboul,
 Amb'vn fum de pego pudento.
 E dan manto belugo ardent:
 Ennaïro les flams en gruméls
 Qu'ais astres ban cura les éls.
 D'autres cops de sa largo panfo
 (Coum'vn qu'es trop ple de pitanfo)
 Boumis per forso à grandis rots
 Sous intestis faitis de rocs:
 E las péiros miéjos foundudos
 Dins soun estoumac reboundudos
 Apilo en l'aire, en cridan, ay!
 Coum'vno fenno que s'ajay:
 E soun bentte, ò puléu sa groto
 A grandis buls toutjoun gargoto.
 Le brut es semenat per tout
 (E jou boun diré quelque mout)

Que l'cos del Gean Encelado,
Que dounéc al Cél l'escalado
Per éstre égal à Iupitér
Coum'autre cop féc Lucifér,
Vifclat de la flambo célesto
Despéy les pés dinquo la tésto,
Es trulhat d'aquel bilén pes,
E qu'Etno, que dessus ly an mes,
De sous fournéls crebats regorjo
De grandis flams à pleno gorjo
E tout cop que biro soun lard
Las de se jaire d'vno part,
Fa trambla lén may d'vno légo
La Secilho quan se boulégo,
E cruéb le Cél d'un ta gran fum
Que per y bese cal de lum.
Tout aquelo néit, Misérables,
Nous es abist qu'augén de Diabls,
E, be que dins vn bosc escur,
Degus n'es praco plus segur,
E persouno nou s'amageno
Ny nou bey qui tan de brut menò:
Perfo que les astres del Cél
Nou poudion pas fa lugri l'él,
E la néit d'vno niboul bruno
Labets issourbabo la Luno.
Atal, an milo aprehensius
Passan la néit, en pregan Dius
Que nous garde d'aques fantomes
Sion elis de bestios, ò d'hommes.
Le Soulel dounco le Dijaus

Qu'abio may dourmit que nous aus,
 An le iour del lheit se lebabo,
 E l'Auroro que le guidabo
 Acampabo amb'vn gran toudos
 Las ousmbros, é batio le ros
 Qu'aurio mulhat le rigot blounde
 Del gran Luminari del mounde.
 Quan, ses y sounja, de demest
 Le fort espes de la fourést
 Besén à trabés de bartasses
 Beni enta nous à grandis passés
 Vn Espiétgle bestit en gus
 Que n'es counescut de degus
 Le cos demesse la pauiéro
 Tout denougailhat de magriéro,
 Qu'esten las mas de grand'ardou.
 Coumo qui demando perdou.
 Nous l'agachan, noun pas ses crénto
 Tan fa mino nous espabento.
 Car el a les cils abanfats,
 Les éls dins le coup enfounfats,
 Lenas fort lounq, é fait à guiso
 D'vn biel Pantaloun de Veniso,
 Las gautos coufudos de fam,
 La barbo lounqo d'vn gran pam
 D'escato é de rul touto pleno,
 Oun les mourpiouns fan lour garenos
 Sous habillhomens soun coufuts
 An d'espinos é de lapucs,
 E vn mantou bat sur sas garros
 Doulan les pesouls fan à barros,

El al résto de naciü Gréc
 (Almens coumo m'asseguréc)
 E qu'anéc, abio qualqu'annado,
 A Troyo dan la Gréco armado.
 Taléu qu'el descrubis de lén
 Las armos é lhabit Trouyén,
 S'arrésto vn pauquet sur sa pisto
 Espabentat de nostros bisto ;
 Apéy de legremos tout chop
 S'en cour dret al bord tout d'un cop,
 Ambe las mas iuntos nous prégo,
 E d'aquesto faillou renégo :
 Pels astres, é lour lum ta bél,
 Per tantis de Dius que ya'al Cél,
 E praquel esclaire que rajo
 Bous prégui, Trouyéns, que que yajo,
 Qu'ambe bous autres me prengats :
 Menats m'apéy doulan boulgats,
 Ais Antipodos, en Escosso,
 En Turquô, en Panpaligosso,
 Dins l'Ilo de Taprobana,
 Yeu seré countent de yana
 Be sabi (é brico nau denégui)
 Que iou soun vn Souldat qu'anégui
 An la floto Gréco assieja
 Ilioun, sét ans a deja.
 Praco, se ta gran es moun crime,
 Secoutérs me dedins l'abime
 E negats me dedins les flots
 Quan m'ajats assoumat de cops :
 Car almens s'yeu pérdi la bito

Coumo-moun pecat se merito,
 Yeu mouriré trop satisfait
 Que les homes au ajon fait.
 Aco dit: l'Espiéngle me farro
 Andos mas l'vno é l'autro garro,
 E ses s'en iamay destaca
 Se bouludabo coum'vn ca.
 Nous aus d'vno paraulo amigo
 L'exhourtan toutis que nous digo
 Couffi s'appélo, d'ount el es,
 E qui dins le mounde l'a mes:
 Quino fourtuno le malmeno
 En ly fan suffri ran de peno.
 E moun Paire ses may chauma
 Al ioüen home bailho la ma,
 E praquel gatge d'amistanfo
 Ly remet le cor dins la panfo.
 Péy el atal nous ba parla
 Pres vn pauc de couratge qu'a:
 Dedins Iraquo yeu nasquegui,
 E le Camarado fouregui
 Del desfourtunar Vlyssés,
 Home qu'es vn Diable en proués,
 E moun noum es Aquémenido:
 Adamast me dounéc la bido,
 Que n'abio la plus-part del tens
 Re per se mettre entre las dens,
 E fourressi iou (coum'el éro)
 Estat countent de sa pauriéro,
 Mous Coumpanhous per debrembié
 En partin d'aqueste grabié

De coüito, coumo qui galopo,
 Dins le gran antre d'un Cyclopo
 Aci me laiffégon helas!
 Aquel antre es un oustalas,
 O puléu vno groto escuro
 Un gran destrufi de naturo,
 Oun dins la sang nadoun les cors
 Abouffinats des paures Morts.
 Le Cyclopo es ta gran alrefto
 Queis astres ly'spulgoun la résto:
 Sa bisto douno la frayou,
 E sa paraulo fa ferou:
 (Dius dessarrats bostre trouneire
 Sur aquel Moustre mal-faseire)
 El se noüiris le Gargantuas
 De la car des paures Crestias,
 E de lour sang tebes s'embriaigo
 Qu'el beu tout blous ses gouto d'aigo.
 Yeu mémo l'é souën bift, Méssus,
 Al miey de l'antre d'els en-sus
 Prene dan sa grando manaffo
 Dus de nostres Souldats amaffo,
 Countr'un guin de roc les flati,
 E coumo d'yous les espouti:
 E del sang que ne regitabo
 Touto la Cabérno nadababo
 Yeu bigui qu'aquel Gran-goufié
 Andé pla farci soun gresié
 Les membres toutis cauts manjābo,
 D'oun le sang pes pots'ly rajabo,
 Qu'animats deis esprits bitals

Tramblaboun entre sous caissals.
Més certo de tan bouno chéro
Be paguéc pla la folo enchéro:
Nimay en vn dangés ta gran
Vlys nou s'oumblidéc de tan
De permettre qu'aquel Gimélo
Nous passés per sa gargamélo:
Car coumo del darnié repais
Plus sadoul qu'un porc à l'engrais
Sa tésto el aguec aclinado
Que la son abio gafainhado,
E desplegat soun bilén cos
Per touto la larjou del cros,
En boumin le sang à gourjados
E las biandos qu'abio manjados
Mesclados an de bi pudent:
Toutis labets d'un cor ardent
Pregan le boun Diu que nous guide,
E gârden qu'el nou se soucide.
A péy nous l'assiejan tout tour
Cadun amb'un furgou de four:
Més enly presentan la barro
El ben à s'estira la garro,
E gito un souspir coum'un bioou:
E nous à recula de poou:
Péy remes dins sa son prumiéro
Nous ly dounan dins la bisiéro,
E ly curan l'él dins le coup
Enly disèn, quan n'y bey gloup,
Que qui n'a qu'un oche, e pérd l'oché
Pot apéy dire bouno noche:

Tapauc n'abio sul froun qu'vn él
Gran coum'vn boutge de crubél,
O coumo la lampo de Fébo
Quand al plus gran mati se lébo;
Countens de nous bese benjats
De nostres Coumpainhous manjats.
Més fugéts, fugéts Miserables,
E roumpéts bitomen les cables.
Car coumo beséts gran é gros
Polyfémó, que dins vn cros
Embarro soun bestial de lano
E le mouls sét cops la semmano:
Cent Cyclopos ta grans de cors
Habitoun dins aquestis bords,
E coumo dé béstios estrainhos
Rodoun per las nautos mountainhos.
Deja la Luno vn cop é dous
A fait baïsa sours cournilhous,
Sa caro s'es arredoundido
Despéy qu'yeu trigossi ma bido
Pes bosques, de mést les oustals
Des plus salbarges animals:
Sur vn naut roc en sentenélo
Deis éls affusti la prunélo
Ande descrubi d'aquistan
Oun les Geans tournoun é ban:
Quan cridoun, o que ban à l'amblo
Le cor me bat, é moun cos tramblo:
Duran très meses, per moun meis
Yeu n'é tastat ny car, ny peis,
Més, ò trop magre coumpanatge!

Per hazard qualqu'albre salbatge
 Me dounabo sorbos, prunous,
 E de tal autre frut tinhou :
 De las hérbos la rasic duro
 Me serbissio de nouïirituro,
 E dedins aquel loc desért
 Yeu nou manjabi que dessért.

En fan per tout rouda ma bisto
 Bostro floto prumiéro é bisto,
 E fouffo d'vn Turc, ò Iousiu
 M'y souïy dounat à discreteiu.
 B'es prou que d'vno Gen cruélo
 Yeu l'ajo 'scapado ta bélo :
 Més bous aus faséts m'expira
 De quino mort que bous plaira,
 Yeu nou plainheré poun ma bido.

Coussi quicom Aquéménido
 Abio soun discours acabat :
 Quan besén sul mount relebat
 Al mitan d'vn troupeï d'aoüeilhos
 Polyfémo gran à merbeïlhos
 Qué mau sa gran masso de car,
 E ba dret al bord de la mar :
 Moustre de formo Descarado
 Qu'a la pruno de l'él curado,
 Per bastou ten à bel punhat
 Vn pinhé qu'es estoudoüinhat
 Qu'asseguro, é guido sous passés
 A trabés les rocs é bartassés.
 Las aoüeilhos ses poou del Loup
 Seguissoun l'orb que n'y bey gloup,

Que per tout amb'él las permemo :

E per alaugeri sa peno

E flata qualche cop soun dol

Vn gran pissre ly penjo al col.

Aprép que dinquo miéjos bragos

El s'es founhat dedins las bagueos ,

Del'él s'en labo la fainhò ,

La poustémo , é la bilénhò ,

E fa peta del mal qu'en passò

Las dens amb'vn'orro grimasso :

Nous aus besèn à miéjo mar

Aquelo pessasso de car ,

Qu'incaro de bel tros la baguo

Nou ly leco le trauc que cago.

Aprép que, coum'a meritat,

Dins nostro floto abén boutat

Le paure Gréc Aquéménido ,

Nous noun fugén à touto brido ,

E , ses mena brut , quantequan

Les cables del bord destacan :

Péy qui may pot sur la mar pleno

A cop-d'abirous s'escarmeno.

Coumo las ramos el enten ,

Al brut la rebirado pren :

Més besèn qu'en tout que s'apene

Soun bras es trop court per nous prene ,

E que soun gran cos n'es pas par

A la proufoundou de la mar

S'el nous perseguis dabantarge ,

Daban nou s'en tourne al ribatge

Gito , de couléro embuffit,

Vn tan espabentable crit,
Que touto la mar é sas oundos
Mémo dinquo las plus prigoundos
Estermentidos de sa boux
Se biroun so dessus dejouts:
La grando Itailho que l'a'augido
Ne demoro touto espaurido:
E dins sas cabérnos Etna
Tabé se met à roundina.
Les autres Cyclopos de mémo
Mauguts del bram de Polyfémó,
De las fouréstes é des mounts
Galopoun del naut iusqu'al founs,
E sus bords lour troupo se flanko
Ande sabe so que ly manquo.
Nous les besén quilhats sus pés
Que nous agachoun de trabés
Touts aquelis biléns Cyclopos
An lour nasses faits en garlopos,
Qu'attenhoun de la tэрro al Cél,
E n'y bèsoun sounco d'vn él.
Coumo dins la fourést dibino
D'Hércules, ò de Prouserpino
Les Cypresses, ò les Pibouls
Portoun le cap dins las nibouls.
Alabets l'espaben nous fouïto
De latfa les courdans de couïto,
E de metre la belo al ben
Ses bese de quin coustat ben,
Ny s'es fabourable, ò countrari:
Se n'éro l'abist salutari

Qu'Helenou me déc l'autre se
Que ma floto en re ny per re
De pouu d'un perilhous naufratge
N'engulhés poun l'estret passatge
Qu'es entre Carybdo, é Sylla,
E que bailhò may recula.
Bécy douncos à la boun'houro
Pel miéy del destret de Pelouro
Le ben fabourable tira,
Que fa las belos rebira :
E iou passî dan ma Patacho
De là le boucal de Pantacho,
De Megaro gainhi l'dessus,
E de l'Ilo basso Tapfus
A mesuro ques rancountrabo
Aquemenido me moustrabo
En passan touts aquelis locs
Qu'el abio bistis d'autres cops.

Daban le goulfe de Sicilo
Dret de Plem nyro on trobo vn'Ilo,
Dito Ortygio peis antics
Perso que lébo fotsò ourties :
Alféo aqui (coumo l'on crido)
Flube qu'a sa fourso en Elido ;
Iouts la mar sensè se sala
Féc soun aigo douffo coula :
Yaro ses qué degus le bejo
Amb'Arethuso s'abarrejo,
E dins aquel barrejadis
Pissoun touts per vn trauc medis :
Péy ban descarga d'aquel'Ilo

Lour pis dins la mar de Sicilo.
As Dius del loc randén aunou
Coumo nous diïsec Helenou.
D'aqui, fes fa may de demoro,
Passi pel terradou qu'Eloro
Quan subroundo coumo le Nil
Ran fort graniboul é fertil:
Péy fregui les rocs à fisanfo
Que Paquin dins la mar abanfo.
Aprép aco nous aus beséu
Camarino de bél tros lén,
Quel Sort, à peno de la bido,
Nou boulho pas que fous tarido.
Noustrouban apéy al delà
Les cams Gelouns, amay Gela,
Grando bilo, qu'atal s'apélo
Del noum de la ribiéro Gélo.
L'en d'aqui le naut Agragas
Nous fa moustro de soun bel nas,
Bilo que nouïris dins sa térro
De fort bounis rouffis de guérro:
Aprép elo Selino ben,
Que iou passî dan le boun ben:
E coudoüissi lén de la ribo
Les rocs amagats de Lilybo.
Apéy d'aqui (mal à moun dan)
Yéu arribi al port de Drepan,
Loc maudit, é de maïssant aire,
Doulan de Iupitér le paire
Gitéc la faux, ò le courtél
Quand aguec capounat le Cél.

Aqui, batut de tant d'auratges
El me calguec laissa per gatges
Anquiso moun boun Paire, hélas !
De toutis mous mals le soulas.
Madamo, dins aqui me quito
Le que m'abio dounat la bito,
Aprép abe, més ses abans,
Escapat de dangés ta grans,
Aqui le boun home me laisso
Per se metre dins vno caisso.
Ah ! que le Prouféto Helenoun,
Ny la cruélo Celenoun
Que de cent malhurs m'abertigoun
Aqelo mort nou me predigoun.
De mas penos acos la fi,
E le but de moun loung cami :
Car, estan partit de Drepano
Sasit de la fièvre quartano,
Per boun-hur andaqueste bord
Le boun Diu m'a fait prene port.

Le paire Enéo atal countabo
A la troupo, que l'escoutabo,
Le Sort des Dios, é de soun cours
Lour debanabo le discours.
Enfi, sense dire autro causo,
Apui finis, é se repauso.



L'ENEIDO

DE

VIRGILO.

LIBRE QVATRIEME.



MES el abio deja bél briu ,
 Que de l'amourouso passiu
 Enéo boun Péro en douctrino
 Abio blassado la Regino,
 Que prenio plase de nouiri
 Sa plago , al loc de la gari:
 E les offes ly rousegão
 Vn foc cubért que la brullão.
 La bertut , la reputaciū
 D'aquel home , é soun estracciū
 Que sort d'vn'anciéno Noublessō
 Rodon pel cap à la Princeſso ;
 Soun bisatge ple de beutat
 Dedins soun cor es empeutat ;
 E fas paraulos delicados

Sely ténen enrazigados ,
E soun cos turmentat d'amour
Nou repauso ny néit ny iour.

L'endouma sur la matinado
Quan l'Albo aguec illuminado
La tэрro an le lum d'Apolloun ,
E que segoundado del ioun
Aguec pel pun foro-bandido
Del ressort del Cél l'oumbro humido ,
Elo s'en cour trouba sa Sor
Qu'el'aimáo de tout soun cor ,
E ly descruéb tout'en alarmo
Le plus gran secrét de soun armo.
Ma Sor Anno , d'oun ben aco
(E se tu m'aimos digos m'o)
Qu'en dourmin à mi se presenton
Qualques sounges que m'espabenton :
Qui es aquel noubél estarjan
Que dins nostre oustal aloutjan ?
Yeu trobi qu'a fort bélo frazo
E qu'es balent coumo l'espaso :
Amay iurarioy pla per yeu
Que sio campis de quelque Diu ,
Croux , se me troumpi en ma cresenso :
Car las gens de basso naissenso
E de la rasso de pendars
Soun paurucs coumo de Rainars.
N'as pas augit quan predicáo
Quantis de mals el nous countáo
Qu'éro'stat coustrent de pati
Per la malisso del Desti ?

E quan de coumbats, ses baboyo,
 El randec al siége de Troyo?
 S'yeu per te dire la bertat
 N'abioy dins moun cor arrestat
 (T'au iuri à fe de Gentilome)
 De nou fa'à miéjos an cap d'home,
 Yeu nou disi poun per fa mal,
 Més iouts l'estac matrimounial,
 Despéy que la Parquo traidouro
 Me randec beuso dabant houro,
 E per vn trespas malhurous
 Troumpéc mas prumiéros amous :
 E se d'un Marit n'abioy fasti
 (Beque m'es de fat quan nou n'tasti)
 Yeu farioy béleu per malhur
 Le pecat amb'aquel Mouffur.
 Anno m'amour (car que pot esse ?
 Cal libromen qu'yeu t'au couffesse)
 Despéy que Siqué moun Marit
 Le paure es de tout mal garit,
 E que ma lotjo s'es troubado
 Pel murtre d'un fraire enfannado,
 D'aquel soul home l'affecciu.
 A fiblat ma resouluciu,
 E des canous d'amour batudo
 Moun armo à sous cops s'es randudo :
 Yeu couneissi é sinti pla prou
 Del biél foc la noubélo ardou :
 Aquel Trouyen (Diable le bire)
 A dan fa mino, é soun bél dire
 Affougado, t'au disi net,

La poudro de moun bassinet.
Més iouts yeu la tэрro se fendo,
O que de soun foulze m' estendo
Le gran Paire, é que dan Luthér
Me mande puléu en iffér,
Qu' en coun-proumes l' aunou iou meto
Qu' yéu gardi ta sancero é neto.
Le qu' an mi prumié s' estaquéc
Moun piucelatge s' en lequéc,
Amay moun amour tout' entiéro,
Que la tengo amb' el prisouniero.
Quand aguec fait aquel discours
Sous éls se neguégon de plours,
Que dessus sas poupos lairiéros
Rajâon coumo dos goutiéros.
Més Anno ly respoun affo :
Damo Didoun ma bouno So,
Qu' yeu aimi may (b' au podes crese)
Que l' esclaire que nous fa bese :
Bos tu toutjour ses coumpainhò
Passa dins la malencouïnhò,
Dins le dol, é dins la tristeffo
Le gay printens de ta jouënesso?
Digos, n' as pas tu fait l' assach
De so que fa beni la lach?
Nou sapes pas tu que l' mariatge
Se fa per abe de mainatge,
E que de la coupulaciù
Se fargo la generaciù?
Beléu tu creses que Siquéo
Se fache se prenes Enéo?

Cérto les Morts s'en chauton tan
 Coumo de la néu d'arunan ,
 D'un cop qu'en dins la sepulturo
 N'abén de re soucy ny euro.
 Bouto que cap d'home , ma Sor,
 N'ajo incaro birat toun cor,
 Nimay toun humou fantastico
 De Tyr , de Sidoun , ny d'Africo
 Noun pas le Rey memo Iarbas
 Que s'en tournéc an tan de nas.
 Bos tu fa de la rigourouso
 Countr'un de qui tu és amourouso ?
 Coum'aquelos (aci sio dit)
 Que s'on lour parlo de marit
 Disen , *yeu me boli fa Mounjo* ,
 E le diables la cap qu'y sounjo.
 D'autro part tu n'agachos pas
 Pauroto , plus lén que del nas :
 Sounjo en quin loc tu r'és loutjado
 E dan quinos Gens engarjado.
 Tu as d'un coustatar le fol Barces ,
 Le Syrto amay le Getules :
 De l'autre le ferious Numido
 A cabal ses félo ny brido :
 Ses counta la guérro de Tyr ,
 Que pouffat d'un mourtal azir
 Te fara daban nou sio gaire
 Toun bilén assassins de fraire ,
 Qu'en gran couléro countro tu
 A iurat d'en fa de tout-v.
Yeu é certo a quello cresenso

Que dan la dibino assistenfo,
 De Iunou principalomen,
 Les baiffels Trouyéns an le ben
 Aprép vn ta bilén auratge
 An abourdat à toun ribatge.
 Se tu le prenes per Marit,
 Ho! que tu beiras agrandir
 Toun rialme dedins pauc d'annados:
 Qu'ambe las Trouyéns armados
 Trinflara le poble Punic
 Dedins le pays enemic!
 Bay aro as Dius fa ta pregario
 En vn tal cas ta necessario,
 E demando lour la fabou
 Que toun sacrifici fio bou.
 Ta pregario estan exauffado
 Cour t'en apéy tout'emprieiffado
 A toun hoste fa coumplimen,
 E trato le courtesomen:
 Per empacha que nou s'en ango
 Digos ly que quan plau ya fango:
 Que la tempésto es sur la mar,
 Qu'Orioun le pissaire par
 E nous asago à feringados:
 Que fas barquos soun degringados,
 E que le Cél bengut etic
 Es regainhat é fantastie.

Amb'aquel discours, d'amour grand
 Soun cor escalfat elo abrando,
 Douno esperanso de salur
 A soun esprit irresoulut,

E ly doſto crento é bergouinho.
 Quitado qu'an touto beſouinho,
 Elos ban as Temples des Dius,
 E pregon d'un cor deboucius
 Daban les autas, que leur placio
 De leur douna leur bouno gracio:
 Apéy ſacrificon d'ainhéls
 De tout le ramat les plus béls,
 O per nou me peca, d'ainhelos
 De tout le troupeíl las plus bélos
 A Cerés la Déſſo, à Fébus
 Amay al boun péro Baccus:
 E ſur tout à Iunoun qu'à curo
 Des dus eſtacs de la naturo.
 Vn beire à la ma pren Didoun
 Poulido coumo le bél ioun
 Ple de bro'n-bro de chuc de ſouco,
 Qu'al miéy de las cornes abouco
 D'vno iouëno baco al pel blanc,
 E prép deis autas toutis ſang
 Daban les Dius, ò leur mageno,
 En faſen le tour ſe permeno,
 Per randre hurous à ſoun amour
 A forſo de dous aquel iour;
 Apéy de las béſtios vffértos
 Alurpo las panſos dubértos,
 E counſulto les inteſtins
 Qu'incaro palpiton dedins.
 B'es ſot l'eſprit del Debinaire!
 Les bots nou ſerbiffen de gaire
 A vn cor qu'es d'amour raujous:

Car vn foc qu'elo trobo dous
 Le chuc deis offes ly deboro
 Penden que les Dius elo adoro,
 E la plago dount elo mor
 Biu amagado dins soun cor.
 Didoun brullo, la pauro fenno,
 Elo cour, troto, sauto, penno
 Coum'vn Pouli descabestrat
 Per las plassos de la Ciutat,
 Diriat que l' Diables la ne porto.
 La Bicho guimbo de la sorto,
 A quile benur en passan
 Pel males des bosques brouffan
 A tirat vn cop de balesto
 En ly disen, *birot'aquesto*,
 Ses qu'andaquel mourtal dangés
 La pauro bestiolo soungeés;
 Elo del passadou ferido
 En cresen de salba sa bido
 S'en fuch per ticols é per mounts,
 Per coulinos é per balouns:
 Mès per tan que saute é que courro
 Le trét mourtal penjo à la bourro,
 E s'y ten coum'vn petit broc
 Enguilhat pel quioul d'vn badoc.
 La Réyno, que d'amour se pelo,
 Aro meno Enéo damb'elo
 Passeja per tout soun castél
 E ly mostro so de plus bel,
 Ly fa bese la gran richesso
 Que salbéc de Tyr en finesso

Quand

Quand elo bic le mal-parat,
 Amay vn loutgis preparat.
 Quan qualche discours entemeno
 Elo pérđ tout d'un cop la leno,
 En'a pas dit cinq ò siés mouts
 Que l'amour ly doſto la boux.
 Péy quan bey que ſur la brespado
 Le Soulel pren la debalado,
 Ly fa prepara pel ſoupa.
 De bi, de car, amay de pa:
 E per paſſa l'aprep-ſoupado
 Se fa tourna dire, la fado,
 Toutos las guerros d'Ilioun,
 De Paris, amay de Lyoun:
 E ſoun eſprit, coumo n'a gaire,
 Penjo al recit del Predicaire.

Aprép que ſe ſoun ſeparats
 E dins lour crambo retirats
 Sul tens que la néit éro en rondo,
 E que la Luno bagamoundo
 Abio dan ſoun eſcur calel
 Preſo la plaſſo del Soulel,
 E les aſtres faſion per l'aire
 Raja le gouſt de ſ'ana iaire:
 Touto ſouleto é ſes ſoulas
 Elo gito mant-vn helas!
 Car de regret le cor ly crebo:
 Vn cop ſe coucho, vn cop ſe lebo,
 Péy aprép coumo per deſpiéit
 Se tourno ſecoutre ſul liéit:
 A toutjour Enco, ò merbeilhós!

Daban sous éls , dins sas aureilhos
Coumo s'el éro aqui presen ,
Tan l'amour ly treblo le sen.
Qualque cop per l'amour del Paire
Ascan sur sas poupos fa iaire ,
And'amusa se ya mouyén
Le gran amour qu'a pel Trouyén.
Las tours qu'on abio coumenfados
Nou soun que fort pauc abansados ,
E les Souldats bengudis frets
Nou s'escrimon plus as flourets :
On nou fa plus ny ports , ny digos
Countro las forfos enemigos ,
E per fauto de materials
Les Oubriés pérden lours iournals :
La besouïnhô la plus couïtado
S'interroump micjo fiélbastado
E mémo les Entreprenurs
Quiton la fabriquo des murs ,
Bréf tout dins la pareffo chaumo.
Talpun Iunoun la fino faumo
Sab que soun cor es per bertat
Del bere d'amour infectat :
Que la flauïnhago nou se chauto
De que qu'on digo de sa fauto ,
E qu'elo se truffo de touts :
Dits à Vénus aquestis mouts :
Bela cértô vno grandô glorio ,
Amay vno bélo bictorio ,
Que tu n' portos é toun effan
Ande ne fa ta gran cancan !

Que dus Dius qu'êts, ajats ses peno
Agut le dessus d'vno fenno,
Pey qu'un home ne ben à bout
En cas que la trobe d'escout.
En l'oucasu que se presento
Iou nou soun pas tant ignourento,
Que nou sapio (car moun Marit
Tantòs en secrèt m'au a dit)
Que tu as Cartatjo per suspèto
Despèy qu'Enéo y fa retréto
(Que n'espas trop de mous amics)
Coumo vno bilo d'enemics.
Més que cal el qu'asso debengo?
Nou cal poun que couléro tengo:
Tratèn puléu, s'atal te play,
Vno pax que dure à iamay,
E fascan le mariatge en ioyo
De Didoun an le Rey de Troyo.
Tu as aro (digos la bertat)
So qu'en passiu as fouhetat:
Car le foc d'amour brullo Eliso,
E l'ardou d'os en os ly liso.
Metan dounc dus pobles en vn,
E goubernen les en commun
(Baste, que Didoun tan que bisco
A vn marit Troyén serbisco)
E les de Tyr ouéy ò douma
Sion coum'en dot dejouts ta ma.

Labets Venus la fino routo
Qu'ambe grand attenciu l'escouto
E counéis qu'elo ly a parlat

D'un cor fals é dissimulat,
 Per arresta dedins l'Afriquo
 Le proujét del rialme Italiquo,
 Ly respoun atal finomen:
 Qui aurio ta pauc d'entendemen
 Qu'aquel' offro te refuséssô,
 O que countro tu, grando Déssô,
 Aimés may la guerro amouda?
 Yeu soun de roun abist, oida:
 Més be me creinhi que ya risquo
 Que nostr' affa nou reüssisco:
 Car le Sort que coundus mas Gens
 Ten fort moun esprit en suspens,
 Se Iupitér bol que la rassô
 De Troyo é Tyr biscon amassô,
 Que les dus pobles sion mesclats
 E qu'entr'elis biscon en pax.
 Tu, qu'és sa Mouïlhé caressado,
 Anéit qu'an siats iouts la flessado
 Tacho en l'entretenein d'affas
 De ly tira le bér del nas,
 Car se ly parlos en fiatengo
 Ly fourtiras tout de la lengo.
 Bouto, qu'apéy te seguiré,
 E coumo faras yeu faré.

Iunoun coum'elo fino Godo
 Ly repartis d'aquesto modo:
 Nou t'en cal pas plus mal dourmi,
 Yeu me cargui le fais sur mi:
 Més escouto, se tu es en peno
 De sabelé biais é la beno

De l'affa qu'abén entrepres,
 T'au diré dins dus mouts, ò tres.
 Enéo é Didoun la fadassó
 An faito partido de cassó
 Per douma, taléu quel' Soulel
 Nous moustrara soun blounde pel,
 E que sur la térro ennegrído
 Aura sa clartat espendído.
 Quan beiré las Gens affiscats
 A cerna le bosc de filats,
 Lour faré plaure pélló-mélló
 Vn gran fais de plejó é de grélló ;
 E des trouneires que fara
 Tout le Cél se debranlara.
 Mas Gens s'en fugiran de couïto
 Coum'ũ Písou quel'bourréu fouïto;
 E se beiran praques desérts
 D'vno néit escuro cubérts.
 Toun fil, é Didoun sa coumpáigno
 Quan beiran que le bast se baigno
 Dins vn antre mémo intraran,
 E la pléjó aquí 'scoutaran :
 Yeu m'y randré ses qu'on me bejó :
 E se tu as la medíssó embejó,
 Les estacaré d'vn nousél
 Plus segur que s'éro de fiél :
 Yeu boli dire amb'vn'estaco
 Que re que la Mort nou destaco,
 Aquí sera le Dius Hymén :
 S'au bos atal digos, *Amen.*
 Venus s'acourdéc à soun dire,

Noun pas sene se mettre à rire
Iours gauto d'aquel plasent tour :
Més à bél ioc plus bél retour.

L'Albo entretenan l'Ocean quito
Touto chopo coum'vno Guito.
Etaléu le Soulel lebat
Sorten ande prene l'embar
Cent iouènes homes de la bilo
Causits de demést may de milo :
L'on porto telos é filats ,
Fufils , amay bastous ferrats :
Les Cainhoutiés menon les Gouffes
Blanquis , cailhols , tanats é rouffes ,
Qu'an boun pé per courre,é bounnas
Per leba la casso del ias.
Les principals soun à la porto
Attenden la Reyno que sorto ,
Que muso may à se pinca
Que tan de Doumaisélos qu'a :
Vn Page ly ten sa Mounturo ,
Que de fogo ò de besiaduro
Bardado d'or é de belous
Machuïlho les mors tout brumous.
Amb'vno troupo de Iouënesso
A la perfi sort la Princefso
Parado d'un bél courtilhou
Bourdat tout tour d'un bandilhou :
Vn estuch d'or elo pourtão
Dedins oun sas biros boutão :
Vn escouffion de fin or rous
Ly tenio le rigot remous ;

E sa raubo éro reguassado
Amb'vno cibélo daurado.
Les Trouyéns tabe s'en y ban
E l'escarrabilhat Ascan :
Més sur toutis le Duc de Troyo
(Qu'y prendra la milhouno proyo)
Le plus bél home de soun tens
Met en ordre toutes sas Gens.
Tout tal , qu'Apolloun quan s'en torno
De Lycio , Xantho , ô Libourno
Aprép y abe passat l'hibér,
E ba dins Délo prene l'ér,
Doulan les bals el recoumenso.
Bous y beiriats à la cadenso
Altour deis autas gingoula,
Bala, dansa, caprioula,
E bira plus redoun que ceses
Driops, Agatyrses, Creteses :
Més el pelticol relebat
De Cyntho , marché en pas d'Abat,
Sa perruco pla penchenado
Es de Laurié berd courounado :
E de biros vn plen estuch
Darré l'esquino meno bruch.
Enéo marché an mémo audacio
E dan tan d'attréts sur sa facio.
Aprép abe brouffats les mounts
Bécy de Bichos pes balouns,
Que de la cimo de la roco
S'en fugen al brut de la toco :
E de Cérbis d'autre coustat,

Que trabétson d'un pé couitat
 L'esplanado de las campainhos,
 E quitados qu'an las mountainhos,
 De pouou se meten à troupéls
 Toutis poulbero de las péls.
 Més al miéy del baloun lülo
 Fa fa trento pets à sa Mulo:
 Aro à l'un gainho le daban,
 Tantòs à l'autre en galoupan:
 E bouldrio pla que que coustéssó
 Qu'un Singla se ly presentéssó
 Qu'agues quatre dits de caissal,
 Al loc d'aquel baurien bestial:
 O qu'un Lyoun de la mountainho
 Dabaléssó dins la campainho.
 Penden aco le Cél ciffut
 Se brouilhassejo d'un gran brut,
 E tout-de-tiro l'aire pissó
 Un fais de plejo an de granisso.
 Mas Gens besèn plaure é grella
 Qui fuch deçà, qui fuch delà:
 Les de Tyr, amay les de Troyo
 Soun fort degoustats de la proyo,
 E de pouou qu'an de se bainha
 Amb'Ascan s'en courren gainha
 Al prumié toucat las cabanos
 Que rancountron dedins las planos.
 Entretan les grosses tourouns
 Toumbon de caps del naut des moûts:
 Le Duc de Troyo é sa Doumiano
 S'entutoun dins mémo cabano;

Las Déffos Téllus é lunoun
 De s'y trouba nou manquon poun,
 E l'aire é le Cél lugrejégon
 Pes signes qu'elos ne dounégon,
 E las Nymfos pes nauts ticols
 Miaulégon coumo de Gats fols.
 Aquelo prumiéro iournado
 En guiso d'éstre fourtunado
 A Didoun, per vn maubés sort
 Fourec la causo de sa mort.
 En tout qu'elo ajo fait la fauto
 Del brut del mounde nou se chauto,
 Ny nou cércó d'amagadou
 Quan bol countenta soun ardou :
 Apélo soun councubinatge
 Boun é légitime mariatge,
 E d'aquel noum falsificat
 Tacho de crubi soun pecar.

D'abord la renoummado piquo
 A las grandos bilos d'Afriquo
 La renoummado, vn ta gran malin
 Qu'al mounde nous s'en bey de tal,
 Vno biléno courredisso
 A toutis les bens biradisso,
 E que creis de forso en courren:
 Elo's al bél coumensomen
 Petitó coum'vno dentilho ;
 Apéy tout d'vn cop s'escampilho,
 Ta grandó que toco an les pels
 L'aire, é la térró an les artels.
 On dits que la Térro sa maire

Quan fourec sul pun de s'ajaire,
 En couléro countro les Dius
 S'acouchéc d'aquel Moustre oudius,
 La Sor de Céó é d'Encelado
 (Propres per pénja canfalado)
 Reddo d'alos, bito de pés
 Affi que milhou galoupés.
 Moustre le plus léd qu'on pot bese.
 Que fa lugri (qui au pouïrio crese)
 Vn él iouts cado plumo qu'a
 Per bese tout so que se fa.
 E per b'augi (grando merbeilho !)
 Iouts caduno lebo vn'aureilho,
 E tan de lengos fa parla
 Del desir qu'a d'au decela.
 Touto la néit coum'vno folo
 Per l'aire é per l'oumbro s'en-bolo
 Sense iamay se mettre al liéit:
 Le iour elo demoro al guéit
 Dessus quelque nauto tourrélo
 Coum'vn Souldat en sentenélo,
 E dibulgo tout à bél tal
 Bertat, messounjo, be é mal.

Labets elo en gauch emplenão

Des perpauses que semenão
 Las aureilhos de fotso Gens,
 E lour countão à mémo tens
 So quen'éro pas, é so qu'éro,
 La parlairo é la mensoungéro,
 Que n'aurio pas, coumo l'on dis,
 Tengut celat soun quioul medis,

Disio qu'Enéo rey de Troyo
Ero aqui bengut en gran ioyo,
E coumo soun plus sabourit
Didoun l'abio pres per Marit:
Que Peiroutet é Guilhalmeto
Embrenats d'un amour mal-neto
Passarion per loung que fourès
L'hybér entr'els dins les plasès:
Que l'un ny l'autre nou se douno
De rialme, nimay de courouno.
L'orro feramio entreteinho
Las Gens d'aquelo biléinho.
Encountinen à tiro d'alo
S'en cour à la maisou rouyalo
D'larbo, é pel discours que ten
Ly debargino tout le sen,
E fa tan dan soun rinho-rainho
Que la couléro ly tarrainho.
El éro fil, fa dits Catou,
De Iupitér cap de moutou
E de Gramanto la dounzelo,
Car le ruffia se iouic d'elo.
Cent temples tan grans que petits
An cent autas abio bastits
Dins l'estédudo de sous rialmes
Doulan fasio canta les Salmes:
Un lum sant el y nouïrissio
Que iamay nou s'amourtissio,
E de gardos y abio coumesos
Per metre d'oli à las lampesos:
Tout le sotoul ero ensaanar

Del sang del bestial escanat ,
E de bouquets de toutos sortos
Enramelats auras é portos.
El tout foc é fero de sen
Per aquel maissant brut qu'enten,
S'en cour an las alandados
Dabas las Magenos sacrados
Prega d'vno loungo ourasou
Soun Paire de ly fa rasou.
Iupitér , que le poble Moro
Sur de lieïts pintadis hounoro ,
E be quen'ajo pas de bi
Nou résto pas de t'en vffri ,
Podes tu , digos , en pacienso
Bese vno ta biléno ouffenso ?
Douncos , moun Paire , quan toun bras
Dessarro à modo de matras
Le foulze que nous espabento ,
Serén-ne quitis an la crento ?
Douncos les lugrets emmalits
Que la niboul aura'spelits
Nou nous dounaran que l'alarmo
En nous metèn la poou dins l'armo ?
E le pet pel trouneire fait
Aura may de brut que de fait ?
Vno fenno despayfado
Qu'vn tros de bicoquo a paufado
Dins vn guin de moun terradou
A préx d'argen noun pas per dou,
Mémo dins vn founs esterille
E que m'éro le mens vtille,

Que.

Que, coum'vn os à rousega,
 Ly é baïlhat à debouziga,
 E l'éy à mas Les estacado
 De pouu de quelque escampissado,
 Aquelo m'a sence surgét
 Dounat moun platou de coungét,
 A refusat, la malirouso,
 D'estre d'vn tal Marit espouso,
 E n'a boulgut ny iour ny neir
 Douna me plasso din soun liét:
 Més la biléno abandonado
 A vn Enéo s'es dounado,
 De soun liét l'a fair coumpainhou
 E de soun rialme le Seinhou.
 Yaro aquel Pâris s'y gaudino
 Coum'vn Gus an sa Patarino;
 Que meno vn regimen de Gens
 Ses degun couratge, é fennences,
 Porto vno mitro Méonido
 Que dejouts la barbo se brido,
 An le pel d'enguens parfumat
 Per estre d'elo may aimat.
 Cepandan en bén yeu t'vffrissi
 Cent biçtimos en sacrifici,
 E le renoum d'estre toun fil
 M'es entiéromen inutil.

Coum'atal Yarbo pregão
 El'vn deis autas embrassão,
 Iupitér l'entendec del Cél:
 E d'abord estoursec soun él
 Dret al Palais de la Princefso,

Doulan bic Amant é Mestressso
Se caressa té tu, té yeu
Ses sounja' à lour reputaciù,
Ny ses creinhe regardaduro.
Labets parlo atal à Mércuro,
E ly bailho tal mandomen:
Moun Effan, bay t'en prestomen,
Cour fil de Puto, bite bolo,
Pren vn deis Estaffiés d'Eolo
Le plus courreire é pé-laugé:
E que t'en porte al crabi-mé
Ental Duc Dardanes Enéo,
Qu'à Cartatjo an sa Canané
Se galamino, le pendart,
Ses abe le mendre regard
A la Bilo pel Sort proumesso,
Nimay à la fauto coumesso:
Digos ly affo, fay bitomen,
E parlo ly merdousomen.
Que ja cértto Vénus sa maire
Nou me proumetio n'a pas gaire
Qu'el fouressso ta bigainhé,
Ta fennenc, ny ta galinhé,
Nimay praco dus cops de suite
Nou ly abio salbado la bito:
Més al countrari, qu'el serio
Le que dans le tens regirio
Ambe soun Scéptre las Itailhos
Ferioussos en fét de batailhos,
E doulan as siécles futurs
Diben naissse tan d'Amperurs:

Qu'el cailhò qu'empeutés en fendo
 La rasso que cal que descendo
 Dél sang de Téucro, è soumetès
 Tout le mounde dejouts fas Les.
 Se d'esplets ta béls la loüanjo
 Ny la glorio nou le demanjo,
 E qu'aime may biure en repaus
 Que de se counquista de laus,
 Porto-el, maissant Paire, embejo
 Que soun fil rey de Roumo on bejo?
 E boel el fa, le putainhé,
 Coumo le gous del Iardinhé?
 Qu'es soun dire? é quin gran pretéste
 Fa que tan de tens el s'arreste
 E bisco deméft les Punics
 Qu'vn iour seran sous enemies?
 Perque le pouaere nou travailho
 A loutja sa rasso en Itailho?
 Que mounte sus mar ses delay,
 Qu'atal au boli, atal me play,
 T'au disí deju de froumatge;
 Porto ly dounc aquel mēffatge.

Aco dit: el fa quantequan
 La coumissiu del Paire gran:
 E pren, de poou de carga crotos,
 De croconauts, fauto de botos,
 Faitis de quér subre-daurat,
 Que le ne perton ennairat
 Ambe le ben, à dreto, à squérro
 Ta pla sur mar coumo sur tērro.
 Apéy pren sa bagueto en ma,

Dan que pot fa rebiscoula
 Les trespasfats, é dan la mémo
 Tramet les bius à la mort blémo :
 El ne rebeilho quan ly play
 Las Gens, ò lour fa fa ninay ;
 E quan ly play dan fa bergueto
 Treblo as que môren la niaeto.
 El ne fa les bens camina
 En quin loc que s'en bolgo ana,
 E per las nibouls doulan passo
 Coum'vn Vché se fa fa plasso.
 Endeja Mercurio en boulan
 S'aprouchâo del mount Atlan,
 Que porto sur sa duro tésto
 Touro la bastendo celésto ;
 De quile cap, qu'atteinh al Cél,
 Ple de pinhés al loc de piél
 E toutiour couffat de crumados
 Es à cop de puns é gourmados
 Tapoutat de pléjos é bens :
 Lanéu ly cruéb muscles é rens ;
 Mant-vn flube en cabuffan coulo
 De sa prigoundo é largo goulo,
 E se ten redde de glassous
 Lepel de sa barbo crassous.
 Aqui prumieromen se pauso
 Nostre Poustilhoun, é per causo,
 Qu'éro per bese soun Aujol :
 D'aqui ba foundre de plen bol
 Dret à la mar à trabés l'aire :
 E coumo lc Bernat-pescaire

Qu'al tour des rocs apeiffounats
 E des ribatges atrinats
 An l'él à l'értó fa la roundo,
 E dan las alos rasco l'oundo
 Permo d'attrapa le peiffou:
 Atal de la mémo faiffou
 Entre Cél é térro boulão
 E les bords Libycs decoupão
 Amay les bents d'un redde bol
 Tournan de bese soun Aujol.
 A mémo tens qu'el a paufados
 Sur de cabanos fas pesados,
 Ba bese Enéo affasendat
 Aprép vn Fort qu'abio foundat,
 Qu'à cadun soun oustal merquão:
 A vn baudrie d'or ly penjão
 Vn gran coutelas al coustat
 De iasperous tout marquetat,
 E pourtão coum'un Crabato
 Vn grand balandran d'escarlato,
 Dequal Didoun ly féc presen
 En pašte qu'el la fés iasen:
 E de fas mas la bouno Damo
 D'or n'abio tiscudo la tramo.
 Merкуро l'attaquo d'abord
 Tout emprieffat aprép soun Fort:
 E le tiran per la tasseto,
 Cal qu'yeu parle an bostro coufeto,
 Tu pérdes dounc aci le tens:
 A countuinha les foundomens
 De Cartatjo, é tu te trabailhos

A basti de bélos murrailhos!
 Céto tu fas de béls affrets
 De t'amusa' à sinti les pets
 E las louffos d'vno Bajaulo
 Qu'an fas caressos le cajaulo?
 E tu les regarda que fas
 Quitos toun rialme é tous affas.
 A tu m'embio del clar Olympe
 (Oun nou ya gat ny gous que grimpe)
 Le rey des Dius, que tout le Cél
 Farouda dessus vn aissiél,
 E que manten la terro-maire
 De soun pes soustengudo en l'aire:
 El per mi sur l'alo del ben
 Te fa pourta soun mandomen.
 Qu'es toun dire? é quin gran pretéste
 A tan de poudé que t'arréste
 Dedins le terradou Libyc
 Qu'un iour sera toun enemic
 Que se per toun interést propi
 Tute mostros atal relopi:
 Sel' laus de ta grandos accius
 N'a per tu d'esperous prou bius,
 E qu'atal la peno tu planjos
 A te counquista de louanjos:
 Sounjo à l'esperanso d'Ascan
 Toun heretié, que se fa gran
 E dan le tens aura de l'atge,
 E que deia n'es plus mainatge:
 Car à el (quan sios mort s'enten)
 Lé rialme d'Itailho aperten

E le gran terradou de Roumo.
 Aco's fo que ly dits en foumo
 Le Diu Mercurio, é ses restanc
 S'en fuch d'el, é le quito en blanc
 Ses ly douna tens de respoudre,
 E dins l'aire se ba rescoudre.
 D'aquelo bisiu miéy falourd
 Enéo benguec mut & sourd:
 D'englach cado pel de sa tésto
 Se ly quilhéc coum'vn'arésto,
 E la boux coulado al gahut
 Le féc tout court demoura chut.
 El dins vno surpreso grando
 De fo que Iupitér ly mando,
 E del boun abertissomen
 Qu'a recebut escassomen,
 Be qu'ajo ais artels la garrampo
 Brullo d'embejo de fa'scampo,
 E de quita le dous sejour
 Doulan le retenio l'amour.
 Més el nou sab que se debengo,
 Nimay de quin coustat s'en prengo
 Per parla, ny pèr dire Adiu
 A Didoun qu'es dins la passiu.
 El capejo dounc sa pensado,
 Coum'vno barriquo founfado
 Que l'on bol fa tourna serbi
 Permo de yarraca de bi
 E la netteja de la raufo:
 Soun esprit n'es iamay en pauso,
 Elle pouffo coum'vn Rouffi

Tantòs alà, tantòs aci,
 E ly fa fa trento passados.
 Dins aquel reffus de pensados,
 La milhouno per léu parti
 El trobo aqueſto, d'aberti
 Mneſtéo, Cloant é Sergéſto.
 Qu'ajon la floto touto préſto,
 E que ſes fa degun ſemblan
 Apilen tan de Souldats qu'an
 A tal'houro deſſul ribatge:
 Qu'apârien armos é bagatge,
 E diſſimûlen le ſutgét
 Que le fa biarda ſes congét:
 Qu'el (entretan que la pauraffo
 Nou ſab re de ſo que ſe paſſo,
 Ny nou crey qu'un ta gran amour
 Se poſco roumpre dins vn iour)
 Cercara la milhouno modo,
 Amay l'houro la plus coumodo
 Que beira per l'entreteni,
 E quin cami caldra teni
 Per plega finomen bagatge.
 Tantis que ſoun, d'un grã couratge
 D'abord à ſoun coumandomen
 Oubeiſſen alégrômen.
 Més Didoun de lour deſpartido
 A puléu que cap la ſentido
 (Qui ſerio ta fi, que troumpés
 Per ta mati que ſe lebés
 L'eſprit d'vno fenno amourouſo
 Qu'es d'ourdinari ſoupsounoſo)

Elo abio deia qualque ben
 De tout aquel remudomen,
 E creinhò dins sas aventuros
 Las causos mémo plus seguros.
 L'aulo renoummado tabe
 A la folo abio fait sabe,
 Que les nabiris s'aprestâon
 E las ârdos s'empaquetâon.
 D'abord foro d'entendemen
 Elo enratjo, cour, ba é ben
 Touto foc é miéjo salbatjo
 Per las carriéros de Cartatjo,
 Dinquio que se bey à noun plus.
 Coumo las Mounjos de Baccus,
 Qu'an fan de néit lours sants vfficis
 E les foulénnes sacrificis,
 Qu'à l'aunou del boun Lénean
 Cado tres ans vn cop se fan;
 Augit qu'an le noum del boun Péro
 Sur la mountainho de Cythéro
 Toutos dan le rigot penjan
 S'en ban pes ticolz foulejan,
 E iangôlon tant qu'an de gorjo,
 Que l'on dirio qu'on las escorjo.

A la fila pauro Didoun
 Sur aquel brut nou manquo poun
 De l'ana trouba la prumiéro,
 E ly dire touto 'n couléro:
 Dounc tu me cresios infidél
 Fil de la Puto del bourdél
 Dissimula toun traidourici?

Tu cresios biarda ses qu'au biffi,
E de ma tэрro te salba
Sense dire , *Adiu qui s'en ba* ,
E ses regarda quin ben bouffo ?
Tout siau coumo Gato quan louffo.
L'amour dounc que m'abios iurat
Nou t'arrestara pas , ingrat ,
Nimay la fe , que ma toucado
Tu m'abios falsomen dounado ?
Ny ta Didoun , que praquel tort
Mourira de cruélo mort ?
Be mostros que l'piable t'acampo
E qu'as pla'embejo de fa'scampo,
Péy que fas parti tous baifféls
Enténs de tourrados é gélés,
E que d'Eolo les buffaires
Lébon les flots entre dus aires.
Digos me barbare , respoun :
Se tu nou t'en anâos poun
Dedins vno tэрro estrangéro ,
Que Troyo fous coum'vn cop éro :
Serios tu pla ta mal adret ,
Que ses creinhe auratge ny fred
Gauséssos fa tira la ramo
Per tourna dins Troyo é Pergamo ?
Helas ! que t'éiou fait de mal
Perque tu me fujos atal ?
Praquestis pleurs , per ta ma dreto
(Péy qu'yeu nou m'é laiffat , paureto ,
Re plus dedins le mounde , nou ,
Ny cors , ny bes , nimay aunou)

Per nostres pactes de mariatge,
Pel nousél de nostre noubiatge,
Nousél que iou cresio ta fort
Que durario iusqu'à la mort:
Sel'amour que iou t'é poutado
A de tu fabou meritado,
Es'en mi del cap iusqu'as pés
As re troubat que t'agradés,
Aios piatat de la Fenisso
E de soun oustal que s'abisso:
Yeu te prégui (s'incaro vn cop
En tu mas pregarios an loc)
Cambio d'abist é de couratge
E remet al boun tens toun biatge.
Demesse tu las gens de Tyr
Me porton vn mourtal azir;
Les de Numido, ny d'Africo
Nou m'aimon le diable la brico:
E tu és causo (b'au sabes prou)
Qu'yeu epérdudo moun aunou,
Car tu me flatégos ses céssio
Demoun sac la milhouno péssio:
E moun prumié renoum ta bél
Que fasio parla de mi al cél,
Aprép aquelo coumplasensio
S'en es anat en decadenso.
Sounjo al poudè de quinos Gens
Ambe la mort entre las dens
En t'en anan (que que me coste)
Tu m'abandounos, moun car hoste,
Péy qu'aquel soul noum malafit

Me résto aprép le de Marit.
 Helas ! que podi jou , pecaire ,
 Espéra , sounco que moun fraire
 Pygmalioun per se benja
 Bengo ma bilo rabatja ?
 O qu'larbo fol de couléro
 Me bengo prene prisouinhéro ?
 Se daban de t'en éstre anat
 Tu m'abios le fac emplenat
 E que foussi prens de tas obros ,
 Yeu auriroy de plase de sobros ;
 S'yeu me besioy vn Eneyet
 Escardussat coun vn Reyer ,
 Que fadejéssu per las crambos
 Vn bastounet entre las cambos ,
 E te semblés de caro é d'él
 Noun pas del maissant naturel ;
 Nou me creirioy poun , pauro fado ,
 De tout captibo , ò delaissado .

Tout aco ly disio Didoun :

El per aco nou se mau poun ,
 Més de l'abist del pouissant Paire ,
 Amb'vno mino de Cagaire
 Qu'à coustupadis les budéls ,
 Ten en vn loc toutjour les éls ,
 E dissimulo ambe coustrento
 Le gran mal de cor que le tento .
 Enfi sa bouco se descouts
 E laisso 'scapa talis mouts .
 El nou me cal poun grando Reyno ,
 Bailha l'estiro , ny la géino

Per me fa couffessa les bes,
 Les serbicis é les plases
 Que bostro Magestat rouyalo
 M'a fait d'vno mà liberalo,
 Bêlcop may que nou ne diriats.
 Quan-be toun vn ioun parlariats :
 E, iusquo que la Mort me prengo,
 Tan que de mi iou me soubengo
 Moun plasè sera de teni
 Eliso din moun soubeni :
 Néit é iour touto ma pensado
 Sera sur Eliso occupado ;
 E tout cop qu'augiré le noum
 De l'incoumparablo Didoun,
 Me bendra quelque reberdaci
 De tout aqueste matrifaci.
 Més, toutis coumplimens à parr ;
 Digan quicom de moun despart :
 Permosé iamay nou soungegui
 (N'au inbentéts pas yeu bous prégui)
 De m'en ana ses dire mot.
 Coumo le baillet de Marot :
 Ye u bous é cêrto caressado
 Coum'amigo, noun pas fiançado ;
 Bous m'abets tabe fabourit
 Coum'amic, é noun pas Marit,
 Atal én quiris de guinhado.
 E s'yeu bous abioy empreinhado ;
 L'enfan aurio (sa dits la Ley)
 Besoûn de la gracio del Rey.
 Se poudioy biure à moun arbitre ;

Qu'yeu aguessi boux en Chapitre,
E que féssi ambe libertat
Tout quan qu'es de ma boulountat :
Per mi serio puléu estado
Ma pauro Troyo relebado ,
Oun farioy d'ouffrandos as Dios
Per las recoustillhos des mius :
Le castél de Priam l'illustre
Se beirio dins soun prumié lustre ,
E pes paures Trouyéns bencits
D'autres Pergams aurioy bastits.
Més aro Fébus me coumando
Que jou cérque Itailho la grando :
Elo sera tan què biuré
Le soul pays qu'yeu aimaré.
E s'à bous , qu'êts de Fenício ,
Play tan le pays de Libyo ,
E Cartatjo an fas bélos tours
Soun l'oubjèt de bostros amours ;
Perqu'êts bous piquado d'embejo
Digats , que les Trouyéns on bejo
Vn ioun dins l'Itailho loutja
Tracassats de tan bouyatja ?
Permes nous es qu'en térro estrainho
Nous cerquèn an fotso magainho
Vn rialme per nous acasi :
Se bous sab mal lecats bous y.
D'autro part quan la néit escuro
Touto goutento de frescuro
Cruéb le mounde , quen'y bey gloup ,
D'oumbro coumo d'un embouloup ,

E que las brillhantos estelos
Fan à qui may lufis entr'èlos ;
L'esprit de moun paire Anquifés
(E nou ya cos que noun'sufés)
Me ben pel-tira la flessado,
Amb'vno mino courrouffado
Que tout d'un cop m'estrementis
E de moun debè m'abertis :
E me dits : moun fil , ma creturo ,
Yeu sorti de la sepulturo
Tout en camiso é pé-descaus ,
Doulan yeu dourmioy en repaus ,
Tout espréssité per te dire
A bounocien é sence rire ,
Qu'en te prebalèn de ma mort
Al loc de percassa toun Sort ,
E cerca le país d'Aufouno
Seboun que Iupitér t'ourdouno.
Tu siégues Didoun , desounést,
Coun'vn gous la gouffo de gést ;
Qu'aco sio prou,bouto t'en biatge
E desfay te d'aquel bagarge.
Madamo , bous laissi à iutja
Se nou me cal pas deloutja.
Ascan tabe me represento
Le gran tort qu'à l'houro presento
Yeuly fauc , que le frustre atal
Del rialme d'Itailho fatal ,
E sas fourtunos yeu arréste.
Mémo le Trachaman celéste ,
Que le gran Mounarquo des Dius

M'a despachat aromedius,
 Ben de me fa sabe per l'aire
 Le boulè del tout-pouïssant Paire:
 (Amay bous au iuri parbiu
 Pel cap del vn é l'autre Diu)
 Aco n'es ny sounge, ny bayo;
 Car yeu bigui le fil de Mayo
 Quan dedins Cartatjo benguec,
 Y augigui so que me diguec.
 E praco dan bostro eridèsto
 Nou me roumpats pas may la tésto:
 Cresèts que de boun grat, Didoun,
 En l'tailho nou m'en bauc poun.

Entretan qu'Eneo parlâo
 Elo de trabés l'agachâo,
 En biran la pruno de l'él
 Vn cop en tэрro, vn cop al Cél,
 E ses re dire, affrouso é tristo
 Le seguiſſio tout de la bisto;
 Pey flambento ly parlo atal:
 Vno Déſſo, bilén brutal,
 Iamay n'es estado ta Maire,
 Ny Dardan l'aujol de toun Paire:
 Vn Turc al mounde t'a boutat,
 E vno Iouſibo alaitat:
 O Caucaſo de péiro duro
 T'a fait naiſſe dur de naturo,
 E le braguié tu as estourrit
 D'vno Loubo que t'a nouïrit.
 Aro's houro qu'yeu me delargue
 E que moun estoumac deſcargue

Ses cap de dissimulaciū :
 Car à que me resérbi yeu
 De plus efficace que fible
 Aquel cor de roc insensible ?
 B'aurioy pla de bél demoura.
 A-el en me besèn ploura
 Fait sourri, noun plus qu'vno souco
 Vn quiti souspir de sa bouco ?
 A-el dessur mi, le cruél
 Gitat soulomen vn cop d'él ?
 A-el escampat cap de larmo
 Toucat de moun mal dins soun armo ?
 Nimay agudo coumpassiu
 De la que l'aimo dan passiu ?
 Bréf de quin coustat que me bire
 Trobi tan de causos à dire,
 Que nou sabi quino dire
 Ny per quin cap coumensare.
 Be besí qu'à l'houro presento
 Le que dedins le Cél regento,
 E la grando lunoun sa So
 Fan des bornhes à tout asso.
 L'on nou trobo dins la naturo
 Vno fe que sio pla seguro :
 Dessus mous bords yeu é gándit
 Aquel couqui forobandit,
 E ly é, solo qu'yeu soun estado,
 Sul cap ma courouno boutado :
 Sous baisséls yeu é remendats
 E gardats de mort sous Souldats.
 Ha Diús ! la raujo me turmento ,

E le maubés Esprit me tento.
Pla couneissi qu'acos l'abus
De me fa crese que Fébus
Ly a dit aco per sous Ouracles
(Nous n'en plus al tès des miracles)
E que le Goubernur del Cél
Ly a trames per soun Maquarél
E Pourtur esttraordinari
Vn coumandomen necessari,
De quita Cartatjo, é Didoun!
E qu'yeu le creiré? bécy boun:
Beléu me pren per vno laigo,
Aco's bou à Gens de delà l'aigo:
Coumo se les Dius abion souén
De so que fasén é disén!
S'elis se boutâon en peno
De tout so qu'al mounde se meno!
E que per l'amour de nous aus
Boulgueffon trebla lour repaus.
Més que que sio, ny qu'abengo
N'ajos pas poou qu'yeu teretengo:
Iou boli crese péy qu'au bos
So qu'aro mémo me disios.
Bay t'en al Diables, ny praquelo;
Persié l'Itailho à pleno belo,
E cércó t'un rialme pes flots:
B'espéri qu'al mitan des rocs
(Almens se les Dius piatadoufes
Poden re fa pes maluroufes)
Toun pagomen tu troubaras,
E qu'en te negan cridaras

Didoun , hé Didoun , yeu te prégui
Bailho me la ma , que me négui.

Yeu te perseguré pes flots

Armado de flams é de focs ,

A te brulla tout biu puinhaigo ,

Senou pôdes peri per aigo.

E quan moun armo aura tantòs

Partit pailhos ambele cos ,

Toutiour moun Oumbro courrouffado

A ras caussos fera' stacado ,

E delouyal , per te puni

N'auras d'autre Bourréu que mi.

Sapios que dins ma lotjo basso

Yeu sauré tout so que se passo ,

Car toutis les que mouriran

De noubélos m'en dounaran.

Coumo aquel darrié mout prounounso ,

Ses attendre cap de respounso

Elo fuch le lum del Soulel ,

E s'abalès de daban El

Que sul pun de la despartido

Minutâo la repartido :

E ses la poou de l'ouffensa

Ly aurio repartit bél tens-a.

Taléu dins sa erambo bengudo

Elo toumbo touto 'stendudo :

Més sas Doumaifélos d'abord

Ban releba soun cos miéy mort ,

E tout siau sence poulz ny leno

La pauson sus vno couffeno.

Més Enéo , boun houmenas

Se n'ya d'Vzés à Pefenas,
 Be que de tout soun cor boulgueffo
 Flata la doulento Princeffo,
 E soun amarejant soucy
 Per parauletos adouci:
 Car soun armo éro coumbarudo
 De la grand'amour qu'abio'agudo:
 Acoumplis miéy forso é miéy grat
 (Noun pas ses ploura coum'vn fat)
 L'ordre des celestos Mounarquos,
 E ba rebisita sas barquos.
 Les Trouyéns s'affanoun d'abord,
 E metten à l'arge del bord
 Les bateús, é deja la solo
 Nado é sur l'aigo se bransolo.
 Les autres carrejon couitats
 De casses berds mal-raboutats,
 Que dins le bosc on afagoto
 Per fa d'abirous à la floto,
 Affi de nou musa pas tan
 E de biarda tout quantequan.
 Bous les beiriats an lour bagatge
 (Coumo se beinhòn del pilhatge)
 De la bilo en foulo sourti
 Del gran gauch qu'els an de parti.
 Ny plus ny may que las Fourmigos
 De la prebesiu fort amigos,
 E que se soubènén fort pla
 Qu'en hybér nou se cuél pas gra,
 En noumbre de may de déx milo,
 Quan despoupulon vno pilo

De blat que prênén à bél mos,
 E le remêten dins vn cros.
 Lour negre Gros sur la Diano
 Bat as cams é gainho la plano,
 E per vn estret caminol
 Trigosso l' blat qu'a pres al sol.
 Las vnos à buta s'affanoun
 Les grosses gras de blat que panoun;
 Las autres tènén amoudats
 Les regimens de lours souldats,
 E les plus aleinhats ramasson:
 Tout le caminol doulan passon
 Es batut coum' vn cami rial
 Del gran tracas d'aquel bestial.

Digos me, pauro dessensado,
 Digos, quin' éro ta pensado
 Quan besios tout aco, Didoun?
 Quinis plans nou fasios-tu poun,
 E quinis souspirs nou gitâos
 Quan del cap de la tour guéitâos
 E besios de toutis estrens
 Tas ribos claufidos de Gens,
 E que del gran brut qu'y menâon
 Les flots entr'els se malmenâon?
 Més Amour, cruel é maissant,
 Be qu'effan n'es pas tu pouissant!
 A que nou forfos-tu, Mainatge,
 Deis Amourouses le couratge!
 La paureto autre cop as plours
 Es coustrento d'abe recours,
 Sounda se ya mouyén que fible

Per pregaro aquel insensible,
E que soumeto en s'abaissan
A l'amour soun couratge gran.
Affi que quand elo trespasse
Re de tout so que poudio fâ-se
Elo n'ajo laïssat à fa.
Per remedia dounc à l'affa
E gari sa plago que sanno,
Elo ba dire à sa Sor Anno:
Anno ma Sourreto, moun cur,
Tu beses (ò fario pla'scur)
Qu'elis per carga lour bagatge
Soun routs en priéïssô sul ribatge,
E que de toutis les coustats
Elis s'y soun apiloutats:
Be beses qu'endeja las belos
Prégon le ben d'ana damb'elos,
E que de gauch les Matalots
Flocoun les quiouls des garrabots.
S'yeu éy agudo la pacienso
D'attendre vno ta gran ouffenso,
Be te pôdes assecura
Que n'auré may per l'endura.
En tout cas, Anno m'amoureto,
Oubligo de tan ta Sourreto:
Car aquel tréite delouyal
Ero toun gran Amic courdial,
E te descrubio sa pensado:
El é tu, ma Sor ben-aimado,
Erêts dus caps dins vn bounet:
E noufasio louffo ny pet

Que nou n'foureffos abertido,
O que nou n'agueffos sentido:
Tu és la foulo que fabios pla
L'houro proprio per ly parla.
Ma So, fay m'aquel boun vffici,
Pren piatat del mal qu'yeu suffrissi,
Bay t'en trouba d'aqueste pas
Aquel Cain, aquel Iudas:
E digos ly, que de ma bido
Yeu n'é renegat en Aulido
Ambe les Grecs, de mettre à foc
Las Gens de Troyo, ny le loc:
Qu'yeu n'é mādāt batéus ny ramos
Per ana battre les Pergamos:
Nou souïy poun anado à Drepan,
Ny degus des mius à moun man
Fouzilha las cendres d'Anquiso.
Per quin futgét douncos d'Eliso
Las rasous nou bol el augi,
E perque s'en bol el fugi?
Qu'à vno Princeſſo amourouſo
Més en amour trop malhurouſo
Ly placio acourda de boun dou
Aquesto darniéro fabou.
Noun pas qu'yeu prégue aquel boulatge
Qu'a roumput noſtr'ancién mariatge
E l'a maiſſantomen trahit
De me fa plus trét de Marit,
Yeu n'y ſoungi pás, abaliſco:
Ny l'empacha que nou iouiſco
D'aquel ta bél rialme Itailhén

Qu'el bol ana pesca talén.
 Yeu nou ly demandi outro causo
 Qu'vn pauc detérme, qu'vno pauso,
 Dinquio que moun cor animat
 Soun courrous ajo apasimat,
 E qu'yeu garido de ma raujo
 Me plâinho ses que degus m'aujo.
 Fay m'aquelo soulo fabou
 E nou me digos pas de-nou:
 Ajos piatat de ta Sourreto
 Ma bouno é ben-aimado Anneto.
 E se tu me fas aquel be
 Per bertat asseguro te
 Que tu restaras satisfaito
 De la fabou que m'auras faito.
 Atal Didoun de tout soun cor
 Pregâo sa fidelo Sor.
 Anno fa dounco soun messâtge,
 E ba d'aquel pas al ribatge:
 Oun trobo Enéo desoulat
 E tout cornofistibulat,
 Que sul grabié se passejâo
 E tout soulet rabassejâo,
 Dinquio qu'on l'anés aberti
 Que tout éro prést per parti:
 E ly dits, gran Piince de Trôyo,
 Tout bélesprés aci m'enboyo
 Per bous prega ma Sor Didoun,
 Qu'incaro nou boun angats poun:
 Car bostro persouno ly es câro
 May que les dus éls de la caro.

Noun pas, coumo m'a proutestat,
Per ly dourmi plus al coustat,
Fi ! qu'aco n'es pas sa pensado.
Elo s'en es be may passado :
Sounco qu'attendats quelque tens
Ande bese se fera prens :
D'aco bous prégo ma Sourreto.
Elly repartis, Damo Anneto,
Yeu bouldrioy douna de boun cor
Tan de plasentino à ta Sor :
Més, iamay d'aci nou me borge,
LesDius me mādō qu'yeu delorge.
E s'yeu éri tan affrontat
De dedire à lour boulountat,
M'au farion fa riboun-ribéyno :
Aco pouïras dire à la Réyno.
Anno le préssō fort loung tens,
Més el se mau ny plus ny mens
Per sas legremos deboundados
Qu'vno roco per las oundados :
Soun fermou n'oupéro pas fort,
Per l'vn'intro, é per l'autro fort,
Nou respoun plus diable la causo :
Perso que le Desti s'y apauso,
E Diu perquanto de Didou
Ly boudoursouno l'ausidou.
Coumo les bens dessus la férro
Per mettre vn biél casse per téro,
Entr'elis à qui milhou fa
Toutis empirieïssats à buffa
Qui deçà, qui delà l'affailhoun

E tan de brandidos ly bailhoun
Que le cos estan debranlat
Le loc es de féilhos soulat :
Mes l'albre agaffat à la roco
Ten segur & des bens se moquo :
Car sas rasics plantados soun
Dedins la terro ta prigoun ,
Coumo soun brancatge tramblaire
Pouffo sas cimailhos dins l'aire.
Atal per Didoun , é sa Sor
Se bey coumbatut le gran cor
D'aquel inbencible Gindarmo ,
Que n'a quelque regrét dís l'armo :
Més soun esprit assecurat
Nou pot iamay éstre birat ,
Car lours legremos é reprochis
Se trobon febles ais approachis.
Anno dounc , qu'en sa coumissiu
Perdio la peno é le lessiu.
Coum'aquel que le tens applicuo
A laba le cap d'un Bourriquo ,
Ba fa le raport à sa So
Que d'impacienso languissio.
E ly dits , ma bouno Sourreto ,
Que bos qu'yeu te digo , paureto ?
Sounco qu'aquel denaturat
(S'on le diu crese) m'a iurat
Qu'à regrét el te delaissão
En vn tens que mens y pensão :
E qu'à peno de rebelli
El cailhò qu'oubeis à Diu ,

Qu'anéit per vn espres messâtge
Ly a mandat de troussa bagatge.
Crey qu'yeu é fait per le bira
Tout quan qne pouïrios desira,
E per l'arresta dins l'Afriquo
Empleado ma rétoriquo:
Yeul'é pres pel cap é pes pés
Per le garda que n'escapés:
Més el fred coum'vno cadeno
Nou s'en es pas mes may en peno:
Praco, ses te tan mal-mena,
Se me creses, laïssô l'ana:
Car de ne parla may, ma Sorre,
N'au fassos pas, le fait es orre:
Coumo la mérdo vn maïssant brut
May on le boulégo, en may put.

Labets Didoun desfourtunado
De soun maïssant Sort estounado
Prégo la Mort dely tanca
Per iamay le coundut del pa,
Ellasso de biure se facho
Tout cop que le Cél elo agacho:
Car soun cor n'es pas satisfait
Que n'ajo acabat soun presfait,
E que l'espér nou la segounde
A quitall'gauch d'aqueste mounde.
En fasèn sacrifici as Dius
E brullan dessus carbous bius
L'ances sant (causo duro à crese)
Elo touto soulo ba bese
L'aigo-seinhado s'ennegri:

E coum'escampão le bi,
 Tout d'un cop la licou budado
 En biléno sang tremudado :
 Més à degus nou descrubic,
 Noun pas à sa Sor, so que bic.
 Vn'autro bisiu proudigieuse
 Arribéc à la malhurouse :
 Elo dins l'enclos del palais
 Abio bastido à grandis frais
 Depéiro de malbre vno Gléyo.
 Boudado à soun marit Siquéyo :
 Gléyo qu'elo hounourabo fort
 En memorio del paure Mort,
 De rams berdis enramelado
 E d'ausses blanes entapissado :
 De dedins le toumbél bufféc
 Que la bouno Dono ly féc,
 Augic la boux, sa ly semblão,
 De soun home que la cridão,
 Sul tens que la néit ses clartat
 Tenio tout dins l'escuritar.
 Elo augic tabe la Nichoulo
 Souben se plainhe touto soulo
 D'un cant defaistrus é mourtal
 Sur las teulados de l'oustal,
 E fa dura sa boux plainhento
 Per garisoun armo doulento.
 Fotso presarges atabe
 Que ly abion faitis à sabe
 Belo paus'a les Debinaires
 (Gens melancoulics é rebaires)

Per lours abistes ples d'ourrou
 Ly sarron le cor de ferou.
 Mémo semblo à la folo Eliso
 Qu'Enéo fil del biél Anquiso
 Tout enferounit ly parès
 Taléu qu'a le cap sul cabès:
 Toutjoun ly es abist qu'on la quito
 Touto soulo coum'vn Armito,
 Que ses escorto de degus
 Rodo le país coum'vn Gus,
 E cerco ses cap de Coumpâinho
 Les Trouyéns dedins térrro estrainho.
 Atal le fol Penthéo crey
 Que daban les éls toutjour bey
 Trento regimens d'Eumenidos
 Countr'el de raujo enferounidos:
 E ly semblo que bey al Cél
 Dus Soulels à cado cop d'él,
 Dos Thébos é dos Carcassounos:
 Enfi toutos causos bessounos.
 Ou Didoun en aquel estat
 Semblo Orésto representat
 Sus vn theatre, que de raujo
 Ses que bejo degus, ny qu'aujo,
 Crey bese armado de flambéus
 De sérps é de fouéts de Bourréus
 Sa Maire que le persecuto,
 E de poou el se met à futo,
 Tanla couscienso ly remord
 D'abe mes Clytemnéstro à mort,
 (Crime d'espabentable exemple)

E sur l'endaillhéro del Temple
Las Feriòs d'iffér de pé frem
Soun parquados de cado estrem,
E gardon toutos tres la porto
Per ly fa soun counte quan sorto.

Besèn dounc quel'mal la bencis
E que la fouïlhò la sasis ,
A sefa mourì resouludo
De tout cap soun cerbél remudo
Per trouba le tens coumo cal
D'espleta soun dessén brutal.
E dits à sa Sor afflijado ,
Noun pas so qu'a dins la pensado ,
Car la fino se gardo be
De ly fa la bertat sabe :
Més amb'vno mino fort gayo
Elo ly bâilho aquesto bayo.
Yeu é troubat aro vn cami
(Anno, rejouis t'en an mi)
Vn remédi que cal qu'esprobe ,
Affi que per el yeu recrobe
O me des-embesque , ma Sor ,
D'aquel home ingrat , que sul cor
May qu'vn quintal de ploum me péso ,
Qu'aimi tan , é que me mesprésó.
Tu sauras dounc (aci parlan)
Qu'enta la bro de l'Oucean
Oun le Soulel coum'vno Guito
La tésto prumiéro se gito ,
Quan ais Antipodos s'en cour
Ande lour douna le boun-jour ,

A qui es la darniéro demoro
 Habitado pel poble Moro,
 Que soun de Descarados gens,
 E n'an re de blanc que las dens:
 Doulan le gran Atlas susporto
 (Dits-on) sur soun esquino forto
 La grando maquino del Cél
 Ple d'estelos qu'an foc à l'él.
 A qui lotjo vno Capelano
 (Coumo m'an dit) qu'es Secrestano
 D'un Temple loung tens-a foundat,
 A las Hesperidos boudat:
 Qu'a le souén de pourta pitanso,
 E d'arrigoula la gran panso
 Al Dragoun, que couni vn thresor
 Gardo l'albre à las poumos d'or:
 E mésclo al meis que ly apareilho
 De pabots é mérdo d'abeilho.
 Sous charmes antan de bertut
 Que de fa (quan b'a proumetut)
 Que les que soun d'amour piquadis
 Dins-re ne sion des-embescadis,
 E les que noun soun pas piquats
 Dedins re ne sion embescats:
 Des rius el'arrésto la courso
 O fa mounta l'aigo à sa sourso,
 E las estelos recula:
 Elo ba de néit appela
 Las Armos dins les Cementeris
 Per fa sous charmes é mistéris;
 Se ly play te fara senti

La térro jous pés retounti,
 E les albres de las mountainhos
 Descendre al founs de las campainhos.
 Fara d'vn'Agasso vn Coucut,
 D'vno fabo vn cese becut;
 Vn escritori d'vn'andouilho,
 E d'vn grapaut vn'engranouilho:
 Elo, quan l'embejo ly ben,
 Fa beni la farino bren,
 E cambio per grando merbeilho
 Le mél de blat en mél d'abeilho.
 En disèn passo Matagot
 Elo fa d'vn Mounge vn fagor,
 Vn libre noou d'vn biél registre,
 E d'vn porc magre vn gras Ministre.
 Més be iuri Dius, caro Sor,
 E per toun cap, qu'à countro-cor
 E countro ma proprio couscienso
 Yeu éy à la magiquo scienso
 Per ne tira quelque secours
 (Diu m'a perdoune) agut recours,
 Péy que sus peno d'escumenge
 On au deffen cado Dimenge.
 Bay t'en tu basti soulomen
 Vn leinhé fort secrétomen
 Dins la erambo plus amagado,
 Car yeu ne boli fa ioüanado.
 Més, puléu que de l'aluca
 Las armos t'y cal enjouca
 Qu'aquel maissant home a laissados
 Dedins moun cabinet penjados,

Toutos fas fârdos , é le liéit
 Oun fourec la prumiéro néit
 Moun aunou qu'el a decebudo
 Entre dus linsols reboundudo :
 Liéit que me causo , maihurous ,
 Per vn plasè milo doulous.
 Car aquélo biéilho fennasso
 M'a moustrat so que cal qu'yeu fasso ,
 Qu'es , de secoutre dins les flams
 Les gatges tan petits que grans
 D'aquel maissant , tréite , boulatge.

Tengut qu'aguec aquel lengatge ,
 Elo se caléc , é d'abord
 Benguec pallo coumo la mort ,
 Més Anno simplo é pauc rufado
 N'aurio' agut iamay la pensado ,
 Que del pretéste malhurous
 De gari soun cor amoureux
 Sa Sor se fouresso serbido ,
 Per se despuilha de la bido.
 Pla s'agues elo figurat ,
 Ny cresut quan n'aurion iurat ,
 Qu'elo se fouresso , la baujo ,
 Poutado and' aqnel pun de raujo ?
 Anno n'aurio iamay creinhut
 Que Didoun agues may plainhut
 La deffoumpartido d'Enéo ,
 Que noun pas la mort de Siquéo.
 Elo ba dounc fa préstomen
 De sa Sor le coumandomen.
 E quan dins la crambo amagado

La leinhéro fourec dressado
De fagots secs , é d'isfermen
Que s'alucon aisadomen ,
La Réyno le restan preparo ;
Le loc de bouquets elo paro ,
E de garlandos de cyprés
Qu'abio faitos fa tout esprés :
A péy met sur la fagoutiéro
Las ârdos , l'espaso murtriéro
Que ly laisséc le delouyal ,
Soun pertrait , é le liéit noubial
Doulan soun aunou féc naufratge ,
E iouts proumessô de mariatge
Enéco en qualitat d'amic
Amb'elo tant de cops dourmic :
Car elo's la soulo sabento
Del dessén de sa mort biulento.
L'on y dréssô d'autas tout tour :
E dan sa gran gorjo de four
L'orro Diablessô de Debino
An sous couëts penjās sur l'esquino
Se met à crida tan que pot
Bélzébut , Dagoun , Astarot
Qu'as Dannats brandiffen l'escato :
L'Erébo , le Caos , Hécato
Batejado de triple noum
Luno , Prouserpino , Iunoun.
Péy aquelo biéilho Lanterno
Espouscô de l'aigo d'Abérno
Amb'vn esparfou de pinhé
Les autas , amay le leinhé.

El'y met d'hérbios pé-peludos
 De néit à la Luno toundudos
 Amb'vno faux de fin acié,
 Plenos de bere mal fasié:
 Amay le floe de car yempléguo
 Qu'al fourtin del bentre de l'égo
 L'on dosto del froun del roussi:
 E de juno d'aquel boussi
 La Cabalo countro naturo
 Haïs sa proprio nouïrituro.
 Péy Didoun costo les autas
 Amb'vno coquo, à iuntos mas,
 La cambo squérro descaussado,
 E la raubo as talous baissado
 Touto présto à quita les bius
 Pren per temouïens toutis les Dios,
 Amay la Planeto que guido
 Le trin malhurous de sa bido.
 E (se dins le Cél ya de Diu
 Establit per la puniciu
 Que les amourouses meritoun
 Qu'ingrats lours amourousos quitoun
 Aprép lour abe derratat
 Per flatengos la castetat,
 Elo l' prégo que s'en soubengo,
 E qu'vn iour bengenso ne prengo.

La néit dedins l'escuritat
 Teinhò del mounde la mitat,
 E tousos las Gens fatigados
 Al liéit ò per térro aloungados
 Desinjos de tout péssomen

Preinhòn lour repaus en dourmen.
Las bagos tantòs amalidos
Pel calmes s'éron aplanidos,
E ses mena le mendre brut
Les bosques demourâon chut.
Endeja la troupo estelado
Abio preso la debalado:
Degus pes cams nou disio mout,
E le silenso éro per tout.
Las bèstios que la tèrro porto,
E les ausèls de touto sorto
Dessus las alos mirgailhats,
Tant les que frequenton les lacs,
Que les qu'ajocoun pes bartasses,
E suls arbres nautis é basses
Que lour serbissen d'arca-liéit,
Penden le calme de la néit
Surpresis d'vno son plamento
Charmâon leurs soucis ses crento,
E labets del tracas del ioun
Elis nou se ressintion poun.
Més la Fenisso infourtunado
Dedins soun esprit mal-menado
N'es pas de mémo, car iamay
La son nou ly fa fa ninay,
Soun èl néit ny ioun nou se cluco
Ny soun cor le repaus nou chuco.
N'a pas mes le cap sul'couïssi
Qu'elo sint doubla soun soucy,
Soun amour mort se rebiscolo

Que la tourno fa beni folo,
 E soun cor autre cop ferious
 Floto din de buls de courrous.
 Enfi la passiu que la crébo
 Ly douno quelque pauc de trébo,
 Per dire entr'elo en mots seeréts
 Aquestos pléntos é regréts.
 Que faré yeu, pauro perdudo,
 S'al mounde n'ya iamay agudo?
 Faré yeu d'un recérc hountous
 Sounda mous prumiés Serbitous,
 Aprép m'estre d'elis mouquado
 Tan de cops que m'an recercado?
 Lasso paureto, aniré yeu
 Demanda per supplicaciú
 Les de Numidió en mariatge,
 Aprép aquel bilén autratge
 Qu'yeu lour é, noun pas vn cop soul,
 Bailhat de la palo sul quioul?
 Edounco seré yeu ta foto
 De segui la Trouyéno floto,
 E de fa d'aquelis Couquis
 Les coumandomens plus mesquis?
 Aco's touto la recoumpenso
 De ma caritablo assistenso?
 Atal se brembon les penduts
 Des plasès qu'yeu lour é renduts?
 Mes quan per mar me bouldrioy mettre
 Qui d'elis m'au bouldrio permettre?
 Degus cértó n'au permettrio,
 Ny dins sa nauc nou me mettrio,

Las ! nou sabes pas tu per sciensfo ,
Pauro Réyno , é per esperienso
Que las Gens de Laomedoun
Soun tréites coumo Ganeloun ?
En tout cas serio iou ta fado
D'ana coum' vn' abandonado
Rouda touto soulo las mars
Abarrejo tan dependars ?
Que serion rabidis de ioyo
Que iou lour serbissi de proyo.
O les persecutaré yeu
Assistado del poble miu ?
E les de Sidoun que n'a gaire
E sourtits de lour térrro-maire
Les tournaré yeu fa bouga ,
E la belo al ben desplega ?
Nou : dosto te puléu la bito
Coumo toun pecat se merito :
Mor, mor , é d'vn cop de puïnhai
Garis préstomen de tout mal.
Tu per mas legremos gainhado ,
Tu, ma Sourreto ben-aimado ,
M'as fait la prumiéro engatja
As mals que me fan enratja ;
Aco's tu que m'as espausado
Al Ruffia que m'abio' spousado.
Perque permes nou m'es estat
De counserba ma castetar
Puro é neto dins le beusfatge ,
Ses courre à vn segoun mariatge ?
E tourna coumo fan les fors

Per vn mal-pas passa dus cops ?
 Las ! yeu n'é poun la fe tengudo
 A moun Siquéo proumetudo.
 Aquelis plans del founs del cor
 Derraigâo d'Anno la Sor.
 Més Enéo dins sa chaloupo
 Rouncâo sur la nauto poupo
 De sa soun biatge assecurat,
 Car tout éro pla preparat.
 En dourmin ly parés l'Imatge
 Del Diu, qu'an le mémo bisatge
 S'en ben per Iupin delegat,
 Semblable à Mércur tout cagar
 De la coulou, de la paraulo
 De soun pel blounde, de sa gaulo
 E des membres de soun bél cors
 Ioüenes, bigourouses é forts,
 Qu'autre cop affi que partisco
 Ly semblo qu'atal l'abertisco.
 Fil de Déssô, en vn tal malhur
 Podes tu repaûsa segur,
 En guiso d'éstre sur tas gardos ?
 Perque les dangés nou regards
 Que t'assiéjon de cado estrèn ?
 N'auges pas buffa le boun ben ?
 Didoun, à mouri touto présto,
 Ande fa se pot à toun résto.
 Couspiro quelque trahisou
 Dins soun cor tout ple de pouïsou :
 E soun estoumac de bipéro
 Gargoto de buls de couléro.

Que nou t'en bas tu tout batèn
 Mentre que pôdes ana t'en ?
 Tu beiras la mar treboulado
 De barquos touto capelado,
 E les de Tyr an de flambéus
 Per mettré foc à tous batéus,
 Sel' Albo t'attrapo al ribatge :
 Fuch, nou muses pas dabantatge.
 Car la Fenno es vn animal
 Fantastíc, é nascut al mal,
 E que coum'vn Mulet endéstre
 Gardo vn cop de pé per soun méstre :
 Soun naturél es biradís,
 Aro el'aimo, tantòs haïs,
 Vn cop es douffo, vn cop cruélo,
 Praco pren gardo à ta baissélo.
 Aco dit, nostre Deputat
 S'entuto dins l'escuritat.
 Quand Enéo fasit de crento
 De la bisiu que se presento
 Se rebeilho sus aquel tens,
 E couïto atal toutos fas Gens.
 Léu, rebeilhats bous Camarados,
 Prenéts abirous é bergados,
 Tendéts las belos préstomen :
 Le Pourtur de darriéromen,
 Mandat aci pel gran Mouffeinhe
 Del naut Cél qu'on nou pot atteinhe ;
 Sort autre cop de m'aberti
 Que nous cal bitomen parti,
 E coupa les cables retorfes

Se boulén falba nostres corfes,
Autromen aco's fait de nous :
Despachèn nous dounc, Coumpainhous.
Nous te seguissén miserables
Qui que tu sios, ò Dius, ò Diabes,
E fasén dan countentomen
Autre cop toun coumandomen :
Hounôro nous de ta presenso
E douno nous qualqu'affistenso,
E fay dessus nostre troupél
Lusi quelque bounastre al Cél.
Aco dit : tout d'un cop deguéino
Soun larg coutelas de la guéino,
E ne roump ambe gran esfors
D'un rebés le cable retors,
Sense s'amusa dabantatge
A le destaca del ribatge :
E coum'el routis les Patrous
Les coupon d'estrous en estrous.
Les Matalots l'abirou prenoun
E dan las bagos s'escarmenoun :
Talomen, que quitan le port
La floto s'aleinho del bord,
E déjouts las barquos sarrados
S'amagon las oundos salados :
En raman, à forso de cops
Frezillon la brumo des flots,
E bous biron à la renbéro
An las ramos l'aigo blu-pérso.
L'Albo per fa fugi la néit
Escassomen sourtio del liéit

Ensafranat de soun Rabaire,
 E semenâo n'abio gaire
 Sur la térro é per tout le Cél
 La clartat d'un iour tout noubel:
 E sous Courfiés pel Zodiâco
 D'un pé que iamay nou lour flâco
 Anâon prene le galop
 Dan le crin incaro tout chop.
 Quan la Réyno, qu'éro en demoro,
 Bic vn pauc clareja l'Auroro,
 E la floto marcha de froun
 Qu'éro partido daban ioun:
 Quantequan qu'aguec descubérto
 La ribo de la mar desérto
 E le port ses cap de batéu,
 Soun sè bel é blanc coumo néu
 D'abord elo se met à battre
 Dan le pun tres cops amay quatre,
 E s'arranca les pels del cap
 Ses gairebe n'y laissa cap,
 E crido: passiu de ma bito,
 Aquel Estrangé dan sa suito
 Se fera dounc mes en cami,
 E ris de moun rialme é de mi?
 Que! mous Souldats é mous Gindarmos
 Nou pendran pas elis las armos?
 Que! de mas Gens grans é petits
 Nou s'eran pas els perseguits?
 En'anira pas moun Armado
 Fa de lour floto vno ioüanado?
 Courrés, pourtats de flambuscats

E de tifous tous alucats :
 Léu, que las bels on desplégué,
 Qu'à rama bite l'on s'emplégué,
 E qu'on m'attrape aquel lousiu.
 Més oun soüy, é que dissi yeu ?
 Quino fouilhò, pauro Regino,
 L'entendemen te debargino ?
 Nou te resintins pas del tort
 Que te fa toun injuste Sort ?
 El n'es plus houro qu'on se plâinhe,
 Quand on bey que le bast se bâinhe,
 Ny quan le Roussi s'es salbat
 De teni l'estable clabat :
 Aco te cailhò fa, poultrouno,
 Quan ly dounâos ta courouno.
 Aqui as la fe, aqui as la ma
 Dan que s'oubliguéc de t'aima
 Aquel, que disen que s'en porto
 Sous Diu cendraciés per escorto,
 E que, quan de Troyo benguec,
 Sul col soun biél Paire prenguec.
 N'éro pas el en ma pouïssanso
 De le coumbatre à tout'outranço ?
 A milo mécos le bouta
 Epéy dins l'aigo le gita ?
 Nou poudioy pas yeu de la bito
 Desinja las Gens de sa suite,
 E mémo soun petit Ascan ?
 E le fa ferbi quantequan
 Per meïs à la tauolo del Paire,
 Yatal à ma raujo coumplaire ?

Més tal crey abe boun succés
 Que pérđ à la fi soun proucs.
 Beléu que del coumbat la chanso
 Aurio fait penja la balanço
 Del coustatar d'aquel delouyal ;
 Més boutèn qu'aco sours atal :
 Présto à mouri dibio jou creinhe,
 Labets Madono , ny Mouffeinhe ?
 B'aurioy almens dins sours baisséls
 Girat de focs artificiéls ,
 E de boumbos é de granados
 Toutos sas barquos emplenados :
 Atal de Paire é de Goujar
 Aurioy le mounde nettejat ,
 E la rasso s'en sours perdudo ,
 Mémo iou m'y ferioy ardudo.
 O lampo eternâlo del Cél ,
 Qu'en fasèn passeja toun él
 Beses tout aco que se passo
 Dessus aquesto ténro bassó !
 E tu maquarélo Iunou
 Que m'as faito pérđre l'aunou ,
 E que pendèn le gran labassi
 Fégues aquel bél matrifaci !
 Amay tu Moulhé de Plutoun ,
 Qu'on inboquo quã n'es plus ioun
 An de tambouris é d'esquilos
 Pes quatre cantous de las bilos !
 E bous iffernalos Feriòs
 Que benjats las maissanteriòs !
 Bous tabeDius qu'abéts councludo

La mort de Didoun la perdudo,
 Aquestos pléntos escoutats !
 E que bostros Dibinitats
 Pâguen aquelo Gen maudito
 Del pagomen que se merito :
 E nou siats poun per mor-de-Diu
 Entenérès à moun ouraciü.
 S'es espedient é necessari
 Qu'aquel Iudas, treite, falsari
 Ango mettre sa floto à bord
 En quelque térro, en quelque port,
 E se tal'es la Destinado
 Que ly a Iupitér ourdounado
 Qu'aqui sio soun *ne plus vltra* :
 S'el bol dins aquel loc intra,
 Que per las armos, é per guérro
 Le poble fiér d'aquelo térro
 Le forcé de quista secours :
 E daban la fi de sous iours
 El bejo, per tan que reguinne,
 De sas Gens le trespas indigne :
 Que s'aprép prou pics é patacs
 A las Les d'vno iniusto pax
 El es coustrent de se soumettre,
 Dius, nou ly boulgats pas permettre
 De gauzi del rialme noubel,
 Ny del dous esclaire del Cél :
 Més que per vno mort traidouro
 El toumbe pel sol dabant houro,
 E tout nud al miéy del grabié
 Sio des Courbasses le gibié

Coum'indigne de sepulturo :
D'aco, Dios, Didoun bous counjuro ,
E tanco le pas de sa bous
Per durbi de soun sang la douts.
Bous Gens de Tyr à soun mainatge
Yas que ne bendran d'atge en atge
Siats toutioun mourtals enemics,
Iamay coufis , iamay amics.
E mandats vn iour à mas cendres
Aquel d'ou, que n'es pas des mendres ,
Qu'entre bous aus tan que biscats
Nou yajo allianso , ny pax.
Que qualcun quan yeu seré morto
Bengiboul de mous ossés sorto ,
Que persecute per tout loc
Les Trouyéns pel fér, é pel foc,
E lour fasso peta la cloSCO
Aro , apéy , é tout cop que posco.
Yeu prégui Dios que bord an bord
Nou se bejon iamay d'accord,
Que flots an flots , é térro an térro
Se fascon à iamay la guérro :
E mémo que fils & nebouts
S'entre-mângen coumo de louns.

Aco dit: miéjo dessensado
Elo permeno sa pensado
A drero, à gauchó, naut é bas ,
E cércó per vn prout trespas
De coupa le fiél de sa bido
D'elo mourtalomen haïdo.
Péy à Barcé, qu'abio nouïrit

Siquéo soun prumié Marit ,
(Car béltens a que sa Nouïrissô
Mouric d'un gran mal de matrissô
Dedins Tyr , ô dedins Sidoun ,
En quin des dus nou sabi poun)
Elo dits : ma Nouïrissô câro ,
Fay léu , bay me quérre adesaro
Ma Sor Anno , que bengô aci :
Entr'autros causos digos ly
Qu'elo me porte d'un couffo ,
Per m'espouscal'cos, d'aigo douffo :
Mêne las biétimos des Dius ,
Amay las autres purgaciûs
Que ly a moustrados la Debino :
Que bengô atal ; fay léu , camino ,
E tu medissô d'un sant bel
Estroupélo-te cap , é pel.
Boli acaba le sacrifici ,
Que la Biéilho a dit qu'acoumplissi
Al gran Mahoumet ifférnal ,
Qu'yeu é preparat coumo cal
Per fini l'amourouso peno
Que la cerbélo me deffeno ,
E mettre le foc al leinhé
D'aquel Dardanès pouïsouïnhé.
Aco dits : é la Biéilho ranso
Tan que pot sous passes abansô ,
Més per aco nou cour pas may.
Quan Didoun , que le gran esfray
De sa resouluciu feriouso
Abio faito tourna raujouso ,

En fasèn rouda ses restanc
 Sous els rouges coumo de sang,
 Las dos gautos de poou tramblantos
 An de tâcos toutos toucantos,
 E pallo del soul soubeni
 De la mort que ly diu beni,
 Iatro de fouilhò trespourtado
 Dedins la crambo derraubado,
 E ses cap d'escalou counta
 Al cap del leinhé ba mounta:
 Doulan la desperado Réyno
 L'espaso d'Enéo deguéino,
 Presen que fait nou ly éro pas
 Ande ly causa le trespas.
 Quan sul leinhé bey enzinados
 Las raubos qu'el ly abio dounados,
 E le liéit que ly fécle cop
 Qu'elo nou couneissio que trop:
 Vn pauquet à ploura s'arrésto
 Coumo s'abio martél en tésto.
 Apéy, coumo per bél despiéit
 Elo se rounso sus soun liéit,
 E dits d'vno boux arraulido
 Les darniéris mouts de sa bido.
 O gatges, ourdilhos, iouyéls
 Cars à moun cor, béls à mous éls,
 Tan que Dius é la Destinado
 M'an permes d'éstre fourtunado,
 Prenéts aquest'armo, qu'yeu bauc
 Adouzilha per vn gran trauc:
 E fourtéts léu moun cos de méri

Per le reboundre al cementéri.
Biscut é iusqu'aqueste iour,
E bēni d'acaba le tour
De la poucessiu de la bito
Que fourtuno m'abio prescrito.
Yeu é bastit vno Ciutar
E bift les bârris en estat :
Amay é punit yeu medisso
De Pygmalioun l'abarisso ,
E benjat d'un fraire enemic
Siquéo moun courdial amic.
Hurouso, hélas ! é trop hurouso
S'aquelo floto malhurouso
Des Trouyéns , iamay à moun bord
Nou fous bengudo prene port.
Sul pun qu'aquestis mouts prounounso,
Touto de mours sul liéit se rounso,
E dits incaro : hélas moun Diu !
Ses me benja mouriré yeu ?
Més mouran , el nou ya remédi ,
O Sort malhurous yeu te cédi :
Mouran , Didoun : atal , atal
En Iffér descendre nous cal.
Que sur mar le cruél en l'aire
D'aqueste foc bejo l'esclaire ,
E qu'amb'el s'en porte en tout cas
Le presfatge de moun trespas.
Aco dit : ses y prene gardo
Sas Gens nou bēsen la regardo ,
Que d'un feroutge cop d'estoc
La trobon roumbado sul loc ,

L'espaso chopo de la brumo
Del sang tebes qu'incaro fumo,
E las mas qu'andaquel estat
Ly penjon de cado coustar.
Tout le poble del castél crido
Quan sab que Didoun s'es murtrido:
Le brut es d'aquel attentat
Per touto la bilo enbentar,
E toutos las maisous soun plenos
De plans é de regrêts de fennos,
Que fan an lours lamentacijs
Retounti le palais des Dios.
Coumo se Cartatjo assiejado
Ero per l'enemic gainhado,
E toutos las maisous qu'y soun
Mesos abissus abissoùn,
E quel'foc brullés las teulados
Deis oustals é Gleisos sacrados.
Aquel brut auch Anno sa Sor,
Que fasido de mal de cor
Ses dire ny paro, ny garo
Tout en se graupinhan la caro
E clapan des puns soun se bél
Coum'vn enclufi del martél,
A bélo couffo touto soulo
Se rounso à trabés de la foulo,
E per soun noum crido sa Sor
Coum'elo la bey que se mor.
Tout aquel bél affret, paureto!
Bouilhòs tu fa la mio Sourréto?
Atal per gainha toun proucs

M'as tu bailhat le gat pes pés ?
Leleinhé, les autas, la flambo
Qu'abioy aprestats dins ta crambo
Per toun coumandomen, ma So,
Me fasion els espera' asso ?
N'es pas el iuste qu'yeu me plâinho
Quan nou m'as preso per coûpâinho ?
Et t'es despanado de mi
Quant t'es boulgudo fa mourir ?
Car se nou m'abios decebudo
Mémo fourtuno aurian courrudo,
E serian mortos toutes dos
A la mém'houro coumo Sos.
Yeu é ses sabe so qu'en éro
Bastit aquesto fagoutiéro,
E cridar les Dius del païs
En pensan qu'aco te serbis :
Ses que me sioy aci troubado
Quan tu t'es atal adoubado.
En te tûan, ma bouno Sor,
Tun'es pas la soulo que mor :
Car tu me tûos, Bilo, é Poble
Tan le couqui coumo le noble.
Léu d'aigo : pourtats m'en vn pauc
Qu'yeu ly boli laba le trauc :
E s'altour de sa bouco frejo
Le darnié sôuspir roundoulejo,
Que iou le fourrupe tout caut
Coum'vn poutatge de malaut.
Elo en parlan, touto couïtado
Éro dessul leigné mountado,

E le còs présque trespasfat
Teniò sur sa faudo embrassat,
An de plans que fasion cor-fendre
Tantis que la poudion entendre,
E tourcão amb'vn linge blanc
La plago qu'éro touto sang.
Didoun de leba s'esperforso
Sous els pefans, més s'ense forso
La paureto arréire cor-fal:
Car aquel bilén cop mourtal
Per oun la sang incaro gloupo
Ly brungissio dejouts la poupo.
Tres cops sul couïde se lebéc
E sur soun liéit tres cops toumbéc,
Péy an d'els degarats per l'aire
Se metec à cerca l'esclaire,
E talpun sa bisto y pourtéc
De dol vn gran souspir gitéc.

Quan Iunoun de coumpassiu pleno
Ly besèn passa tan de peno
E demoura tant à mouri,
Per de toutis mals la gari
Tramet sur soun alo laugéro
Del Cél Iris sa messatgéro,
Que soun armo ly delarguéc,
E les membres ly delouguéc.
Car, persoque per Destinado
Nimay d'vno mort meritado
La pauroto nou mourio pas,
Sounco que de sas propios mas
De caudo couléro sasido

Elo se doustâo la bido:
 La negro Mouïlhé de Plutoun,
 Prouserpino, nou ly abio poun
 Incaro coupat soun pel blounde
 Per la sourti d'aqueste mounde,
 E la tramettre dins l'Iffér
 Dannado coumo Lucifer.
 Iris dounc, an sas iaunos plumos
 Goffos del ros é de las brumos,
 Que le Soulel de cent coulous,
 En fan regita sous rayous
 Countro la niboul appausado
 Fasio pareffe mirgailhado,
 Per l'aire se laïssô lisa
 E sur son cap se ba pausa:
Teu ne porti aqueste pel blounde
Counsacrat al Rey del bas mounde,
E bēni donna le batan
Atoun armo que patis tan.
 Aco dit: de dessus la suco
 Ly toun vn gran floe de perruquo:
 E le cors tout encountinen
 Ben fred, é l'armo fuch al ben.

F I.

XX

ABERTISSOMEN.

E fasio la rodomountado

Aqueste Bērs, que fourec a Joumblidat en impriman le segun
Libre, cal mettre aprēp aqueste,
Trelusissio d'armos d'acié, A la pajo 43. Bērs 20.



à la vente Peignot, le 23 Mars 1852, ne venant
 où il faut ajouter le frais. C'est le libraire Bonnaud qui
 l'acheta. (Rareissime. la Biographie Toulouse, au nom Vales (j. d.)
 qu'elle connaît dans la grande ville de Toulouse où il a été imprimé où il
 y a tant d'Académies, de bibliothèques et de gens de lettres, que l'exemplaire de M.
 Bequillet, directeur des Contrib. directes, de l'Acad. des Sc. de T.

Au titre, grand sur bois, croix, agneau, poise ou sceau de Toulouse surmonté
 des 3 fleurs de l'Académie des jeux floraux fondés de nouveau en 1450 par l'illustre toulousain
 Clemence Isaac.

Post. et en plusieurs circonstances, M. Mari Lafont homme de lettres, a
 convenu qu'il ne se trouve pas à Montauban, même à la biblioth. publique et me
 pressait de lui en proposer l'acquisition.

LIBRAIRIE E. DUFOSSÉ, RUE GUÉNÉGAUD, 27, PARIS.

37

575. **Virgilio degvisat**, o l'E-
 neido Burlesco, del sr de Vales, de
 Mountech (quatre livres). A Toulouse,
 F. Boyde, 1648, in-4, vélin. Bel ex.
 dans sa première reliure mais mal-
 heureusement incomplet de deux

feuillets (pp. 25 à 28) dans le premier
 livre [101]. 100 fr.

Nous offrons le même prix, 100 fr.,
 d'un ex. defectueux ou incomplet,
 contenant les deux feuillets qui man-
 quent à notre ex. Les livres 1 à 3
 39 fr. Burgot des Marets, un bel ex.
 complet, 780 fr. Amb.-Firmin-Didot.
 et catalogue Quaritch £ 48 (1,200 fr.)





